

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 82/15

Redni broj iz Plana javnih nabavki : 632

Mjesto i datum: Nikšić, 18.08.2015. godine

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14 i 28/15) Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić objavljuje na Portalu javnih nabavki

**TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU USLUGA
PO SLJEDEĆIM PARTIJAMA:**

PARTIJA 1: OSIGURANJE IMOVINE I PREKIDA POSLOVANJA EPCG AD Nikšić

**PARTIJA 2: OSIGURANJE ODGOVORNOSTI IZ DJELATNOSTI I ODGOVORNOSTI
POSLODAVCA EPCG AD Nikšić**

SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE	3
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA	8
IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU	46
IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA	47
IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA	48
METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA.....	49
IZJAVA O SADRŽINI TEHNIČKIH KONSULTACIJA I DATIH TEHNIČKIH SAVJETA.....	54
SADRŽINA TEHNIČKIH KONSULTACIJA I DATIH TEHNIČKIH SAVJETA NARUČIOCU U VEZI PREDMETA NABAVKE	55
OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ	108
NASLOVNA STRANA PONUDE.....	109
PODACI O PONUDI I PONUĐAČU	110
FINANSIJSKI DIO PONUDE	115
IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA, PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA	117
DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA	118
DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA EKONOMSKO-FINANSIJSKE SPOSOBNOSTI	119
DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI.....	120
NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI.....	124
UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE.....	135
SADRŽAJ PONUDE.....	141
OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA.....	142
UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU.....	143

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

I Podaci o naručiocu

Naručilac: Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić	Lice za davanje informacija: Andrija Lazović
Adresa: Vuka Karadžića br. 2	Pošanski broj: 81400
Sjedište: Nikšić	PIB (Matični broj): 02002230
Telefon: 040 204 220	Faks: 040 214 247
e-mail adresa: andrija.lazovic@epcg.com	Internet stranica (web): www.epcg.com

II Vrsta postupka

- otvoreni postupak.

III Predmet javne nabavke

a) Vrsta predmeta javne nabavke

Usluge

b) Opis predmeta javne nabavke

Nabavka usluga po partijama kako slijedi:

PARTIJA 1: Nabavka usluga osiguranja imovine i prekida poslovanja EPCG AD

Nikšić na period od 12 mjeseci,

PARTIJA 2: Nabavka usluga osiguranja odgovornosti iz djelatnosti i odgovornosti poslodavca na period od 12 mjeseci,

stavke pod rednim brojem 632 Plana javnih nabavki br. 10-00-1031/2 od 10.07.2015. godine objavljenog na portalu Uprave za javne nabavke.

c) CPV – Jedinostveni rječnik javnih nabavki

66510000-8 – Usluge osiguranja

IV Zaključivanje okvirnog sporazuma

Zaključiće se okvirni sporazum:

ne

V Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost javne nabavke:

Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma

Predmet javne nabavke se nabavlja:

po partijama, procijenjene vrijednosti sa uračunatim porezom na osiguranje:

Partija 1: 865.135,00 € i

Partija 2: 124.865,00 €

Ukupno: 990.000,00 €

VI Mogućnost podnošenja alternativnih ponuda

ne

VII Uslovi za učešće u postupku javne nabavke

a) Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

- 1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;
- 2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;
- 3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;
- 4) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

Uslovi iz stava 1 ove tačke ne odnose se na fizička lica: umjetnike, naučnike i kulturne stvaraoce.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

- 1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;
- 2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;
- 3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;
- 4) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Dozvola za obavljanje poslova neživotnog osiguranja, izdata od Agencije za nadzor osiguranja.

b) Fakultativni uslovi

b1) ekonomsko-finansijska sposobnost

Ispunjenost uslova ekonomsko-finansijske sposobnosti dokazuje se dostavljanjem:

Za partije 1 i 2:

izvještaja o računovodstvenom i finansijskom stanju - bilans uspjeha i bilans stanja sa izvještajem ovlašćenog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija, za posljednje dvije godine, odnosno za period od registracije;

odgovarajućeg bankarskog izvoda, potvrde ili izjave o finansijskoj sposobnosti ponuđača;

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

Ispunjenost uslova stručno tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke usluga dokazuje se dostavljanjem sljedećih dokaza:

Za partije 1 i 2:

liste glavnih usluga izvršenih u posljednje dvije godine, sa vrijednostima, datumima i primaocima, uz dostavljanje potvrda izvršenih usluga izdatih od kupca ili, ukoliko se potvrde ne mogu obezbijediti iz razloga koji nijesu izazvani krivicom ponuđača, samo izjava ponuđača o izvršenim uslugama sa navođenjem razloga iz kojih ne mogu dostaviti potvrde;

izjave o angažovanom tehničkom osoblju i drugim stručnjacima i načinu njihovog angažovanja i osiguranju odgovarajućih radnih uslova;

izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

VIII Rok važenja ponude

Period važenja ponude je 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

IX Garancija ponude

da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude.

X Rok i mjesto izvršenja ugovora

- a) Rok izvršenja ugovora je 12 mjeseci od dana zaključivanja ugovora.
b) Mjesto izvršenja ugovora je: Republika Crna Gora.

XI Jezik ponude:

crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom

Engleski jezik za djelove ponude koji se odnose na:

kvalitet

i to:

- Predugovor o fakultativnom reosiguranju rizika osiguranja imovine iznad iznosa samoprdržaja,
- Potvrda o kreditnom rejtingu za vodećeg reosiguravača i
- Finansijski izvještaj za 2014. godinu vodećeg reosiguravača.

XII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

Ekonomski najpovoljnija ponuda, sa slijedećim podkriterijumima:

najniža ponuđena cijena

broj bodova

70

kvalitet

broj bodova

30

XIII Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 8 do 16 sati, zaključno sa danom 24.09.2015. godine do 9 sati.

Ponude se mogu predati:

neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi: Ul. Vuka Karadžića br. 2 Nikšić, Upravna zgrada EPCG AD Nikšić.

preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi: Ul. Vuka Karadžića br. 2 Nikšić, Upravna zgrada EPCG AD Nikšić.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 24.09.2015. godine u 10 sati, u prostorijama EPCG AD Nikšić, ANEX sala, na adresi Ul. Vuka Karadžića br. 2 Nikšić.

XIV Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

XV Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovođenje postupka javne nabavke

Rok i način plaćanja

Rok plaćanja je: u roku od 60 kalendarskih dana od dana prijema faktura ili 60 dana od dana početka osiguranja ukoliko su fakture dostavljene prije početka osiguranja.

Partija 1:

Plaćanje polise osiguranje imovine i prekida rada – šestomjesečno.

Godišnja premija deli se u dvije šestomjesečne rate sa rokom za plaćanje od 60 dana od dana početka osiguranja (prva rata) i 60 dana od dana isteka šestog mjeseca osiguranja (druga rata).

Partija 2:

Plaćanje polise osiguranja odgovornosti – mjesečno.

Godišnja premija deli se u 12 jednakih mesečnih rata, sa rokom za naplatu do kraja sledećeg mjeseca za mesec na koji se plaćanje premije odnosi.

Način plaćanja je: virmanom.

Sredstva finansijskog obezbeđenja ugovora o javnoj nabavci

Ponudač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

- garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora.

Tajnost podataka

Tenderska dokumentacija ne sadrži tajne podatke.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA

PRILOG II

PARTIJA 1:

NACRT POLISE OSIGURANJA IMOVINE I PREKIDA RADA OD SVIH RIZIKA SA DEFINISANIM POKRIĆIMA I SUMAMA OSIGURANJA

UVOD

EPCG A.D. u daljem tekstu "Ugovarač", koji postupa u svoje ime i u ime Osiguranika i....., u daljem tekstu "Kompanija", koja djeluje za svoj račun i za račun saosiguranih kompanija, ugovaraju sljedeću Polisu OSIGURANJA IMOVINE I PREKIDA RADA OD SVIH RIZIKA br. sačinjenu od dva odjeljka u skladu sa predmetom pokrića osiguranja:

Odeljak 1, svaka direktna i posredna šteta i gubitak nanijet osiguranoj imovini, prilikom bilo kog događaja i i zbog bilo kog uzroka, ali podložno isključenjima navedenim u polisi

Odeljak 2, ekonomski gubici usljed prekida rada koji su se dogodili kao posljedice osiguranog slučaja pokrivenog uslovima navedenim u Odeljku I, ali podložno određenim isključenjima

OSIGURANIK I SPROVEDENE AKTIVNOSTI

Navodi se da su aktivnosti Ugovarača osiguranja/Osiguranika, prikazane uopšteno i primjerom, ali ne isključivo, vezane za:

- proizvodnju, transport i distribuciju električne energije putem rada proizvodnih postrojenja termoelektrane i hidroelektrana, uključujući brane, bazene, cjevovode pod pritiskom, cjevovode uopšteno,
- uslugu nadzora nad građevinskim lokacijama, kupovinu i prodaju električne energije
- telekomunikacione aktivnosti od uspostavljanja do upravljanja sistemom,
- aktivnosti vezane za upravljanje objektima,
- planiranje, realizaciju i upravljanje aktivnostima postrojenja i radovima
- aktivnosti kreiranja virtuelnog okruženja – uključujući usluge vezane za i neophodne u takvim komercijalnim i virtuelnim okruženjima – uključujući i instalacije u prostorijama trećih lica, uključuju sve povezane ili vezane aktivnosti bilo koje vrste, kao i aktivnosti komercijalne, administrativne, civilne prirode, kao i društvene dobrobiti; bez obzira na one aktivnosti koje proističu iz Statuta Osiguranih kompanija, bilo registrovanih, ili u procesu registracije kod nadležnog Privrednog registra.

Upravljanje pomenutim aktivnostima, procesima proizvodnje, korišćenje energije, i upotreba i/ili postojanje repro materijala, nedovršenih proizvoda, zapaljivih materijala, posebnih dobara, eksploziva, i rukovanje materijalima i postrojenjem, kao i sve pomoćne, dodatne ili pridružene usluge su aktivnosti koje su navedene ili preporučene u privrednoj praksi, ili koje Osiguranik odluči da usvoji, uključujući korišćenje i/ili upotrebu Imovine koja generalno sadrži radioaktivne djelove.

Osiguranje je stoga primjenljivo na cjelokupan poslovni ciklus vezan za raznovrsne aktivnosti, bez izuzetka ili isključenja, kao i na pojedinačne djelove i/ili jedinice čije su aktivnosti ograničene na proizvodnju ili obradu ili marketing pojedinačnih djelova ili komponenata.

Uzevši u obzir gorenavedeno, za svrhu primjenljivih ograničenja i odbitnih franšiza navedenih u ovoj polisi između ugovornih strana je dogovoreno da će osiguranu imovinu navesti u odgovarajućim posebnim pododjeljcima polise u skladu sa tabelom "Raspodjela imovine" koja se nalazi u prilogu ove polise.

OPŠTI POJMOVI

U nastavku dokumenta, navedeni pojmovi koristiće se u sljedećem značenju:

OSIGURANJE	Ugovor o osiguranju
POLISA	Dokument koji dokazuje i reguliše osiguranje;
UGOVARAČ OSIGURANJA	EPCG A.D. koji realizuje osiguranje u svoje ime i za svoj račun i za račun trećih lica;
OSIGURANIK	Ugovarač osiguranja i sve Kompanije koje su, ili u budućnosti mogu biti, kontrolisane od strane Ugovarača osiguranja i/ili u kojima Ugovarač osiguranja ima učešće u vlasništvu, kao i druge Kompanije za koje postoji ili se može javiti u budućnosti, osigurani interes Ugovarača osiguranja;
KOMPANIJA	Osiguravajuća kompanija ili grupa kompanija koja pruža uslugu ovog osiguranja;
PREMIJA OSIGURANJA	Iznos koji Ugovarač osiguranja plaća Kompaniji za svrhe pokrića pruženih od strane Kompanije prema uslovima ovog osiguranja
RIZIK	Vjerovatnoća nastanka štete i obim gubitka koji iz nje proističe
ŠTETA	Nastanak štetnog događaja za koji je obezbjeđeno pokriće osiguranja
NAKNADA	Iznos koji Kompanija treba da isplati Osiguraniku i/ili drugom korisniku u slučaju nastanka štete
RELATIVNA FRANŠIZA	Iznos koji se dobija primjenom predviđenog procenta na iznos štete u skladu sa uslovima polise (podložno najmanjem dogovorenom iznosu odbitne franšize) i koji se, u slučaju štete oduzima od pomenutog iznosa štete, i ostaje na teret osiguranika
ODBITNA FRANŠIZA	Iznos naveden u odredbama polise koji se u slučaju štete odbija od iznosa štete čija je visina utvrđena u skladu sa uslovima polise, a koji u cjelosti izmiruje Osiguranik
OGRANIČENJE NAKNADE	Najviši iznos koji Kompanija treba da plati
PERIOD OSIGURANJA	Period u trajanju od ili manje od 12 mjeseci od datuma početka do datuma godišnjeg isteka
OBJEKAT	Svaki kompleks osigurane imovine Osiguranika ili imovine u kojoj osiguranik ima osigurani interes
REFERENTNA POLISA	Odjeljak 1 "Imovinska šteta"; pogođena štetom i na koju se poziva Odjeljak 2 "Prekid rada" za svrhu utvrđivanja prekida rada
PERIOD NAKNADE	Period tokom kog su rezultati poslovanja pogođeni posljedicama štete, a koje su počele u trenutku štetnog događaja i mogu trajati najduže do isteka roka navedenog u Polisi. Ovaj period se ne mijenja zbog isteka, okončanja ili privremenog prestanka važenja ugovora pre datuma nastanka štete
DRAGOCENOSTI	Novac, čekovi, bankarske mjenice, kreditni instrumenti i, uopšteno,

sve kartice, karte, kuponi, sertifikati i vrijednosna pisma

TERORISTIČKI AKT

Terorističkim aktom smatra se čin koji uključuje, ali nije ograničen na, upotrebu sile ili nasilja i/ili prijetnje od strane bilo koje osobe ili grupe osoba, bilo da postupaju za svoj račun, ili račun drugih osoba u vezi sa ili povezano sa bilo kojom organizacijom ili vladom, a koji je učinjen iz političkih, religioznih ili ideoloških razloga, uključujući i namjeru da se utiče na vladu i/ili stvori ili izazove zastrašivanje ili strah stanovništva ili dijela stanovništva

IMOVINA I SUME OSIGURANJA

Kao što je ovde definisano, gdje god da se nalazi u Crnoj Gori imovina koja pripada Osiguraniku ili je u zajedničkom vlasništvu, ili je u zajedničkoj upotrebi, na čuvanju ili staranju, ili je u upotrebi, na čuvanju ili staranju trećih lica, ili pripada trećim licima ali je u upotrebi, u najmu ili na čuvanju i/ili staranju Osiguranika, ili šire gledano, imovina u kojoj Osiguranik ima osigurani interes i u kom smislu je Osiguraniku garantovano osiguranje – sljedeći pojmovi smatraće se osiguranim:

Zgrade

Ovaj termin podrazumijeva sve građevinske objekte, uključujući instalacije i ugradne elemente, namještaj i opremu, sve završne radove i obradu, temelje i podzemne radove, vodoinstalacije, grijanje, električne instalacije, klima uređaje, kao i bilo koje drugo postrojenje, koji čini sastavni dio građevinskog objekta, ogradne zidove i druge vrste ograda, betonskih staza, odvoda, cjevovoda uopšteno.

Smatraće se da su uključeni svi građevinski radovi koji čine sastavni dio Mašine i/ili Postrojenja.

Akumulacione brane glavnih proizvodnih pogona i zahvati i obilazni kanali koji se odnose na hidroelektrane izričito su isključeni

Mašine

Mašinama će se smatrati postrojenja i oprema uopšteno, uključujući elektronsku opremu, vozila i prenosnike, sisteme transmisije, cjevovode, cijevi, rezervoare i slično, oprema vezane za osigurano postrojenje i rezervne djelove i/ili komade, kao i bilo koji drugi predmet koji se koristi prilikom sprovođenja radnih aktivnosti; kao i svi bilo fiksni, bilo prenosni, uključujući materijalne, bilo zamjenjivi ili fiksni predmeti, koji se koriste kao eksterna memorija za čuvanje informacija koje se mogu učitavati na mašinama.

Postrojenja navedena pod pojmom "Zgrade", "brojila" ugrađena u prostorijama finalnih korisnika za mjerenje električne energije, gasa i centralnog grijanja, osim kada je drugačije navedeno u ugovornim obavezama, gasovod, srednjenaponske i niskonaponske elektromreže, niskonaponske razvodne kutije, mreže za centralno grijanje i korisničke jedinice, sistemi za vodovod i kanalizaciju su izričito isključeni, osim ukoliko je drugačije navedeno u ugovornim obavezama

Pokretna imovina

Sve drugo navedeno iznad i neisključeno ovim definicijama i drugim odeljcima, a u čemu Osiguranik ima osigurani interes.

Električna energija koja se distribuira i/ili koristi za proizvodnju energije biće izričito isključena

OPŠTE ODREDBE KOJE ODREĐUJU OSIGURANJE

1 PERIOD POLISE OSIGURANJA

Polisa stupa na snagu i važi tokom perioda navedenog u članu 5. ugovora o osiguranju imovine i prekida rada EPCG a.d. i prestaće da važi po isteku pomenutog perioda bez obaveze obavještanja o prestanku.

2 SAOSIGURANJE I GLAVNI OSIGURAVAČ

Ukoliko je osiguranje podijeljeno između različitih Kompanija, potrebno je da budu navedene u nastavku, zajedno sa pojedinačnim udjelima:

U slučaju štete, Glavni Osiguravač (u nastavku teksta: Kompanija) upravlja i odlučuje o isplati i saosiguravačima, a saosiguravači koji prihvataju konačnu isplatu od strane Kompanije učestvuju u isplati srazmjerno njihovom učešću u osiguranju; dodatno Kompanija prihvata obavezu da u svim slučajevima izda dokument o isplati za cio iznos štete i da izda korisniku izjavu o likvidaciji ukupnog iznosa naknade.

Potpisivanjem polise, saosiguravači ovlašćuju Kompaniju da potpiše, uključujući i u njihovo ime i za njihov račun, sva odobrenja, izmjene, dodatke, produženja pokrića, izmjene ograničenja naknade, sume osiguranja i slično.

U tom smislu, potpisom Kompanije obezbjeđuje punovažnost dodatnih dokumenata za sve svrhe, kao i u ime saosiguravača.

3 UPRAVLJANJE POLISOM

Ugovorne strane su saglasne da se trećem licu može povjeriti upravljanje i realizacija Polise

4 IZJAVE U VEZI SA OKOLNOSTIMA RIZIKA – PROMJENE RIZIKA – DOBRA NAMJERA

Pogrešna tumačenja ili nesaopštavanje informacija od strane Ugovarača osiguranja i/ili Osiguranika koja utiču na Polisu, i koja se odnose na okolnosti koje utiču na procjenu rizika neće rezultirati gubljenjem prava na naknadu ili njeno umanjeње ili prestanak osiguranja, pod uslovom da Ugovarač osiguranja ili Osiguranik nije namjerno napravio takav propust.

Ukoliko Ugovarač osiguranja ili Osiguranik ne saopšti naknadne okolnosti ili promjene koje povećavaju rizik, to neće rezultirati gubljenjem prava na naknadu ili njeno umanjeње ili prestanak osiguranja, pod uslovom da Ugovarač osiguranja ili Osiguranik nije namjerno napravio takav propust.

Kompanija ima pravo, u tom smislu, da na razliku u premiji u vezi sa povećanim rizikom koji je ocjenjen kao rezultat nepoznatih okolnosti, a koja počinje da važi od trenutka kada su okolnosti nastale i do datuma uplate poslednjeg dijela premije.

Sve promjene koje uključuju povećanje premije mogu biti plaćene u roku od 90 (devedeset) dana od datuma kada Ugovarač osiguranja primi odgovarajući dokument propisno izdat od strane Kompanije sa napomenom da će se datumom plaćanja smatrati datum kada je odgovarajuća služba ugovarača osiguranja izdala nalog za plaćanje, bez obzira na datum realizacije transakcije, a pod uslovom da su detalji dokumenta (naloga) saopšteni pisanim putem ugovaraču osiguranja ili trećem licu koje je ovlašćeno za upravljanje polisom u formi preporučenog pisma ili teleksa ili faksa ili imejla.

U slučaju da Ugovarač osiguranja ne prihvati nove uslove, Kompanija će imati pravo da u roku od 30 (trideset) dana od datuma prijema obavještanja o izmjenama otkáže polisu uz davanje otkaznog roka od 150 (sto pedeset) dana.

Dodatno je navedeno da nove prostorije, građevine, rušenja, izmjene, konverzije uključujući i tehnološke procese, proširenja, dodatke i održavanje zgrada i mašina, pogona, pribora, aparature, opreme za potrebe Osiguranika u vezi sa njegovim aktivnostima neće predstavljati povećanje rizika, i u tom smislu Ugovarač osiguranja i/ili Osiguranik nisu obavezni da obavijeste Kompaniju o tome pod uslovom da su osnovne karakteristike rizika (vrsta konstrukcije zgrade ili aktivnosti koje se vrše) suštinski slične onim osiguranim.

5	IZMJENE OSIGURANJA
---	--------------------

Svaka izmjena osiguranja mora biti odobrena u pismenoj formi

6	OBRAČUN GODIŠNJE DEPOZITNE PREMIJE – ŠESTOMJESEČNA RATA
---	---

Prva godišnja depozitna premija utvrđuje se za svaki odjeljak/pododjeljak(sekciju) primjenom oporezive stope navedene u potvrdi na iznos sume osiguranja za Zgrade, Mašine, Pokretnosti, Marže i Dodatne troškove gde se podrazumijeva da se po isteku roka, a u skladu sa uslovima navedenim u odjeljku "Osiguranje sa izjavom o vrijednosti" i "Konačan obračun premije" izračunava na osnovu konačnog obračuna premije i iznosa usklađivanja.

Godišnja depozitna premija izračunata na gorenavedeni način dijeli se u dvije šestomjesečne rate sa rokom za naplatu od 60 dana od dana početka osiguranja (prva rata) i 60 dana od dana isteka šestog mjeseca osiguranja (druga rata). Kompanija je dužna da polise i fakture izda pravovremeno, u suprotnom period od 60 dana će se računati od dana izdavanja fakture.

7	POČETAK POKRIĆA – PLAĆANJE DEPOZITNE PREMIJE (prilikom realizacije polise i naknadne rate) – GREJS PERIOD ZA SVAKU RATU
---	--

Osiguranje počinje, uz pokriće koje je odmah validno, od 24.00h na dan xx/xx/XXXX, čak i ako Ugovarač osiguranja izvrši plaćanje rate radi realizacije polise do dana xx/xx/XXXX.

Naknadne rate premije moraju biti plaćene u okviru od 60 (šezdeset) dana od svakog pojedinačnog datuma dospeća.

Ukoliko Ugovarač osiguranja ne izvrši uplatu u predviđenim rokovima, osiguranje se privremeno obustavlja i ponovo postaje važeće od 24.00h na dan uplate, bez obzira na naknadne datume dospjeća.

Ugovorne strane su saglasne da će se datumom plaćanja smatrati datum kada je odgovarajuća služba ugovarača osiguranja izdala nalog za plaćanje, bez obzira na datum realizacije transakcije, a pod uslovom da su detalji dokumenta (naloga) saopšteni pisanim putem ugovaraču osiguranja ili trećem licu koje je ovlašćeno za upravljanje polisom u formi preporučenog pisma ili teleksa ili faksa ili imejla.

8	PLAĆANJA USLJED PROMJENA UZ POVEĆANJE PREMIJE – GREJS PERIOD
---	--

U slučaju imovine koja ne podliježe primjeni klauzule "Osiguranje uz izjavu o vrijednosti" ili imovine koja podliježe određenom ugovoru, Kompanija naglašava da povećanje premije usljed bilo koje promjene može biti plaćeno u roku od 90 (devedeset) dana od datuma kada Ugovarač osiguranja primi odgovarajući dokument propisno izdat od strane Kompanije sa napomenom da će se datumom plaćanja smatrati datum kada je odgovarajuća služba ugovarača osiguranja izdala nalog za plaćanje, bez obzira na datum realizacije transakcije, a pod uslovom da su detalji dokumenta (naloga) saopšteni pisanim putem ugovaraču osiguranja ili trećem licu koje je ovlašćeno za upravljanje polisom u formi preporučenog pisma ili teleksa ili faksa ili imejla

9	KONAČAN OBRAČUN (USKLAĐIVANJE) PREMIJE
---	--

Premije koje se odnose na zgrade i opremu iz Odjeljka 1 usklađuju se u skladu sa stavom "Osiguranje uz izjavu o vrijednosti ."

U smislu Odeljka 2, Ugovarač obavještava Kompaniju pisanim putem o konačnim podacima za sumu osiguranja u roku od 60 (šezdeset) dana od datuma završetka perioda osiguranja. Po prijemu konačnih podataka, Kompanija izdaje dodatni dokument koji će sadržati iznos usklađivanja za prethodnu godinu, obračunat na osnovu razlike između stvarnih podataka i prethodne sume osiguranja, a na osnovu stope sadržane u Polisi, i u slučaju pozitivne razlike, važećih poreza u vrijeme plaćanja.

Ugovarač osiguranja plaća svaki iznos u korist Kompanije u roku od 90 (devedeset) dana od datuma kada je Ugovarač primio odgovarajuća dokumenta propisno izdata od strane Kompanije . Ako su stvarni podaci za usklađivanje premije niži od prethodne (inicijalne) sume osiguranja u odnosu na koju se vrši usklađivanje, Kompanija nadoknađuje Ugovaraču osiguranja u roku od devedeset (90) dana od datuma prijema obavještenja iznos odgovarajuće premije.

10	UMANJENJE RIZIKA
----	------------------

U slučaju umanjnja rizika, odmah se vrši umanjjenje premije.
Kompanija refundira odgovarajući dio nezarađene premije osiguranja u roku od 60 (šezdeset) dana od datuma obavještenja, i odriče se prava da okonča ili otkaže polis

11	ZAMJENA I/ILI PROMJENA POSLOVNOG IMENA UGOVARAČA OSIGURANJA
----	---

U slučaju zamjene, varijacije i/ili promjene poslovnog imena, ova Polisa ostaje na snazi za novog Ugovarača osiguranja ili pod novim poslovnim imenom. Ukoliko bi došlo do prestanka poslovanja ili likvidacije Ugovarača osiguranja, Polisa ostaje na snazi do završetka likvidacije. Ugovarač osiguranja je dužan da obavijesti Kompaniju o gorepomenutim izmjenama u roku od 30 (trideset) dana od datuma promjene, a Kompanija ima pravo da u roku od narednih 30 (trideset) dana otkaže polis uz otkazni rok od najmanje 150 (sto pedeset) dana; u tom slučaju, Kompanija je dužna da refundira Ugovaraču osiguranja dio nezarađene plaćene oporezive premije usklađen za bilo koji iznos koji može biti potraživan od Ugovarača osiguranja po osnovu Člana "Konačan obračun (usklađivanje) premije

12	PRODAJA UGOVARAČA OSIGURANJA ILI JEDNOG NJEGOVOG DELA
----	---

U slučaju prodaje poslovne cjeline Ugovarača osiguranja ili cijelog poslovnog kompleksa na koji se Polisa odnosi, pomenuti Ugovarač osiguranja treba o tome da obavijesti Kompaniju, kao i da obavijesti kupca o postojanju osiguranja.

Ukoliko je premija plaćena, osiguranje poslovne cjeline ili poslovnog kompleksa se nastavlja u korist novog kupca tokom 15 (petnaest) dana od datuma prodaje. Po isteku ovog perioda osiguranje prestaje da važi ukoliko kupac pisanim putem saopšti da ne želi da preuzme polis; takođe, Kompanija ima pravo, u okviru 30 (trideset) dana od datuma obavještenja o izvršenoj promeni, da otkaže polis uz otkazni rok od 150 (sto pedeset) dana.

U slučaju prijevremenog otkazivanja osiguranja zbog gorenavedenih razloga, Kompanija je dužna da refundira Ugovaraču osiguranja ili korisnicima odgovarajući dio nezarađene plaćene oporezive premije usklađen za bilo koji iznos koji može biti potraživan od Ugovarača osiguranja po osnovu Člana "Konačan obračun premije".

Ukoliko se prodaja odnosi na pojedinačne poslovne aktivnosti, osiguranje prestaje u pogledu pomenutih aktivnosti i Kompanija je dužna, osim ukoliko one budu zamijenjene drugim radnjama sličnog rizika, da refundira odgovarajući dio nezarađene plaćene oporezive premije usklađen za bilo koji iznos koji može biti potraživan od Ugovarača osiguranja po osnovu Člana "Konačan obračun premije".

13	OBAVEZE UGOVARAČA OSIGURANJA/OSIGURANIK – OBAVJEŠTENJE U SLUČAJU ŠTETE
----	--

U slučaju štete, Ugovarač osiguranja ili Osiguranik obavještava Kompaniju ili treće lice kome je povjereno upravljanje polisom putem faksa ili imejla u roku od 30 (trideset) dana od trenutka kada je Odjeljenje za poslove osiguranja kod Ugovarača osiguranja u mogućnosti da to uradi.

Kompanija će, međutim, imati visoku toleranciju u smislu vremena predviđenog polisom uzimajući u obzir složenu organizaciju Ugovarača osiguranja i Osiguranika.

Ugovarač osiguranja ili Osiguranik ili treće lice kome je povjereno upravljanje polisom će dostaviti Kompaniji informacije i dokaz koji oni mogu opravdano tražiti s tim u vezi.

U slučaju prekida rada u smislu Odeljka 2, Ugovarač osiguranja ili Osiguranik je dužan da preduzme ili dozvoli da se sprovedu sve potrebne intervencije koje su opravdane i izvodljive kako bi se izbjegao ili minimizirao prekid rada ili smanjenje poslovanja, odnosno kako bi se spriječio ili smanjio budući iznos naknade štete.

Neispunjenje navedenih obaveza može rezultirati ukupnim ili djelimičnim gubljenjem prava na naknadu.

Osiguranik čuva dokaze i ostatke štete dok se ne izvrši inspekcija od strane Procjenitelja Štete, a na osnovu razumijevanja da će se neophodna usklađivanja sprovesti na odgovarajući način kako bi se omogućilo Osiguraniku da nastavi svoje poslovanje.

Na poseban zahtjev Kompanije koji se podnosi na početku aktivnosti usklađivanja, može se tražiti čuvanje dokaza štete, čak i posle završetka inspekcije ukoliko je potrebno izvršiti detaljnije tehničke analize kako bi se utvrdio uzrok štete.

Štavište, u slučaju prekida rada u smislu Odjeljka 2, Ugovarač osiguranja ili Osiguranik dužan je takođe da:

- na zahtjev Kompanije, obezbijedi detaljan izveštaj o gubicima nastalim usljed prekida rada;
- omogućiti da Kompanija i njeni stručnjaci steknu uvid u njihove zapise, knjige, račune, fakture i sva druga dokumenta koja mogu biti od koristi za kvantifikovanje štete, kao i da dostavi o svom trošku sva ova dokumenta, dokaze, informacije, obrazloženja i sve druge elemente koji mogu biti opravdano zahtijevani od strane Kompanije i stručnjaka za svrhe analize i inspekcije

14	PROCEDURE ZA PROCJENU GUBITKA I ŠTETE
----	---------------------------------------

Iznos gubitka i/ili štete ugovara se direktno između Ugovornih strana ili, na zahtjev jedne od ugovornih strana, između Procjenitelja Štete od kojih jednog angažuje Kompanija, a drugog angažuje Ugovarač osiguranja, na odgovarajući način.

Dva Procjenitelja Štete imenuju trećeg procjenitelja u slučaju neslaganja među njima, kao i prije toga na zahtjev bilo koje strane. Treći Procjenitelj Štete interveniše samo u slučaju neslaganja, a odluku o spornom pitanju donosi većina.

Ukoliko bilo koja od Ugovornih strana ne angažuje sopstvenog Procjenitelja Štete ili ako se Procjenitelji Štete ne saglase sa imenovanjem trećeg Procjenitelja Štete, biće podniet zahtjev nadležnom sudu, prema nadležnosti mjesta gde se gubitak dogodio, samo na zahtjev neke od Ugovornih strana.

Svaki Procjenitelj Štete ima pravo na asistenciju i pomoć drugih lica koja mogu učestvovati u radnjama vezanim za procjenu štete, ali bez prava glasa.

15	ANGAŽOVANJE PROCJENITELJA ŠTETE
----	---------------------------------

Procjenitelji štete sprovode sljedeće aktivnosti:

- istražuju okolnosti, prirodu, uzrok i način na koji je šteta nastala;
- provjeravaju tačnost opisa i izjava koje su sadržane u dokumentima polise i izvještava da li su u vrijeme nastanka štete postojale okolnosti koje su mogle dovesti do povećanja rizika, a koje nisu prijavljene, bez obzira da li je to navedeno u članu "Izjave u vezi sa okolnostima rizika – Promjene rizika – Dobra namjera", a takođe provjerava i da li je Osiguranik ili Ugovarač osiguranja ispunio obaveze u skladu sa članom "Obaveze Ugovarača osiguranja/Osiguranika – Obavješćavanje o šteti";
- provjeravaju postojanje, kvalitet, kvantitet i vrijednost osigurane imovine;
- sprovode procjenu i isplatu štete, uključujući troškove spasavanja, u skladu sa svim uslovima ovog osiguranja.

Rezultati aktivnosti koje sprovode Procjenitelji Štete u okviru procjene štete, do kojih se došlo bilo sporazumno ili većinski u slučaju zajedničke procjene štete, moraju biti objedinjeni u okviru odgovarajućeg izvještaja (sa detaljnim procjenama u prilogu) koji se izdaje u dva primjerka, po jedan za svaku ugovornu stranu.

Rezultati procjene navedene u okviru tačaka c) i d) biće obavezujući za Ugovorne strane koje se u tom smislu odriču prava na žalbu osim u slučaju namjernog propusta, greške, nasilja ili kršenja odredaba polise, određujući u svakom slučaju radnje ili izuzetke vezane za naknadu gubitka.

Zajednička procjena štete važiće, čak i ako jedan od Procjenitelja Štete odbije da je potpiše; a pomenuto odbijanje biće potvrđeno od strane drugih Procjenitelja Štete u konačnom izvještaju o procjeni štete.

Procjenitelji Štete će obavljati proces procjene maksimalno efikasno, bez obaveze striktnog poštovanja svih formalnosti, ukoliko bi takvo poštovanje formalnosti uticalo na krajnji rezultat i efikasnost procjene štete.

Na zahtjev Osiguranika, sve odredbe ovog Odjeljka u vezi sa naknadom primjenjuju se na svaku grupu osigurane imovine posmatrane pojedinačno kao da je posebna polisa realizovana za svaku grupu osigurane imovine.

Za pomenute svrhe, Procjenitelji Štete imenovani za isplatu štete sačinjavaju za svaki predmet sporazumni dokument o isplati štete ili izvještaj o procjeni štete.

Uplate izvršene na definisan način smatraće se uplatama na račun i u tom smislu podležu usklađivanjima konačnog iznosa za isplatu od strane Kompanije u cilju naknade štete

16	NAKNADNE PROCJENITELJA ŠTETE, KONSULTANATA, I/ILI REVIZORSKIH FIRMI I/ILI STRUČNJAKA
----	--

Kompanija nadoknađuje, u slučaju nadoknadle štete pod uslovima iz polise, troškove i/ili naknade koje se odnose na Procjenitelje Štete, Inženjere, Arhitekte, Konsultante, Revizorske firme i/ili Stručnjake uopšteno, koje je odabrao ili imenovao Ugovarač osiguranja ili Osiguranik, takođe u skladu sa Odredbama koje regulišu osiguranje uopšteno, kao i dio troškova i naknada koje plaća

Ugovarač osiguranja ili Osiguranik kao rezultat imenovanje trećeg Procjenitelja Štete ili Revizorske firme

17	IMENOVANI PROCJENITELJI ŠTETE
----	-------------------------------

Dogovoreno je da se za slučaj štete, imenuje sljedeći Procjenitelj Štete:

18	PLAĆANJE NAKNADE UNAPRIJED
----	----------------------------

Osiguranik ima pravo, prije cjelokupnog izmirenja štete, na isplatu 50% minimalnog iznosa koji nadoknađuje Kompanija, odredivom prema vjerovatnom iznosu nadoknadle štete, pod uslovom, međutim, da Kompanija nije iznijela i dostavila u pisanoj formi Osiguraniku prigovore na nadoknadu štete, i da je procijenjeno da pomenuta naknada nije manja od EUR 250,000.00 (dvije stotine i pedeset hiljada) za sekciju 1 i EUR 100,000.00 (sto hiljada) za sekciju 2.

Kompanija je dužna da ispuni obavezu iz prethodnog stava u roku od 90 (devedeset) dana od datuma zahtjeva. Plaćanje unaprijed neće preći iznos od EUR 15,000,000 nezavisno od iznosa naknade.

U slučaju oštećenja na Imovini osiguranoj uz uslov "Vredno kao novo", gorenavedeni obračun se vrši kao da takav uslov ne postoji, osim ako Ugovarač osiguranja/Osiguranik ne izjavi u pisanoj formi da se obavezuje da će započeti rekonstrukciju, popravku ili zamjenske radove

U slučaju rekonstrukcije, popravke ili zamjene uništene, oštećene ili izgubljene imovine pored gorenavedenog plaćanja unaprijed, Kompanija plaća dodatnu naknadu na osnovu napredovanja rekonstrukcije, popravke ili zamjene; konkretnije, plaćanje se vrši u roku od 30 (trideset) dana od datuma izdavanja odgovarajućih faktura koje dokazuju da se pomenuti radovi vrše.

19	PODOSIGURANJE
----	---------------

Osiguravač prihvata da osigura sumu navedenu u svakom odjeljku bez primjene stava 1. člana 1033. Zakona o obligacionim odnosima. Odnosno osiguravač prihvata da načelo podosiguranja (pravilo proporcije) neće biti primjenjivano prilikom obračuna štete po ovoj polisi.

20	PLAĆANJE NAKNADE
----	------------------

Po izvršenoj provjeri postojanja pokrića, procjene štete i prijema neophodne dokumentacije, Kompanija dostavlja Ugovaraču osiguranja/Osiguraniku ponudu za isplatu štete u roku od 30 (trideset) dana od datuma prijema pomenute dokumentacije i vrši uplatu pomenutog iznosa u roku od 30 (trideset) dana od datuma prihvata gorepomenute ponude pod uslovom da nije bilo nikakvih primjedbi.

Sve primjedbe, uzdržavanja, odbijanja ili ponude za djelimično isplatu štete u smislu iznosa potraživane naknade, Kompanija će dostaviti Osiguraniku uz detaljno objašnjene u pisanoj formi u roku od 30 (trideset) dana kako je navedeno u prvom pasusu ovog člana, a koje, u svakom slučaju, moraju sadržati obračun i iznos očekivane naknade.

U slučaju pokretanja krivičnog postupka u vezi sa uzrocima štete, to neće uticati *per se* na pravo na naknadu koje ima Osiguranik, ukoliko iz postupka jasno proističe da Osiguranik nije predmet istrage.

Ovo takođe važi u slučaju pokretanja postupka protiv nepoznatog lica, ako se jasno ispostavi, na osnovu rekonstrukcije uzroka štete, da Osiguranik nije bio uključen u nastanak štetnog događaja.

U svakom slučaju, Kompanija se obavezuje da isplati štetu, a na osnovu obezbjeđenja eventualnog povrata iznosa plaćene štete bankarskom garancijom Kreditne institucije ili garancijom druge osiguravajuće kompanije dostavljenom od strane Osiguranika, i to u iznosu jednakom iznosu naknade iz osiguranja. Pored toga, u slučaju povraćaja akumulirana zakonska kamata mora biti dodata iznosu za vraćanje ukoliko se na osnovu zaključnog izvještaja istrage ili konačne presude krivičnog suda ispostavi da je osnova za pokriće bila nevažeća.

Ukoliko Kompanija ispuni svoje obaveze, a na kraju istrage se ipak ispostavi da je Osiguranik uključen u nastanak štetnog događaja, Osiguranik se obavezuje da će vratiti iznos primljen kao naknadu uvećan za iznos pripadajuće zakonske zatezne kamate.

21	POTVRDE KOJE IZDAJU NADLEŽNI ORGANI
----	-------------------------------------

Ukoliko su potvrde ili druga dokumenta neophodne za naknadu štete takva da ih izdaje sud i/ili nadležni organi, osiguravači su saglasni da posle najmanje 90 dana od datuma događaja nadoknade štetu, čak i ako ugovarač nije u mogućnosti da dostavi gorepomenute potvrde pod uslovom da se ugovarač obaveže da će dostaviti potrebnu dokumentaciju čim ona postane

dostupna u sudu i/ili drugom nadležnom organu.

22	ODRICANJE OD PRAVA REGRESA
----	----------------------------

Osiguravač se odriče, osim u slučaju zle namjere pričinjene od strane Ugovarača, Osiguranika ili njihovih administratora – svakog regresnog zahtjeva na koji može imati pravo, prema licima za koje je Osiguranik odgovoran u skladu sa zakonom, matičnim kompanijama, ćerkama kompanijama, povezanim firmama i/ili filijalama, konsultantima, posjetiocima.

Osiguravač se takođe odriče, osim u slučaju zle namjere ili grubog nemara, svakog regresnog prava na koje bi mogao imati pravo od kompanija koje imaju poslovne odnose sa Osiguranikom i u pogledu kojih je i sam Osiguranik ugovorio takvo odricanje prije štetnog događaja

Kompanija zadržava pravo da zatraži dokumenta koja dokazuju gorenavedeno.
Gorenavedeno važi pod uslovom da Osiguranik sam ne preduzme korake protiv odgovorne strane za naknadu iste štete

23	POVRAĆAJ PRAVA REGRESA
----	------------------------

U skladu sa uslovom navedenim u prethodnom članu Kompanija će isplatiti Osiguraniku iznos povraćaja odštete od lica odgovornog za štetu, umanjen za iznos troškova nastalih tokom postupka povraćaja, a obrnuto proporcionalno odnosu iznosa do tada isplaćene naknade i iznosa ukupno nastale štete

24	IZVOD IZ EVIDENCIJE ZA OSIGURANIKA
----	------------------------------------

Kompanija se obavezuje da dostavi Ugovaraču osiguranja, na datume dospjeća 30. juna i 31. decembra svake godine, pregled šteta na sljedeći način:

- lista prijavljenih šteta;
- Rezervisane štete, sa naznačenim iznosom rezerve koji se zadržava, čak i u slučaju poravnjanja ili otkazivanja "bez daljih aktivnosti" pomenute štete;
- Isplaćene štete, sa naznačenim isplaćenim iznosom;
- Odbijene štete, sa detaljnim pisanim obrazloženjem.

Svaka šteta se evidentira zajedno sa datumom kada je šteta otvorena u Kompaniji, datumom nastanka prijavljene štete, naznakom oštećene osigurane Imovine i lokacije štete, vrstom štete i datumom zatvaranja štete zbog isplate ili nekog drugog razloga.

Praćenje će biti obezbeđeno progresivno, odnosno kontinuirano i ažurno od datuma kada je pokriće aktivirano sve do kompletiranja svih procedura, bez izuzetka.

Gorenavedena dokumentacija mora biti dostavljena Ugovaraču osiguranja putem sredstva komunikacije koje je kompatibilno i korišćeno od strane pomenutog Ugovarača osiguranja.

Prethodno opisane obaveze ne sprečavaju Ugovarača osiguranja da zahtijeva i dobije na gorenavedeni način ažurne podatke bilo kog drugog datuma pored onih gore navedenih

25	PRETHODNE ŠTETE
----	-----------------

Osiguranik i Ugovarač osiguranja su oslobođeni obaveze da prijave štete koje su nastale na osiguranoj imovini i/ili uopšteno aktivnosti Osiguranika i Ugovarača osiguranja prije stupanja na snagu ove polise.

26	OSIGURANJE KOD VIŠE OSIGURAVAČA
----	---------------------------------

Ukoliko postoji više od jednog osiguranja u vezi sa istom imovinom i u vezi sa istim rizikom, Osiguranik je oslobođen obaveze da prijavljuje Kompaniji druge polise koje pokrivaju štetu. U slučaju štete, međutim, Osiguranik je dužan da obavijesti sve Osiguravače i da zatraži pripadajuću naknadu štete od svakog od njih u skladu sa pojedinačnim polisama koje se odvojeno razmatraju.

Ukoliko iznos takvih naknada (iz obračuna se isključuje pripadajuća naknada od nesolventnog Ugovarača) premaši iznos štete, Kompanija ima obavezu da plati samo srazmjerni dio naknade izračunat prema sopstvenoj polisi, ali bez ikakve zajedničke odgovornosti za obaveze drugih Osiguravača

27	MAKSIMALNO OGRANIČENJE NAKNADE
	Osim za troškove plaćene u vezi sa spašavanjem osigurane stvari ili osim ako je drugačije dogovoreno, Kompanija ni u kom slučaju neće biti obavezna da plati iznos veći od osiguranog iznosa
28	ODBITNE FRANŠIZE
	U slučaju štete koja je pogodila osiguranika u nekoliko pododjeljaka Odeljka 1 polise, samo jedna apsolutna odbitna franšiza se primjenjuje za svrhe obračuna naknade, i to najviši iznos na osnovu obračuna na svakom pojedinačnom pododjeljku. Takođe u slučaju svakog limita naknade dogovorenog za odeljke 1 i 2 polise, odbitne apsolutne franšize se primjenjuju na iznos šteta, nezavisno od gorepomenutog limita koji predstavlja maksimalnu izloženost prema Osiguraniku
29	KORIŠĆENJE PRAVA KOJA PROISTIČU IZ POLISE
	Aktivnosti, prava i naknade koje proističu iz ove Polise mogu sprovoditi, odnosno koristiti samo Ugovarač osiguranja i Kompanija. Ugovarač osiguranja je posebno u obavezi da izvrši sve radnje neophodne za obavljanje procjene i isplate štete. Procjena i isplate štete nastale na ovaj način takođe će biti obavezujući za Osiguranika, bez prava bilo kakve žalbe na istu. Međutim, naknada dogovorena u smislu polise neće biti isplaćena osim u ime ili uz saglasnost vlasnika osiguranog interesa
30	INSPEKCIJA OSIGURANE IMOVINE
	Kompanija ima pravo da u svakom trenutku izvrši inspekciju osigurane imovine, a Ugovarač osiguranja/Osiguranik je dužan da obezbijedi sve potrebne podatke i informacije
31	TUMAČENJE POLISE
	U slučaju nejasnog tumačenja ili značenja klauzula, Ugovorne strane su saglasne da će biti pruženo najšire moguće tumačenje koje je najpovoljnije za Ugovarača osiguranja/Osiguranika prema svim uslovima navedenim u Polisi
32	POREZ
	Poreze po osnovu osiguranja plaća Ugovarač osiguranja.
33	NADLEŽNOST
	U slučaju spora u vezi sa primjenom i korišćenjem ove Polise, biće nadležan Privredni sud Crne Gore.
34	PRIMJENA ZAKONA
	Na sva pitanja koja nisu predviđena ovim dokumentom primjenjivaće se odredbe relevantnih zakona.
35	OBRADA PODATAKA
	U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, Ugovorne strane su saglasne da će lični podaci sadržani u ovoj Polisi ili koji proističu iz nje biti korišćeni samo za svrhe strogo vezane za realizaciju ugovornih obaveza

ODELJAK I – OSIGURANJE IMOVINSKE ŠTETE

Sekcija 1: Proizvodnja

Osiguranje od svih rizika

	Novozamenska vrijednost u EUR
Ukupna vrijednost	625.239.908,80
1. TE Pljevlja	255.965.814,23
Transformatori, transformatorska polja	7.907.992,53
Zgrade	52.343.079,35
Tuneli, cjevovodi, mostovi	8.280.407,95
Oprema – generatori, pomoćna oprema	11.957.627,66
Oprema – mašinska hala	161.541.745,28
Oprema - mjerenje, regulacija	5.855.465,46
Zalihe	8.079.496,00
2. HE Piva	123.305.583,58
Transformatori, transformatorska polja	3.972.144,80
Zgrade	35.018.896,53
Tuneli, cjevovodi, mostovi	15.608.110,39
Oprema - generatori, turbine, transformatori i slično	67.795.376,86
Zalihe	911.055,00
3. HE Perucica	228.098.434,06
Transformatori, transformatorska polja	9.287.121,95
Zgrade	17.708.057,72
Zgrade na akumulacijama	33.641.174,36
Tuneli, cjevovodi, mostovi	72.615.405,03
Oprema - generatori, turbine, transformatori i slično	92.942.421,00
Zalihe	1.904.254,00
4. Zgrade opšte namjene (sjedišta, odmarališta)	17.870.076,93
Zgrade	17.870.076,93

Osiguranje loma mašina:

	Novozamenska vrednost u EUR
Ukupna vrijednost	361.259.895,54
1. TE Pljevlja	187.262.830,93
Transformatori, transformatorska polja	7.907.992,53
Oprema – generatori, pomoćna oprema	11.957.627,66
Oprema – mašinska hala (kotlovi, turbine isl)	161.541.745,28
Oprema - mjerenje, regulacija	5.855.465,46
2. HE Piva	71.767.521,66
Transformatori, transformatorska polja	3.972.144,80
Oprema - generatori, turbine, transformatori i slično	67.795.376,86
3. HE Perucica	105.265.323,95
Transformatori, transformatorska polja	9.287.121,95
Oprema na cjevovodima i tunelima	3.035.781,00
Oprema - generatori, turbine, transformatori i slično	92.942.421,00

Sekcija 2: Distribucija**Osiguranje od svih rizika**

	Novozamenska vrednost u EUR
Ukupna vrijednost	120.465.660,03
Zgrade	28.343.282,88
Transformatori 110kV	7.497.956,40
Transformatori 35kV	61.578.731,18
Transformatori 35kV (dodatna oprema)	2.596.453,57
Zalihe	20.449.236,00

Osiguranje loma mašina:

	Novozamenska vrednost u EUR
Ukupna vrijednost	53.833.959,64
Transformatori 110kV	6.954.376,22
Transformatori 35kV	44.283.129,85
Transformatori 35kV (dodatna oprema)	2.596.453,57

OSIGURANJE
SA IZJAVOM O VRIJEDNOSTI (UGOVOROM) I ODGOVARAJUĆOM PROCJENOM
ODJELJAK I – OSIGURANJE IMOVINSKE ŠTETE

- 01** Ugovarač osiguranja izjavljuje da suma osiguranja navedena u sekciji 1 i 2 u okviru odjeljka 1 sadrži vrijednost cjelokupne osigurane Imovine navedene pod datim tačkama; ovo odgovara procjeni sprovedenoj na osnovu kriterijuma navedenih u članu “Obračun Štete – na bazi Novozamjenske vrijednosti za Zgrade i Mašine” u okviru Posebnih Uslova, čiji primjerak Ugovarač osiguranja ili Osiguranik dostavljaju Kompaniji na zahtjev pod uslovom čuvanja povjerljivosti informacija.

Ugovarač osiguranja i Kompanija konstatuju da sume osiguranja navedene u tenderskoj dokumentaciji kao i u samom nacrtu polise u sekciji 1 i 2 u okviru odjeljka 1 mogu odstupati od stvarnih suma osiguranja na dan početka osiguranja, i to kao posljedica razlike između datuma kada je tenderska dokumentacija pripremana i datuma početka polise.

Izrađene početne i naknadne procjene, kao i detaljna lista osigurane Imovine moraju jasno prikazati ukupnu vrijednost koja će biti osigurana za svaki predmet naveden u Polisi.

- 02** Samo u smislu gorenavedenih tačaka, i pod uslovom da se svi uslovi poštuju, pravilo proporcije (podosiguranja) sadržano u Članu “Djelimično osiguranje – Podosiguranje”, odnosno u odredbama koje se primjenjuju u slučaju štete, neće važiti, nezavisno od vrijednosti osigurane Imovine u vrijeme nastanka štete. Međutim ukoliko odgovarajuća procjena nije sprovedena, pravilo proporcije (podosiguranja) će važiti i biće primjenjeno.

- 03** Ugovarač osiguranja ili Osiguranik je dužan da dostavi Kompaniji izvještaj kojim se ažurira ili potvrđuje izjava o vrijednosti odnosno procjena sačinjena od strane ovlaštenog procjenjivača. Takav izvještaj se dostavlja na početku perioda osiguranja i na kraju perioda osiguranja i sadrži sume osiguranja na dan početka polise i takođe sume osiguranja na dan isteka polise. Osiguranik je dužan pomenute izvještaje dostaviti u roku od 60 dana od datuma početka odnosno isteka osiguranja.

- 04** Što se tiče izmjena koje rezultiraju promjenom sume osiguranja za Osiguranu Imovinu u sekciji 1 i 2 u okviru odjeljka 1, a koje se dogode tokom perioda osiguranja kao i u tokom perioda pripreme tenderske dokumentacije i samog tendera a do datuma početka osiguranja, Ugovorne strane su saglasne da automatski smatraju osiguranim sljedeće uvećane sume:

- a) One koje su posljedica ponovne procjene prethodno postojeće Osigurane Imovine, koja je predmet izvještaja o proceni, zbog fluktuacija na tržištu ili izmjene deviznih kurseva;
- b) One koje su posljedica dodatka nove Osigurane Imovine koja treba da bude dodjeljena pomenutim tačkama u okviru sekcija;
- c) One koje su posljedica dodatka nove Osigurane Imovine gde novi Osiguranik ima osigurani interes;

pod uslovom da takva povećanja ne pređu ukupno 30% navedene sume osiguranja u Polisi na osnovu poslednjeg ažuriranog izvještaja ili u njegovom nedostatku na osnovu početnog izvještaja.

Ukoliko, međutim, za jedan ili više predmeta Osigurane Imovine, svaki posmatran pojedinačno, okolnosti navedene pod tačkama a), b) i c) zajedno rezultiraju povećanjem koje prelazi 30%, isti predmeti u slučaju štete podležu pravilu proporcije (Član “Djelimično osiguranje – Podosiguranje” odredaba koje se primenjuju na štetni događaj) srazmjerno udjelu, određenom na osnovu stručne procene, u kome prelaze gorepomenuti procenat.

Iz tog razloga, a za svrhu maksimalnog limita naknade (Član “Maksimalno ograničenja naknade” Odredbi koje propisuju Osiguranje uopšteno), ova isplata neće u bilo kom slučaju preći sumu navedenu u okviru tačke Polise uvećanu za 30%.

- 05** Po isteku svakog perioda osiguranja, Kompanija izdaje odgovarajuće anekse za ažurirane vrijednosti na osnovu izvještaja koji dostavlja Ugovarač osiguranja ili Osiguranik kao u tački 3, a koji sadrže cjelokupnu novododatu osiguranu Imovinu.

Ako rezultati procjene dovedu, u smislu Osigurane Imovine pod sekcijama 1 i 2, do ukupnog povećanja koje prelazi 30% u odnosu na posljednju vrijednost navedenu u polisi i iz tog razloga se zahtjeva izmjena limita naknade ako je neophodna, Ugovorne strane mogu dogovoriti izmjenu primjenjene premijske stope.

- 06** Uz ažuriran aneks naveden pod tačkom 5, konačan obračun premije za period osiguranja koji je protekao vrši se u vezi sa povećanjima pomenutim pod tačkom 4, a po osnovu koje će Ugovarač osiguranja biti obavezan da plati, po svakom pojedinačnom predmetu, 50% godišnje premije vezane za isti; u slučaju smanjenja vrijednosti osiguranja, Kompanija će biti dužna da uplati Ugovaraču osiguranja, po svakom pojedinačnom predmetu, 50% godišnje premije po osnovu smanjene vrednosti.

Pomenuti procenat smatraće se umanjenim u smislu ovog ugovora na 25% za nove poslovne jedinice cjeline/elektrane, u skladu sa Članom "Novi Osiguranici – Razlika u uslovima i ograničenjima" Odredbi koje regulišu osiguranje, ako su već osigurane u vrijeme osnivanja i/ili akvizicije od strane Osiguranika.

Ukoliko ažurirane vrijednosti na osnovu izvještaja koji dostavlja Osiguranik kao u tački 3 rezultiraju uvećanjem ili smanjenjem sume osiguranja koje je manje od 5% u odnosu na poslednju vrijednost navedenu u polisi, neće biti dodatnog obračuna premije (doplate ili povraćaja premije).

- 07** Ugovor prestaje da važi ako Ugovarač osiguranja ili Osiguranik ne ispuni obavezu da dostavi ažurirani izvještaj u rokovima dogovorenim pod tačkom 3.

- 08** Dospjele premije u skladu sa uslovima ovog Ugovora izmiruju se u roku od 90 (devedest) dana od datuma kada je Ugovarač osiguranja primio odgovarajući dokument propisno izdat od strane Kompanije; u slučaju da plaćanje ne bude izvršeno u okviru predviđenog perioda, ovaj Ugovor se privremeno stavlja van snage i ponovo postaje punovažan od 24.00h na dan plaćanja.

Ugovorne strane su saglasne da će se datumom plaćanja smatrati datum kada je odgovarajuća služba ugovarača osiguranja izdala nalog za plaćanje, bez obzira na datum realizacije transakcije, a pod uslovom da su detalji dokumenta (naloga) saopšteni pisanim putem ugovaraču osiguranja ili trećem licu koje je ovlašćeno za upravljanje polisom u formi preporučenog pisma ili teleksa ili faksa ili imejla.

- 09** Osim ako posebno nije dogovoreno u vezi sa pravilom proporcije (podosiguranja), ovaj ugovor neće rezultirati drugim daljim izmjenama u smislu Odredbi Osiguranja.

NADOKNADIVI RIZICI

Kompanija nadoknađuje sljedeće:

1	SVE MATERIJALNE ŠTETE I GUBITKE	na Osiguranoj Imovini, a posebno
a	DIREKTNE ŠTETE I GUBITKE	nastale kao direktan rezultat bilo kog događaja izazvanog bilo kojim razlogom, uključujući i grubi nemar od strane Osiguranika, zakonskih predstavnika, ili partnera sa neograničenom odgovornošću, osim u slučajevima navedenim u "isključenjima" i ograničenja i odbitnih franšiza.

Kompanija će dodatno biti dužna da nadoknadi:

2	ŠTETU
---	-------

nastalu na Osiguranoj Imovini po nalogu Nadležnih organa, ili izazvanu od strane Osiguranika ili trećih lica u cilju zaustavljanja ili umanjenja ili sprečavanja posljedica nastanka nadoknadive štete, čak i ako taj cilj nije ostvaren

3	TROŠKOVE
---	----------

neophodne za uništavanje, rasklapanje, uklanjanje i prevoz ostataka i otpada nastalih usljed štetnog događaja do najbliže i najdostupnije ovlašćene deponije koja ima dozvolu za rad sa takvim otpadom, ili za odlaganje toksičnog, štetnog i/ili radioaktivnog otpada; a u pogledu osigurane imovine koja nije oštećena, troškove nastale prilikom prenošenja, pražnjenja i eventualne dekontaminacije, privremenog uklanjanja i sličnih radnji, kao i za vraćanje predmeta u radno stanje i ponovnog testiranja.

Uključuju se takođe i troškovi iskopavanja, poravnjanja, podupiranja, zidanja, malterisanja, ugradnje podova i slično koje Osiguranik mora da sprovede u slučaju nadoknadive štete pod uslovima navedenim u Polisi.

Uključuju se takođe i troškovi nastali prilikom uklanjanja i čišćenja zemlje, vode ili bilo kojih materijala i imovine, koja nije pokrivena osiguranjem u skladu sa polisom, sprovedeni po nalogu Nadležnih organa zbog zaštite zdravlja i bezbjednosti do iznosa ograničenja predviđenog za tu svrhu u odgovarajućem pregledu naknada.

Navedeno je i dogovoreno da limit obeštećenja po ovom pokriću iznosi najviše EUR 15,000,000 za svaku pojedinačnu štetu.

4	TROŠKOVI PRONALAZENJA MJESTA GREŠKE I POPRAVKE
---	--

U slučaju iznenadnog oštećenja ili pucanja vodovodnih ili kanizacionih sistema, tehničkih instalacija, postrojenja za gašenje požara, za prikupljanje i distribuciju gasa, goriva, vode i tečnosti uopšteno, kao i postrojenja i provodnika struje i telekomunikacionih

mreža, pokrivaju se troškovi za lociranje i popravku ili zamjenu cijevi, odgovarajućih provodnika i/ili kablova smještenih u zidovima, podovima i/ili pod zemljom na kojima se dogodi iznenadno oštećenje i/ili pucanje, uključujući i troškove neophodne za rušenje i popravku djelova zgrada i podova, uključujući površine puteva, čak i ako su radovi izvršeni samo u cilju lociranja oštećenja ili pucanja.

Navedeno je i dogovoreno da limit obeštećenja po ovom pokriću iznosi najviše 10% od iznosa štete ali maksimalno EUR 10,000,000.

5	NAKNADE ZA PLANIRANJE I REKONSTRUKCIJU
---	--

i takođe svaki dodatni trošak i/ili naknada i/ili rashod koji se naplaćuje Osiguraniku i/ili koji on mora da plati bilo kojoj Javnoj ustanovi i/ili Nadležnom organu u slučaju rekonstrukcije i/ili popravke i/ili zamjene Osigurane Imovine, a kao posljedica nadoknadive štete na osnovu zakonskih odredbi i/ili naloga na snazi u vrijeme rekonstrukcije i/ili zamjene pomenute Imovine.

Navedeno je i dogovoreno da limit obeštećenja po ovom pokriću iznosi najviše 20% od iznosa štete ali maksimalno EUR 10,000,000

6	OŠTEĆENJE NA OSIGURANOJ IMOVINI NA HLAĐENJU
---	---

i/ili pod kontrolisanom temperaturom kao posljedica:

1. neuspješnog ili prevelikog hlađenja;
2. curenja sredstva za hlađenje;

a usljed:

- a) događaja pokrivenog Polisom,
- b) iznenadnog oštećenja ili kvara na pogonu za hlađenje ili odgovarajućih uređaja za kontrolu i bezbjednost, kao i oštećenja ili kvara u procesu snabdijevanja vodom ili električnom energijom.

Pokriće se aktivira ako neuspješno ili preveliko hlađenje traje neprekidno tokom perioda od najmanje 6 sati

7	TROŠKOVI ODVODNJAVANJA ZEMLJIŠTA
---	----------------------------------

uključujući troškove uklanjanja prekomjernog tereta, raščišćavanja i prevoza do najbliže ovlašćene deponije sa dozvolom za upravljanje otpadom, a što je posljedica nadoknadivog štetnog događaja kod Osiguranika

8	OSIGURANJE ZA VOZILA KOMPANIJE U MIROVANJU
---	--

Za vozila u vlasništvu Grupe – za koja ne postoji pokriće po drugim polisama – na parking prostoru, pod natkrivenom površinom i/ili na parking prostorima u vlasništvu EPCG A.D. i/ili trećih lica, koja su ograđena i zaključana.

Treba istaći da je Ugovarač izuzet od obaveze dostavljanja početne liste vozila, kao i izmjena u smislu dolazećih i odlazećih vozila tokom godine i, u slučaju odštetnog zahteva, u slučaju bilo kog neslaganja, Kompanija će konsultovati knjige o registraciji vozila Osiguranika

Osigurane mašine i postrojenja podrazumijevaju:

- Sve mašine i postrojenja navedena u Pregledu;
- Mašine su osigurane kad su spremne za komercijalne aktivnosti; u slučaju novih instaliranih postrojenja posle uspešnog okončanja aktivnosti oko preuzimanja i završenog perioda testiranja;

Osiguravajuće pokriva se primenjuje nezavisno od toga li se Osigurana Imovina u datom trenutku koristi ili ne, ili je razmontirana radi potreba čišćenja, servisa ili premještanja u druge prostorije ili je u procesu naknadnog ponovnog postavljanja;

Pokriva za Osiguranu Imovinu važi sve dok se ona nalazi u prostorijama navedenim u Pregledu.

Neosigurani predmeti su:

- Potrošni delovi svih vrsta uključujući i bušilice, drobilice, kalupe za izlivanje, noževе, cirkularne testere, točila, prese;
- Pokretna trake, sita i creva, gumene, tekstilne i plastične podloge i trake, četke i gume; konopce, lance i kaiševе, delove napravljene od stakle, porcelana ili keramike;
- Blokove temelja, obloge od cigle u pećima, rerne i kontejnere, rešetke za loženje, vrh brenera;
- Goriva, punjenja za filtere, sredstva za hlađenje, proizvode za čišćenje, lubrikante, uljana punjenja;
- Katalizatore, hemijska sredstva, kontaktne agense;

Iznos franšize snosi Osiguranik. (Ukoliko je nekoliko predmeta osiguranja pogođeno istim štetnim događajem, primenjuje se samo najveća franšiza).

Osigurane opasnosti:

Kompanija nadoknađuje iznenadnu i nepredviđenu fizičku štetu ili gubitak, za koji je neophodna popravka ili zamjena, a koje su posledica:

- Slučajne nezgode pri radu poput kvarova, rasklimanih delova, nefunkcionisanja ili neispravnosti zaštitnih uređaja, upadanje stranih tijela;
- Cijepanja zbog centrifugalne sile;
- Nedostatka vode u parnim bojlerima ili posudama pod pritiskom;
- Prejakog pritiska, osim u slučaju kada je izazvan okolnostima navedenim u isključenjima ili implozijom;
- Kratkog spoja, prekomerne voltaže ili previsokog napona struje, osim u slučaju kada su izazvani okolnostima navedenim u isključenjima
- Greške ili nepravilnosti u dizajnu, materijalu ili proizvodnji ili greške prilikom montaže;
- Pogrešnog rukovanja, nedostatka vještine, nemara ili namernog lošeg postupanja zaposlenih;
- Oluje;
- Bilo kog drugog iznenadnog i neočekivanog događaja koji nije eksplicitno isključen ovim uslovima osiguranja.

Isključene opasnosti:

Kompanija nije dužna da nadoknadi štete, niti gubitke koje su posledica:

- Korozije, erozije, kvarenja ili trošenja bilo kog dijela mašina izazvanog uobičajenom upotrebom tokom procesa rada ili izazvanog bilo kojim drugim trajnim hemijskim ili atmosferskim uticajem, pretjeranom količinom korozije, blata, naslaga u boileru ili drugih

naslaga;

- Kvara izazvanog testiranjem, namjernim pretovaranjem ili eksperimentima koji uključuju pretjerano opterećenje;
- Vatre, eksplozije, udara groma, bilo direktnog ili indirektnog, gašenja vatre, naknadnog uništavanja, rasklapanja i čišćenja otpada;
- Zemljotresa, morskog potresa, cunamija, klizanja tla, odrona zemljišta, odrona stijena, poplave, plavljenja, uragana, tajfuna, ciklona, vulkanske erupcije;
- Krađe, provale;

- Štete nastale kao posljedice zlonamjerne radnje, svjesnog nemara Osiguranika ili njegovog rukovodstva;

- Bilo koje greške ili kvara koji su postojali u trenutku započinjanja ovog osiguranja i bili su poznati Osiguraniku ili njegovom rukovodstvu;

- Štete ili gubitka za koje je odgovoran proizvođač ili dobavljač imovine u skladu sa zakonom ili ugovornim obavezama;

- Posljedične štete, gubitka ili obaveze bilo koje prirode;

- Rata, invazije, postupaka stranog neprijatelja, sukoba ili ratnih operacija (bilo da je rat proglašen ili nije), građanskog rata, pobune, revolta, ustanka, revolucije, zavjere, vojnog udara ili preuzimanja vlasti, vojne uprave, nereda i građanskih nemira, štrajka, zaključavanja od strane poslodavca, konfiskovanja, komandovanja, rekvizicije ili uništenja ili oštećenja imovine po nalogu bilo koje vlade de jure ili de facto bilo kog javnog opštinskog ili lokalnog nadležnog organa;

- Štete, uništenje ili oštećenje bilo koje imovine ili bilo koja šteta ili trošak izazvani ili prouzrokovani na taj način i bilo koja posljedična šteta

- bilo koje zakonske obaveze bilo koje prirode, direktno ili indirektno izazvane ili potpomognute ili nastale zbog jonizujućeg zračenja ili radioaktivne kontaminacije bilo kog nuklearnog goriva ili bilo kog nuklearnog otpada od sagorevanja nuklearnog goriva. Za svrhe ovog isključenja samo sagorevanje će podrazumijevati svaki samoodrživi proces nuklearne fisije;

- svaka šteta, uništenje, oštećenje ili zakonska obaveza direktno ili indirektno izazvana ili potpomognuta ili prouzrokovana materijalom za nuklearna oružja.

Suma osiguranja:

- Uslov ovog osiguranja je da suma osiguranja bude jednaka troškovima zamjene osiguranih mašina i postrojenja novim mašinama istih specifikacija i istih kapaciteta uključujući sve troškove transporta tereta na lokaciju, troškove postavljanja i carinske takse i druge naknade;

- Ako na dan nezgode suma osiguranja oštećene mašine iznosi manje od troškova zamjene (kako je definisano u stavu 4.1), Kompanija može isplatiti odštetni zahtjev u proporciji u kojoj se nalazi suma osiguranja za oštećeni predmet prema troškovima zamjene, poštujući pri tome druge odredbe polise koje regulišu ovo pitanje.

Osnov za naknadu štete:

U slučaju kada oštećenje osiguranog predmeta može biti otklonjeno popravkom, Kompanija plaća troškove koji su u tom slučaju bili neophodni za vraćanje oštećene mašine u radno stanje u kom je bila pre štetnog događaja. Ukoliko je vrijednost nekog predmeta ili dijela mašine uvećana popravkom, obaveza Kompanije se umanjuje za iznos takvog uvećanja vrijednosti.

Kompanija takođe nadoknađuje troškove rasklapanja i ponovnog sastavljanja u cilju realizacije popravke, kao i uobičajene troškove transporta tereta, carinske takse i naknade, ukoliko ih ima. Kada se popravke vrše u radionici koja je u vlasništvu Osiguranika, Kompanija plaća troškove materijala i zarada koji su nastali u cilju popravke uz dodatni prihvatljiv procenat za pokriće režijskih troškova. Vrednost svakog sačuvanog ostatka se oduzima od iznosa naknade;

U slučajevima kada je osigurani predmet uništen ili kada su troškovi popravke jednaki ili veći od stvarne vrijednosti osiguranih mašina neposredno pre nastanka oštećenja, isplata se sprovodi na sljedeći način:

Kompanija plaća vrijednost predmeta na dan nastanka štete, uključujući troškove za uobičajen transport tereta, postavljanje i carinske troškove, ukoliko ih ima. Takva vrijednost se računa prema zamjenskoj vrijednosti predmeta. Kompanija će takođe platiti redovne troškove rasklapanja uništenih mašina, ali vrijednost ostatka svakog sačuvanog predmeta se oduzima od iznosa naknade iz osiguranja;

Troškovi izmjena, dodataka, poboljšanja i servisa sprovedenih u toku radova na popravci predmeta nisu pokriveni osiguranjem;

Troškovi svih privremenih popravki biće pokriveni od strane Kompanije ako takve popravke predstavljaju dio konačne popravke i ne uvećavaju ukupne troškove popravke; Kompanija može po sopstvenom nahođenju popraviti, obnoviti ili zamijeniti bilo koju oštećenu ili izgubljenu imovinu ili platiti u gotovini odgovarajući iznos za isplatu u skladu sa ovim dokumentom;

Obaveze Kompanije za svaki predmet koji se osigurava od loma mašina neće preći, ukupno tokom bilo kog godišnjeg perioda osiguranja, sumu navedenu za takav predmet u Pregledu;

Osim ako je isključivo drugačije navedeno u Polisi, svi dodatni troškovi nastali u vezi sa odštetnim zahtevom koji pokriva Polisa uključujući prekovremeni rad, noćni rad, rad tokom državnog praznika, ekspresni i avionski transport robe neće biti nadoknađeni.

Opšti uslovi:

Osiguranik preuzima sve potrebne korake kako bi očuvao efikasno radno stanje osigurane imovine, kao i da bi obezbjedio da ne dolazi do redovnog ili namjernog rada preko propisanog kapaciteta. Osiguranik je dužan da u potpunosti poštuje proizvođačeve instrukcije za rad, pregled i servis, kao i državne, zakonske, opštinske i druge obavezujuće regulative koje su na snazi u vezi sa radom i održavanjem osiguranog postrojenja i mašina;

Službenici Kompanije imaju pravo da u svakom razumnom trenutku izvrše inspekciju i uvid u svu imovinu navedenu u ovom dokumentu, a Osiguranik je dužan da pruži službenicima Kompanije sve potrebne detalje i informacije za procjenu rizika. Kompanija dostavlja Osiguraniku jedan primjerak izvještaja inspekcijuskog službenika koji će obe strane, i Osiguranik i Kompanija, tretirati kao strogo povjerljiv;

U slučaju bilo kakve:

- materijalne promjene inicijalnog rizika,
- izmjena, modifikacija ili dodataka na osiguranom predmetu,
- prestanka primjenjivanja propisanih radnih uslova, u kom slučaju se rizik od štete ili gubitka povećava,
- promjena Osiguranikovog interesa (uključujući prekid poslovanja ili likvidaciju firme ili proglašavanje stečaja), Polisa prestaje da važi, osim ukoliko je njen nastavak dogovoren pristankom potpisanim od strane Kompanije.

U slučaju bilo kog događaja koji može rezultirati odštetnim zahtjevom u skladu sa Polisom, Osiguranik je dužan da:

- odmah obavijesti Kompaniju telefonom ili telegramom, kao i pisanim putem, kao i da pruži sve detalje i dokaze koje Kompanija može zahtijevati u smislu odštetnog zahtjeva;
- preduzme sve korake u svojoj moći da u najvećoj mogućoj mjeri umanju obim štete ili gubitka;
- sačuva oštećenu imovinu i omogućiti uvid u istu predstavniku ili procjenitelju Kompanije.

Kompanija nije ni u kom slučaju odgovorna za štetu, gubitak ili obavezu o kojoj nije obavještena u roku od 14 dana od datuma nastanka štetnog događaja ili od datuma saznanja.

Obaveze Kompanije po osnovu ove Polise u pogledu bilo kog imovinskog predmeta koji pretrpi oštećenje, a za koji je obezbijeđena naknada, prestaju da važe ukoliko pomenuti predmet i dalje bude korišćen, a prije popravke na zadovoljstvo Kompanije.

Pošto dostavi odštetni zahtjev Kompaniji, Osiguranik može izvršiti popravke ili zamjene nekih manjih oštećenja, ali u svim drugim slučajevima, predstavnik Kompanije mora imati mogućnost da pregleda oštećenje prije nego što se izvrše bilo kakve popravke ili izmjene. Ništa navedeno u ovom dokumentu ne može sprečiti Osiguranika da preduzme korake koji su apsolutno neophodni radi bezbjednosti i nastavka poslovanja.

Osiguranik se ne može odreći svojih obaveza koje terete imovinu čak i u slučaju da je imovina prešla u državinu (posjed) Kompanije.

Osiguranik će za račun Kompanije sprovesti i učestvovati u sprovođenju i dozvoliti da se sprovedu sve radnje i mjere koje mogu biti potrebne ili zahtijevane od strane Kompanije u interesu obezbjeđivanja prava i naknada ili pribavljanja naknade od drugih strana (osim onih osiguranih ovom Polisom) prema kojoj Kompanija ima ili će imati pravo ili pravo potraživanja posle isplate naknade za popravke bilo kakve štete ili gubitka predviđenih ovom Polisom, bilo da takve radnje i mere budu neophodne, ili potrebne prije, ili posle isplate naknade Osiguraniku od strane Kompanije.

Ako je odštetni zahtjev u bilo kom smislu krivotvoren, ili ako je bilo kakva neistinita izjava izrečena ili korišćena da podrži zahtjev, ili ako su bilo koja prevarna sredstva ili instrumenti korišćeni od strane Osiguranika ili bilo kog drugog lica koja postupa u njegovo ime i za račun kako bi ostvario korist od Polise, ili ako je odštetni zahtjev sačinjen i odbijen i nikakva radnja, tužba ili pozivanje

na arbitražu se nije desilo u roku od tri mjeseca posle takvog odbijanja, sva pokrića koje proističu iz ove Polise prestaju da važe.

Ovo osiguranje može biti prekinuto u svakom trenutku na zahtjev Osiguranika uz otkazni rok od 15 dana, u kom slučaju, Kompanija zadržava uobičajen iznos premije za vreme koje je Polisa bila na snazi. Ovo osiguranje može biti takođe prekinuto na zahtjev Kompanije uz davanje otkaznog roka od 30 dana Osiguraniku u kom slučaju će Kompanija biti dužna da isplati srazmjern dio premije za period koji nije istekao od datuma otkazivanja umanjene za razuman iznos troškova inspekcije koje je Kompanije možda imala.

Ovo osiguranje se ne može koristiti kao dodatno i služi samo da pokrije štetu nastalu u skladu sa ovde navedenim, ako i u onoj mjeri u kojoj ta šteta nije naplativa kod drugog osiguranja.

ISKLUČENJA

- a Kompanija neće imati obavezu na osnovu sljedećih šteta ili gubitaka:

a1	NASTALE U SLUČAJU	<input type="checkbox"/> ratnih aktivnosti, bilo da je rat proglašen ili ne, vojne okupacije ili invazije, građanskog rata, revolucije, pobune, rekvizicije i/ili naloga vlade i/ili nadležnih organa, uključujući lokalne vlasti, bilo <i>de jure</i> ili <i>de facto</i> ; dalje se navodi da se "teroristički čin" u skladu sa definicijom u nastavku neće smatrati "ratnim aktivnostima ili pobunom"; <input type="checkbox"/> eksplozija ili emitovanja toplote ili zračenja, izazvanih transmutacijom atomskog jezgra, i u slučaju zračenja izazvanog vještačkim ubrzanjem atomskih čestica (osim ako se odnosi na događaj koji ima veze sa opremom za istraživanje, analizom, mjerenjem, testiranjem, prenosom, snimanjem ili sličnim predmetima koje čine sastavni dio mašine ili postrojenja)
----	-------------------	---

Osim ako Osiguranik može da dokaže da šteta nije ni na koji način povezana sa pomenutim događajima

a2	IZ RAZLOGA ILI ZBOG	<input type="checkbox"/> Namjerne greške od strane Osiguranika, Pravnih zastupnika ili partnera sa neograničenom odgovornošću; <input type="checkbox"/> Gubitka tržišnog udjela, prekida poslovanja, izmjena u konstrukciji, gubitka rente, naknade ili komercijalnog ili industrijskog prihoda, privremenog prekida rada ili bilo kog oštećenja koje se ne odnosi na fizičko oštećenje osigurane imovine, osim ako je drugačije navedeno u ovoj polisi; <input type="checkbox"/> Trajnim procesom zagađenja vazduha, vode i zemlje; <input type="checkbox"/> Različitih novčanih kazni i prekršaja;
----	---------------------	---

- b OVA POLISA NE UKLJUČUJE ŠTETU ILI GUBITAK

b1	USLJED	<input type="checkbox"/> Nedostataka i/ili gubitaka otkrivenih prilikom popisa imovine; <input type="checkbox"/> Pronevjere, prevare, prisvajanja tuđe svojine ili iznude;
----	--------	---

c1	IZ RAZLOGA ILI ZBOG	<input type="checkbox"/> Korozije, naslaga, isteka ili dotrajalosti bilo kog dijela Osigurane imovine zbog redovne upotrebe ili rada, isključivo na Imovini ili njenom dijelu koji je direktno pogođen osim ako je to izazvano događajima koji nisu na
----	---------------------	---

		<p>events not</p> <p>drugi način isključeni u slučaju da se, kao rezultat svih događaja navedenih u stavu b), druga nadoknadiva šteta dogodi u skladu sa ovom Polisom, Kompanija će nadoknaditi samo dio štete koji nije isključen</p>
D	SLJEDEĆE JE ISKLJUČENO IZ OSIGURANJA	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Vazduhoplovi ili plovila; <input type="checkbox"/> Vrijednost zemljišta; <input type="checkbox"/> Struja, voda, prirodni gas koji se distribuira i/ili koristi za proizvodnju energije; <input type="checkbox"/> Imovina koja se čuva na otvorenom, ne zbog svoje redovne upotrebe i svrhe, već samo u smislu štete ili gubitka nastalih zbog prirodnih opasnosti, osim ako Osiguranik može da dokaže da šteta nije ni koji način povezana sa tim opasnostima

POSEBNI USLOVI – ODJELJAK 1

1 PRENOSIVA ELEKTRONSKA OPREMA

U pogledu prenosive elektronske opreme, dogovoreno je da pokriće uključuje štetu odnosno gubitak koji su naneti tokom korišćenja i prenosa opreme bilo kojim sredstvom, uključujući i avio transport, kao i ručni prenos bilo gde u svetu.

2 MAŠINE U PROSTORIJAMA TREĆIH LICA

Dogovoreno je da pokriće uključuje štetu, odnosno gubitak na mašinama koje se nalaze u prostorijama trećih lica.

3 PRVI RIZIK

U kontekstu "Naknada za planiranje i rekonstrukciju", "Troškove ponovnog uspostavljanja evidencije", "Statičkog rizika" i pokrića "Štete na imovini trećih lica", "Štete ili gubitka izazvanih krađom, provalom ili iznudom" i "Štete i gubitka na vrednostima", pokriće će biti pružena na bazi osiguranja na prvi rizik.

4 OBRAČUN ŠTETE – NA BAZI „NOVOZAMJENSKE VRIJEDNOSTI“ ZA "ZGRADE" I "MAŠINE"

„Novozamjenska vrijednost“ ovdje podrazumijeva:

za ZGRADE	Troškove neophodne za cjelokupnu izgradnju imovine kao da je nova, isključujući jedino vrijednost zemljišta
za MAŠINE	Trošak zamjene pomenute Osigurane Imovine novom imovinom istog ili ekvivalentnog finansijskog okvira (uključujući poreze prema Ministarstvu ako postoje i/ili bilo koje druge naknade, troškove prevoza bez obzira na prevozno sredstvo koje se koristi, dodatne troškove za prekovremeni rad, uključujući noćni rad ili rad na dan državnog praznika, kao i troškove sastavljanja, testiranja i zakupa uopšte

U slučaju štete, obračun će obuhvatiti sljedeće:

- iznos štete i odgovarajuću naknadu kao da pomenuto osiguranje na bazi "Novozamjenske vrijednosti" ne postoji, isključujući vrijednost zemljišta, sa primenom amortizacije utvrđene u vezi sa stanjem, dotrajalošću i drugim uticajima, umanjeno za vrijednost Osigurane Imovine koja se može vratiti u prethodno stanje posle štetnog događaja (umanjeno za troškove nastale tokom vraćanja u prethodno stanje);
- dodatni iznos koji dodavanjem na naknadu definisanu u stavu a) određuje ukupan iznos naknade obračunat na bazi "Novozamjenske vrijednosti".

Isplata dodatnog iznosa vršiće se u fazama kako radovi napreduju u skladu sa progresom rekonstruisanja ili zamjene; rekonstruisanje može da se vrši na istoj ili drugoj lokaciji, a popravka, rekonstruisanje i zamjena mogu se realizovati na način i u skladu sa vrstom i karakteristikama koje najbliže ispunjavaju uslove Osiguranika, pod uslovom da to ne rezultira većim troškom za Kompaniju.

U slučaju nepokretne imovine, vrijednost ponovne izgradnje koja se ne može utvrditi zbog posebnih istorijskih i/ili arhitektonskih karakteristika, iznos naknade će biti obračunat na osnovu nepokretne imovine identičnih funkcionalnih karakteristika

Osiguranje na bazi „Novozamjenske vrijednosti“ ne važi

- za zgrade (ili njihove djelove) ili postrojenja i mašine koje su u vrijeme štete isključene u skladu sa izjavom Ugovarača osiguranja ili Osiguranika

- u slučaju popravke, rekonstrukcije ili zamjene, kada se radnje ne preduzimaju i sprovede u objektivno izvodljivim rokovima ili se uopšte ne preduzimaju

5	OBRAČUN ŠTETE – OSIGURANA VRIJEDNOST POSLE AMORTIZACIJE ZA “ZGRADE” I “MAŠINE
---	--

Za “Zgrade” i “Mašine” koje se ne koriste i za “Zgrade” i “Mašine” za koje je Ugovarač osiguranja dao specifičan zahtjev, iznos nadoknadive štete utvrđuje se procjenom troška (uključujući poreze prema Ministarstvu ako ih ima i/ili bilo koje druge troškove, troškove prevoza nastale na bilo koji način, troškove montaže, testiranja i puštanja u pogon uopšteno) popravke, rekonstrukcije, zamjene na bazi „Novozamjenske vrijednosti“ (bez ikakve sentimentalne ili umjetničke ili naučne vrijednosti), umanjeno po osnovu stanja, pohabanosti i bilo kojih drugih uticaja i umanjen za vrijednost Osigurane Imovine koju je moguće popraviti posle štete (bez troškova tokom popravke).

U slučaju nepokretnosti gdje vrijednost ponovne gradnje ne može da se utvrdi zbog posebnih istorijskih i/ili arhitektonskih karakteristika, iznos naknade će biti obračunat na osnovu nepokretne imovine identičnih funkcionalnih karakteristika

6	OBRAČUN CIJENE RADA
---	----------------------------

Dogovoreno je da će naknada biti isplaćena Osiguraniku koji angažuje sopstvene Zaposlene za popravku ili vraćanje Osigurane imovine u prvobitno stanje, usljed događaja koji je nadoknativ u skladu sa uslovima ove Polise i to prema cijeni satnice bilo tokom normalnog radnog vremena ili prekovremenog rada, obračunate na osnovu ukupnog “industrijskog troška” uključujući i posredan rad i troškove režije koji su sadržani u izjavi Osiguranika.

Međutim, u slučaju da popravku izvrši Treće lice, Kompanija prihvata troškove koji se nalaze na odgovarajućim fakturama

7	NOMINALNA VRIJEDNOST
---	-----------------------------

Gotovina i kreditni instrumenti se vrednuju prema svojoj nominalnoj vrednosti ili ako se amortizuju biće obračunati i troškovi amortizacije

8	OBRAČUN ŠTETE U POGLEDU UMJETNIČKIH DJELA
---	--

Ako ne postoji procjena, ili za djela koja nisu uključena u pomenutu procjenu, djelu se dodjeljuje tržišna vrijednost u vrijeme nastanka štete

9	OBRAČUN ŠTETE – OTKUPNA VRIJEDNOST ZA POKRETNOST
---	---

Osiguranoj imovini se dodjeljuje otkupna cijena na dan nastanka štete, uz dodate poreze ako su dospjeli za plaćanje.

Osiguranoj imovini se u toku proizvodnje i/ili testiranja dodjeljuje Vrijednost Osigurane Imovine u ovoj fazi proizvodnje/testiranja na dan nastanka štete; takva vrijednost se daje u otkupnoj cijeni repro materijala i/ili polugotovih proizvoda na dan nastanka štete uz dodate troškove proizvodnje/testiranja nastale do tog trenutka i poreza ako su dospjeli na plaćanje. Ako procjene izvršene na ovaj način premaše odgovarajuće tržišne cijene, primjenjivaće se tržišne cijene

10	KOMPLETI – SETOVI – SERIJE
----	-----------------------------------

U slučaju da osigurana kolekcija, par, set ili serija bude djelimično ukradena, oštećena ili uništena, Kompanija nadoknađuje samo vrijednost pojedinačnog ukradenog predmeta, uništenog ili oštećenog, ne uključujući naknadni pad vrijednosti kolekcije, para, seta ili serije odgovarajućih predmeta

11	VLASNIŠTVO I UPRAVLJANJE NAD OSIGURANOM IMOVINOM
----	---

U slučaju štete ili vjerovatne štete na Osiguranoj Imovini, Osiguranik ima sva prava na vlasništvo ili upravljanje istim.

Izričito je dogovoreno da, pošto odgovarajuće inspekcije pokažu koja Osigurana imovina je pretrpjela štetu, Osiguranik utvrđuje da li Osigurana imovina treba da bude popravljena, ponovo proizvedena i/ili u funkciji i/ili prodana, bez obzira na različite odredbe izdate ili

utvrđene od strane odgovarajućih Nadležnih organa.
Ukoliko je ukupan iznos štete plaćen Osiguraniku, osiguranik je dužan da Kompaniji nadoknadi vrednost ostatka i/ili spašenih dijelova imovine

12	ODRICANJE OD POSREDNOG OSIGURANJA
----	-----------------------------------

OGRAIČENJA I ODBICI

Bez obzira na to šta je navedeno u pogledu osiguranja kod različitih osiguravača i opštim uslovima osiguranja, dato je pravo da se zahtjeva naknada samo pod uslovima ovog ugovora koji će obezbediti naknadu nezavisno od postojanja drugih polisa osiguranja ugovorenih od strane trećih lica.
Zato, u ovom slučaju osiguranik će se odreći prava podnošenja odštetnih zahtjeva prema uslovima polisa osiguranja ugovorenih od strane trećih lica.
U slučaju isplate naknade, osiguravač zadržava sva prava regresa u proporcionalnom odnosu

1	ZEMLJOTRES, MORSKI POTRES, VULKANSKA ERUPCIJA, KLIZANJE TLA, POPLAVA, NANOSI
---	--

Isključivo u svrhu odbitne franšize i limita naknade navedenog za ovo pokriće, navodi se da se udari nastali u roku od 72 sata od događaja koji je doveo do nadoknadive štete pripisuju samo jednoj pojavi zemljotresa, te se time prouzrokovana šteta ili gubitak stoga smatraju „jedinstvenom štetom“
Navedeno je i dogovoreno da ograničenje koje se tiče ove klauzule za svaku štetu ne može premašiti limit polise naveden u pregledu

2	TROSKOVI PONOVRNOG FORMIRANJA EVIDENCIJE
---	--

Pokriće obuhvata troškove materijala, kao i ručnog, mehaničkog i/ili elektronskog rada na ponovnom formiranju uništene, oštećene, izgubljene ili ukradene evidencije (kao što su, na primjer ali ne isključivo, dokumenti koji uključuju račune, fakture, evidenciju, nacрте, materijal za obradu podataka, elektronsku opremu, medije sa podacima i sl., koji se mogu nalaziti i u prostorijama Trećeg lica, uključujući i transfere u prostorije dotičnog Trećeg lica), uključujući slučajno ili zlonamjerno poništavanje podataka sadržanih u mehaničkim ili elektronskim nosačima
Pokriće takođe obuhvata sve izdatke za istraživanja i/ili proučavanja (uključujući i transfere) koje sprovode profesionalci i/ili zaposleni kod osiguranika
Navedeno je i dogovoreno da ograničenje koje se tiče ove klauzule za svaku štetu ne može premašivati limit polise naveden u pregledu

3	POPLAVA
---	---------

Samo u svrhu primjene odbitne franšize, navodi se da se poplavom u objektu smatra šteta prouzrokovana vodom koja je prodrila u Objekat iz razloga koji ne uključuju poplavu, plavljenje, ili izlivanje van normalnih nasipa prirodnih ili veštačkih vodenih tokova ili prostora, kao što su, na primjer ali ne isključivo, izlivanje odvoda, prodiranje kišnice preko praga vrata, staklenih vrata i sličnih situacija

4	LOM ILI DRUGA ŠTETA NA MAŠINAMA
---	---------------------------------

U skladu sa odredbama, uslovima i isključenjima navedenim u daljem tekstu, ovaj Odjeljak Polise osigurava interes Osiguranika po pitanju Mašina u kojima Osiguranik ima pravni, stvarni ili drugi interes, uključujući Mašine u tuđem vlasništvu, a koje su na čuvanju, brizi, pod kontrolom ili odgovornošću Osiguranika, od loma mašina koji se dogode na Osiguranoj lokaciji tokom Perioda važenja Polise, i to dok su osigurane

Mašine u upotrebi, van upotrebe, rastavljene ili pomjerene radi čišćenja, inspekcije, remonta, ili tokom ponovne montaže na drugom mjestu na Osiguranim lokacijama koje su ovde definisane. U ovom Odjeljku Polise, Mašine podrazumjevaju svu mašinsku opremu, opremu za postrojenja (uključujući kompjutersku opremu), električne aparate, električne uređaje, električne instalacije, kotlove, cijevi, turbine, motore i druge posude pod pritiskom. Uvijek podležući izuzecima utvrđenim ovom Polisom, lom mašina podrazumijeva iznenadan i nepredviđeni fizički gubitak ili štetu koja zahtijeva popravku ili zamjenu, uključujući ali ne ograničavajući se na:

- (i) svaka greška na materijalu, dizajnu, konstrukciji, sklapanju ili montaži. Postojanje takve greške neće samo po sebi predstavljati lom mašina, već se lom mašina javlja u slučaju kada, nakon što Osiguranik prihvati datu Mašinu, takve greške dovode do iznenadnog i nepredviđenog fizičkog gubitka ili štete koja zahtijeva popravku ili zamjenu (dogovoreno je da troškovi redizajna nisu pokriveni ovim Odeljkom Polise)
- (ii) slučajna nezgoda pri radu kao što je vibracija, neodgovarajuća podešenost, popuštanje djelova, zamor materijala, centrifugalna sila, prekomjerni pritisak, nedovoljan ili slučajan manjak podmazivanja, vodeni čekić ili lokalno pregrijavanje, manjak vode u kotlovima, fizička eksplozija ili implozija, kvar ili greška kod zaštitnih uređaja;
- (iii) previsok ili nedovoljan električni pritisak, loša izolacija, kratak spoj, otvoreno strujno kolo, varničenje ili djelovanje statičkog elektriciteta;
- (iv) opstrukcija ili ulazak stranog tela

5	ELEKTRIČNI FENOMENI
---	---------------------

Osiguranje pokriva

štetu na mašinama i elektronskoj opremi koja je posljedica struje, električnog šoka ili drugih pojava, ma kako da su one izazvane (uključujući munju i/ili atmosferski elektricitet, kao i ako se javlja u vidu opekline, ugljenisanja, fuzije i eksplozije)

6	GUBITAK ILI ŠTETA NA OBJEKTIMA I MASINAMA TOKOM IZGRADNJE, IZMJENE, MONTAŽE
---	---

Osiguranje pokriva gubitak i/ili štetu na sljedećim dobrima i radnjama koje Osiguranik preuzima sam ili uz pomoć trećeg lica vezano za svoje aktivnosti:

Novoizgrađene zgrade ili zamijenjene ili obnovljene lokacije u okviru već osiguranih;
bilo kakva izmjena, proširivanje, zamjena, premještanje, dodavanje ili unapređivanje mašina i/ili opreme na lokacijama kod Osiguranika;
aktivnosti, montaža i/ili demontaža mašina, opreme, elektronske opreme i materijala na radu, uključujući testiranje i puštanje u pogon.

Ovo pokrće važi kada vrijednost izvedenih ili ugovorenih radova ne prelazi EUR 10,000,000.00.

U svakom slučaju, gubitak ili šteta nastala na osiguranoj Imovini kao posljedica navedenih radnji ostaje nadoknativa, bez obzira na vrijednost izvedenih ili ugovorenih radova.

7	GUBITAK ILI ŠTETA IZAZVANA SVAKIM VIDOM KRAĐE, PLJAČKOM I IZNUDOM
---	---

Osiguranje pokriva gubitak ili štetu nastalu kao posljedica krađe i/ili pljačke i/ili iznude osigurane imovine. Šteta prouzrokovana i/ili čin vandalizma nad svom osiguranom Imovinom, od strane počinitelaca prestupa prilikom datih prestupa, ili u pokušaju da ih počine smatra se ekvivalentnim gorepomenutom gubitku ili šteti.

Pokrće se takođe odnosi na materijalnu ili direktnu štetu ili gubitke:

- omogućene grubim nemarom Ugovarača osiguranja, Osiguranika ili njihovih Direktora;
- prouzrokovane ili omogućene grubim nemarom ili namjernom greškom lica za koje su Ugovarač osiguranja ili Osiguranik odgovorni;
- kada je gorepomenuta osigurana Imovina smještena u motorna vozila koja su bila propisno zaključana;
- počinjene od strane osoba zaduženih za obezbjeđenje;
- kao i
- troškovi popravke osigurane Imovine posebne strukture ili od arhitektonske vrijednosti

8	GUBITAK ILI ŠTETA NASTALA KRAĐOM OD STRANE ZAPOSLENIH
---	---

Osiguranje pokriva gubitak ili štetu nastalu kao posljedica krađe i/ili pljačke i/ili nezakonitog prisvajanja počinjenog uz saučesništvo zaposlenih Ugovarača osiguranja/Osiguranika, u nekoj od sljedećih okolnosti:

- a) kada osoba koja počinji krađu ili koja saučestvuje ili učestvuje u istoj nije odgovorna za čuvanje ključeva objekta ili kontejnera u kome se čuvaju osigurane vrijednosti;
- b) kada je krađa izvršena nad zaključanim objektom i u vrijeme kada zaposleni ne vrši svoje dužnosti u datom objektu

9	GUBITAK ILI ŠTETA NA DRAGOCJENOSTIMA
---	--------------------------------------

Ovo osiguranje pokriva gubitak i/ili štetu nastalu na dragocjenostima usljed:

krađe koja je posljedica nezgode ili iznenadne bolesti lica koja prenose novac i posebno osoba angažovanih od strane Ugovarača osiguranja i/ili Osiguranika (zaposlenih ili drugih) da transportuju gorepomenutu osiguranu Imovinu, dok su vršile dužnost vezanu za uslugu pružanu u granicama Republike Crne Gore, i takođe krađe izvršene u Objektima Osiguranika, gde se dotična osigurana Imovina nalazi i kao posljedica:

- krađe prouzrokovane prevarom, samo u slučaju kada samo Lice koje prenosi novac svojeručno nosi ili prenosi datu osiguranu Imovinu;
- krađe pri kojoj je gorepomenuta osigurana Imovina oteta iz ruke ili sa leđa Nosača novca;
- razbojništva
- iznude.

Osiguranje važi samo za Lica koja prenose novac, a koja:

- nemaju fizički invaliditet zbog kojeg su nesposobna za obavljanje posla lica koje prenosi novac i koja nemaju manje od 18, a više od 65 godina;
 - nisu na drugi način osigurana od rizika krađe i pljačke za prenošenje vrijednosti, u kom slučaju ovo osiguranje funkcioniše na bazi osiguranja iznad postojećeg osiguranja.
- Tranziti se obavljaju na sljedeći način:

- do EUR 50,000.00 vrši najmanje jedno Lice koje prenosi novac, bilo kojim prevoznim sredstvom;
- preko EUR 50,000.00 vrši jedno Lice koje prenosi novac u pratnji barem jedne imenovane osobe, bilo kojim prevoznim sredstvom.

Dozvoljena su privremena zaustavljanja Lica koje prenosi novac sa deponovanjem osigurane Imovine u hotelu, prebivalištu Trećih lica kod kojih Lice koje prenosi novac odsjeda, kao i kod kuće samog Lica koje prenosi novac.

Direktori Osiguranika, pripadnici policije Crne Gore, Opštinska policija, pripadnici Snaga reda i zakona i Privatne policijske institucije takođe mogu biti imenovani da prenose dragocjenosti

10	ŠTETA NA IMOVINI TREĆEG LICA
----	------------------------------

Kompanija se obavezuje da Osiguraniku nadoknadi štetu do navedene visine štete, vezano za jedan ili više gubitaka nastalih u toku osiguranja, tako da iznos nadoknade uključuje vrijednost imovine, troškove i iznos kamate, za materijalnu štetu na imovini trećeg lica, uključujući zakupodavce, kada je ta šteta nastala gubitkom koji je nadoknativ prema uslovima Polise.

Osiguranje pokriva gubitak ili štetu nastalu usljed potpunog ili djelimičnog prekida ili obustave korišćenja imovine, kao i tokom industrijskih, trgovinskih, poljoprivrednih ili uslužnih radnji, u okviru navedenog ograničenja naknade uvećanog maksimalno za 10%.

Kompanija nadoknađuje gubitak ili štetu nanetu trećim licima bez ikakve apsolutne ili relativne franšize koje mogu biti predviđene Polisom. Kompanija će podnijeti Ugovaraču dokumentovani zahtjev za refundaciju plaćenih franšiza svakih šest mjeseci, a Ugovarač osiguranja će po prijemu zahteva isplatiti zahtjevani iznos refundacije. Osiguranje ne pokriva gubitak ili štetu:

- nanijetu imovini koju Osiguranik iz bilo kog razloga zadržava, o kojima brine ili ih čuva, izuzev vozila i ličnih stvari Zaposlenih Osiguranika, Klijenata, Dobavljača i Trećih lica generalno bilo da su u pitanju Posjetioci, Gosti i/ili Stalni klijenti, kao i kada se vrši utovar i istovar u prevozno sredstvo, ili kada je ono parkirano u okviru gorenavedenih radnji, kao i kada se imovina unosi u dotično prevozno sredstvo;
 - bilo koje vrste, kada je ona nastala usljed kontaminacije vode, vazduha i tla.
- Osiguranik se obavezuje da odmah obavijesti Kompaniju o parničnim ili krivičnim

postupcima protiv njega, pružajući sva dokumenta i dokaze potrebne za odbranu, a Kompanija stiče pravo da preuzme kontrolu nad slučajem i odbranom Osiguranika. Bez saglasnosti Kompanije, Osiguranik ne može sklapati poravnanja ili priznati svoju odgovornost

11	ŠTETA NASTALA U TOKU PREVOZA
----	------------------------------

Osiguranje pokriva svaki gubitak i/ili štetu na osiguranoj imovini izazvanu od strane bilo kog lica ili bilo kojim sredstvima van objekata i širom evropskog kontinenta, uključujući onu nastalu usljed udara, prevrtanja, nezgode koju je prevozno sredstvo pretrpjelo na putu, utovara i istovara, krađe ili zadržavanja prevoznog sredstva

12	DODATNI IZDACI ZA VANREDNE RADOVE, NOĆNI RAD, RAD ZA VRIJEME ODMORA I EKSPRESNI TRANSPORT I VAZDUŠNI TRANSPORT
----	--

Dodatni troškovi se plaćaju za prekovremeni rad i/ili noćni rad i/ili rad vikendom i/ili ekspresni transport, uključujući vazdušni transport, carinu, pod uslovom da je te dodatne troškove podnio Osiguranik u smislu naknade po polisi

Navedeno je i dogovoreno da iznos koje se tiče ove klauzule za svaku štetu ne može premašivati limit naveden u pregledu

13	RADOVI NA UNAPREĐENJU
----	-----------------------

Kada u pogledu odštetnog zahtjeva Osiguranik sprovede rekonstrukciju, popravku ili zamjenu oštećene imovine na drugačiji način u poređenju sa postojećim stanjem, ta činjenica će biti uzeta u obzir pri utvrđivanju iznosa nadoknade koja se Osiguraniku može isplatiti. Tako utvrđena nadoknada ne može biti veća nego ona koja bi bila plativa da je osiguranik obnovio prethodno stanje, a biće uvećana - ukoliko je osiguranik podnio veće troškove za poboljšanje i/ili drugačiju konstrukciju – za iznos jednak visini 15% štete pokrivena odredbama ove polise.

Navedeno je i dogovoreno da maksimalan iznos koje se tiče ove klauzule za svaku štetu ne može premašivati limit naveden u pregledu

14	VANREDNI IZDACI
----	-----------------

Osiguranje takođe pokriva razumne i nužne vanredne izdatke koje je Osiguranik podnio tokom perioda popravke ako naknada štete za takvu popravku nije na drugi način isključena odredbama ove polise. Ovi troškovi obuhvataju upotrebu dobara i/ili opreme i/ili objekata i/ili struktura i/ili medija trećih lica. Takođe su uključeni svi dodatni izdaci za privremene popravke čija je svrha da se ubrzaju trajne popravke ili zamjene na osiguranoj imovini.

Iz ovog dodatnog uslova izuzeti su:

- Gubitak prihoda.
- Troškovi koji bi u svakom slučaju nastali tokom operacija u odsustvu odštetnog zahtjeva.
- Troškovi trajnih popravki ili zamjena imovine koja je oštećena i/ili slučajno uništena

Navedeno je i dogovoreno da maksimalan iznos koje se tiče ove garancije za svaku štetu ne može premašivati limit naveden u pregledu

ODJELJAK II- OSIGURANJE OD PREKIDA RADA

Marža TE Plevlja u EUR	
TE Plevlja	3.269.156,00

Marža HE u EUR	
HE Piva	24.698.091,00
HE Perućica	32.660.675,00

OSIGURANJE OD PREKIDA RADA

1
K
L
A
U
Z
U
L
A
O
S
I
G
U
R
A
N
J
A

K
o
m
p
a
n
j
a
s
e
o
b
a
v
e
z
u
j
e
d
a
n
a
d
o
k
n
a
d
i
g
u
b
i
t
a
k
i
l
i
š
t
e
t
u
t
v
r
đ
e
n
u
s
k
l
a
d
u
s

v o d i d o d j l i m i č n o g g i l i p o t p u n o g p r e k i d a p o s l o v a n j a O s i g u r a n e p r o i z v o d n j e. O v i m o s i g u r a n j e m j e p o k r i v e n o s j l e d

e
č
e:
a) **g u b i t a k m a r ž e k a o š t o j e d e f i n i s a n o u č l a n u** “ O b r a č u n a v a n j e š t e t e” b) d o k u m e n t o v a n i n u ž n i i r a z u m n i d

o
d
a
t
n
i
t
r
o
š
k
o
v
i
,
p
o
d
n
ij
e
t
i
s
k
lj
u
č
i
v
o
z
a
r
a
d
i
z
b
e
g
a
v
a
n
j
a
i
l
i
u
m
a
n
j
e
n
j
a
š
t
e
t
e,
d
o
k
o
j
e
b
i
b
e
z
t
i
h
t
r
o
š
k
o
v
a
d
o
š
l
o
t
o
k

ut
a
a
k
o
j
a
b
i
n
a
č
e
b
i
l
a
n
a
d
o
k
n
a
d
i
v
a;
c)
d
o
k
u
m
e
n
t
o
v
a
n
i
**p
o
v
e
č
a
n
i
t
r
o
š
k
o
v
i**
k
o
j
i
s
u
n
e
o
p
h
o
d
n
i
z
a
n
a
s
t
a
v
a
k
r
a

d a. O si m st a vk i d ef ini s a ni h u čl a n u "I sk lju č e nj a

2	O S I G U R A N E E L E K T R A N E
---	--

Hi dr o el e kt ra n a P er u č i c a Hi dr o el e kt

ISKLUČENJA

Osiguranje isključuje štetu ili izdatke:

- a) do kojih je došlo usljed nastavka i produženja obustave rada izazvane
1. štrajkovima, zatvaranjem radnih prostorija od strane poslodavca;
 2. poteškoćama pri rekonstrukciji, popravci ili zamjeni imovine uništene ili oštećene usled spoljnih faktora, kao što su lokalni ili državni propisi o planiranju ili drugi zakoni, prirodne nepogode, štrajkovi koji sprečavaju ili odlažu snabdjevanje materijalima, ratno stanje;
 3. Osiguranikovim neposjedovanjem dovoljnih finansijskih sredstava za ponovno pokretanje rada;
 4. revizijama, izmjenama ili poboljšanjima sprovedenim u svrhu popravljanja ili zamjene oštećenih ili uništenih mašina ili postrojenja;
- b) samo u pogledu distribucije prirodnog gasa, šteta i izdaci su isključeni ukoliko:
- su prouzrokovani ili su nastali usljed kvara mašina na mreži
 - su se dogodili tokom montaže, demontaže mrežne opreme

POSEBNI USLOVI – ODJELJAK 2

1 OBRAČUNAVANJE ŠTETE

A. U slučaju Osigurane elektrane, **gubitak marže** se obračunava na sljedeći način:

Za sve hidroelektrane kao i za termoelektranu gubitak marže nastaje usled smanjenja prihoda od prodaje i naknada za spaljivanje otpada za TE Pjevlja, umanjeno za direktne varijabilne troškove koji ne postoje u slučaju nepostojanja poslovne aktivnosti. Gubitak marže je jednak razlici između marže koja bi bila realizovana i one koja je stvarno realizovana tokom perioda naknade. U svrhu određivanja marže koja bi bila realizovana, obračunavaju se prihodi od prodaje uzimajući u obzir Osiguraničeve planove prodaje, klimatske uslove tokom perioda naknade, kao i druge relevantne interne ili eksterne okolnosti.

2 ODBITNA FRANŠIZA

Isplata naknade je kod svake štete podvrgnuta oduzimanju odbitne franšize navedene u polisi. Ukoliko je ona izražena u vidu iznosa, visina odbitne franšize predstavlja dio štete isključivo na teret Osiguraničara. Ukoliko je izražena u vidu vremenskog perioda, šteta zbog prekida rada, nastala između vremena nastanka štetnog događaja i 24.00 sata poslednjeg dana franšize, ostaje isključivo na teret Osiguraničara.

3 NEFUNKCIONISANJE REFERENTNE POLISE

Ukoliko sledeće bude isključeno iz osiguranja navedenog u Referentnoj polisi:

- šteta u iznosu koji ne premašuje određeni iznos;
 - imovina koja je data u zakup ili iznajmljena ukoliko je već pokrivena odgovarajućim osiguranjem;
- i samo iz ovih razloga, i pored toga što šteta koja bi bila prijavljena po gorepomenutoj Polisi ne bi bila nadoknadiva, dovela bi do toga da uslov naveden u ovom odeljku prema kome je naknada štete zbog prekida rada uslovljena naknadom materijalne i direktne štete prema odredbama Referentne polise, neće biti primjenjen.

4 PRODUŽETAK PERIODA NEAKTIVNOSTI

Djelimični izuzetak iz stava a.2) o isključenjima vezanim za ovaj Odeljak podrazumeva da Kompanija takođe pokriva štetu nastalu zbog prolongiranja ili produžetka neaktivnosti izazvane isključivo: poteškoćama pri rekonstrukciji ili zamejni predmeta uništenih ili oštećenih usljed spoljašnjih uzroka, kao što su zoniranje ili drugi lokalni ili državni zakoni, prirodne nepogode, štrajkovi koji sprečavaju ili usporavaju snabdjevanje materijalom.

5 OŠTEĆENJA NA IMOVINI KOJA NIJE OSIGURANA U ODJELJKU 1

Što se tiče štete zbog prekida rada usled događaja pokrivenih u skladu sa Odeljkom 1, napominje se da su sva pokrića u Odeljku 2 važeća u elektranama osiguranim ovom polisom čak i ako je događaj koji je izazvao prinudni prekid rada pogodio predmet koji nije izričito osiguran polisom (ukoliko pripada trećem licu i/ili je osiguran drugim osiguranjem), pod uslovom da predstavlja sastavni dio same elektrane i/ili ima upotrebnu vrijednost za datu aktivnost.

6 OŠTEĆENJA NA PRIVREMENO PRENEŠENOJ IMOVINI

Napominje se da pokrića data u Odeljku 2 takođe pokrivaju svaki prekid ili ometanje aktivnosti koji nastaju usljed događaja pokrivenog odredbama Odeljka 1, a koji utiču na predmete Osiguraničara u periodu kada su oni privremeno prenešeni da bi bili obrađeni od strane trećeg lica, uključujući osiguraničeve podružnice ili partnere, ili pak dok su u tranzitu ili skladišteni u magacinu.

7 SMETNJE I POTEŠKOĆE U PRISTUPU

Kompanija takođe pokriva stvarnu štetu nastalu usljed djelimične ili potpune nemogućnosti pristupa osiguranoj elektrani, izazvane nezgodom koja je uticala i na druge predmete u blizini elektrane, koji nisu osigurani ovom Polisom ili u posjedu Osiguranika, pod uslovom da su događaji koji su doveli do dotične štete osigurani ovom Polisom

8	MEĐUZAVISNOST
---	---------------

Ugovorne strane napominju da Osiguranici i Elektrane sprovode međuzavisne i/ili komplementarne aktivnosti. Obračunavanje štete u ovom Pododjeljku se stoga vrši ne samo imajući u vidu Elektranu ili Kompaniju pogođenu gubitkom nadoknadivim prema Referentnoj polisi, već i uzevši u obzir druge osigurane Kompanije i Elektrane koje su, zahvaljujući gorepomenutom međuzavisnom odnosu, osjetile posljedice te štete, na osnovu svih uslova ovog Pododjeljka.

9	KLIJENTI/DOBAVLJAČI
---	---------------------

Kompanija se obavezuje prema Osiguraniku da nadoknadi nadoknadivi gubitak Marže, dodatne izdatke i uvećane troškove koji su posljedica štete, usljed osiguranog slučaja nadoknadivog na osnovu Referentne polise, koji je uticao na pogon koji pripada imenovanom Klijentu/Dobavljaču robe i/ili energije Osiguranika

10	PREKID SNABDJEVANJA STRUJOM, PAROM, GASOM, VODOM, I TELEFONSKIM USLUGAMA
----	--

Kompanija se obavezuje prema Osiguraniku da nadoknadi nadoknadivi gubitak Marže, dodatne izdatke i povećane troškove koji su posledica štete, usled događaja nadoknadivog na osnovu Referentne polise, koji je uticao na elektranu, trafostanicu ili distributivnu ili proizvodnu liniju za struju, paru, gas ili vodu i telefonske sisteme koji se koriste pri Osiguranikovom proizvodnom i distributivnom ciklusu

11	DODATNI IZDACI
----	----------------

Ovo proširenje pokriva osigurava, bez primene pravila proporcije i do iznosa preciziranog u delu Ograničenje naknade, sve dodatne izdatke (tj. razumne i nužne dodatne izdatke koji su podnieti isključivo zarad izbjegavanja ili umanjivanja ili sprečavanja iznosa smanjenja obima poslovanja) koji premašuju iznos plaćen shodno Članu 1 „Obračunavanje štete“ Odjeljka 2 - Posebni uslovi

LIMITI POLISE

KOMBINOVANI LIMIT ZA ŠTETE NA IMOVINI I PREKID RADA

200.000.000 EUR po osiguranom slučaju i agregatno za period od godinu dana

Ali podložno sljedećim podlimitima:

SEKCIJA 1 – ŠTETE NA IMOVINI

110.000.000 EUR po osiguranom slučaju i agregatno za period od godinu dana za LOM MAŠINA
500.000 EUR po osiguranom slučaju za troškove rušenja za neosigurana sredstva
500.000 EUR po osiguranom slučaju za troškove raščišćavanja zemlje
2.000.000 EUR po osiguranom slučaju za rekonstrukciju fajlova
500.000 EUR po osiguranom slučaju za zamrznuta dobra
3.000.000 EUR po osiguranom slučaju i agregatno za period od godinu dana u pogledu dodatnih troškova za prekovremeni rad, noćni rad i rad tokom praznika kao i za ekspresni prevoz i avionski prevoz
3.000.000 EUR po osiguranom slučaju i agregatno za period od godinu dana za radove na unapređenju
3.000.000 EUR po osiguranom slučaju za vanredne izdatke
150.000 EUR po osiguranom slučaju za naknade procjeniteljima štete, inženjerima, konsultantima, računovođama i revizorima
5.000.000 EUR po osiguranom slučaju za štete na imovini trećih lica
150.000 EUR po svakom prevoznom sredstvu za štete tokom transporta
150.000 EUR po osiguranom slučaju za krađu, razbojništvo i iznudu (isključujući dragocjenosti)
250.000 EUR po osiguranom slučaju za krađu, razbojništvo i iznudu dragocjenosti iz sefa
75.000 EUR po osiguranom slučaju za krađu, razbojništvo i iznudu dragocjenosti
75.000 EUR po osiguranom slučaju za oštećenje ili gubitak dragocjenosti (tokom prenoša)

SEKCIJA 2 – PREKID RADA

110.000.000 EUR po osiguranom slučaju i agregatno za period od godinu dana
10.000.000 EUR po osiguranom slučaju i agregatno za period od godinu dana za međuzavisnost u okviru grupe
5.000.000 EUR po osiguranom slučaju i agregatno za period od godinu dana u pogledu Klijenata/Dobavljača
2.000.000 EUR po osiguranom slučaju u pogledu vanrednih izdataka
5.000.000 EUR po osiguranom slučaju i agregatno za period od godinu dana za PREKID SNABDJEVANJA STRUJOM, PAROM, GASOM, VODOM, I TELEFONSKIM USLUGAMA
2.000.000 EUR po osiguranom slučaju za prekid rada zbog OŠTEĆENJA NA PRIVREMENO PRENEŠENOJ IMOVINI
2.000.000 EUR po osiguranom slučaju za SMETNJE I POTEŠKOĆE U PRISTUPU

Maksimalan period naknade iznosi 12 mjeseci za svaki osigurani slučaj.

UČEŠĆE U ŠTETI

SEKCIJA 1 – ŠTETE NA IMOVINI

100.000 EUR po osiguranom slučaju
ali,
50.000 EUR po osiguranom slučaju za kancelarije
10% od iznosa štete, minimalno 100.000 EUR po osiguranom slučaju za ZEMLJOTRES, MORSKI POTRES, VULKANSKU ERUPCIJU, KLIZANJE TLA, POPLAVU
10.000 EUR po osiguranom slučaju za štete nastale u toku prevoza
10.000 EUR po osiguranom slučaju za krađu, razbojništvo i iznudu (isključujući dragocjenosti)
10.000 EUR po osiguranom slučaju za krađu, razbojništvo i iznudu dragocjenosti iz sefa
10.000 EUR po osiguranom slučaju za krađu, razbojništvo i iznudu dragocjenosti
10.000 EUR po osiguranom slučaju za oštećenje ili gubitak dragocjenosti (tokom prenoša)

SEKCIJA 2 – PREKID RADA

30 dana, po svakom osiguranom slučaju.

PARTIJA 2:

OSIGURANE SUME I POKRIĆE ZA OSIGURANJE ODGOVORNOSTI PREMA TREĆIM LICIMA UZ UKLJUČENJE ODGOVORNOSTI POSLODAVCA ZA ŠTETE PREMA ZAPOSLENIMA

POKRIĆE

Osiguranje od opšte odgovornosti pokriva građansko pravnu odgovornost osiguranika za prouzrokovanu štetu usljed povrede tijela, narušavanja zdravlja ili smrti, kao i štetu koja može nastati usljed oštećenja ili uništenja imovine trećih lica, prouzrokovanih iznenadnim i neočekivanim štetnim događajem.

Ova vrsta osiguranja pokriva odgovornost za prouzrokovanu štetu ako je nastala vršenjem određene djelatnosti, prilikom posjedovanja stvari ili usled nekih drugih svojstava koji su izvor opasnosti.

Uključena je dodatno i odgovornost EPCG a.d. kao poslodavca, za prouzrokovanu štetu zaposlenima, usljed povrede tijela, narušavanja zdravlja ili smrti, kao i štetu koja može nastati usljed oštećenja ili uništenja imovine zaposlenih, prouzrokovanih iznenadnim i neočekivanim štetnim događajem

SUME OSIGURANJA

Limit odgovornosti:

1.000.000 EUR po osiguranom slučaju i ukupno za period osiguranja.

Navedeni limit predstavlja zajednički limit za Distribuciju i za Proizvodnju, kao organizacione djelove osiguranika.

FRANŠIZA

Učešće u šteti:

bez učešća u šteti za tjelesne povrede, 300 EUR za materijalne štete.

**IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM
PONUĐAČU¹**

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
Broj: 11-90-50588
Mjesto i datum: 6.08.2015. godine

U skladu sa članom 49 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11, 57/14 i 28/15) Stefano Pastori, kao ovlašćeno lice Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, daje

I z j a v u

da će Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, shodno Planu javnih nabavki broj: 10-00-1031/2 od 10.7.2015. godine, saglasnosti i Ugovora o javnoj nabavci usluga za izbor najpovoljnijeg ponuđača po partijama kako slijedi:

Partija 1: Osiguranje imovine i prekida rada,

Partija 2: Osiguranje odgovornosti iz djelatnosti i odgovornosti poslodavca,

uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po utvrđenoj dinamici.

Ovlašćeno lice naručioca, Stefano Pastori
s.r.

¹ Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca i predstavlja sastavni dio ugovora o javnoj nabavci

IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBIA INTERESA ²

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
Broj: 11-90-50585
Mjesto i datum: 6.08.2015. godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11, 57/14 i 28/15)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj 10-00-1031/2 od 10.07.2015. godine od 15.05.2015. godine za nabavku usluga za izbor najpovoljnijeg ponuđača po partijama kako slijedi:

Partija 1: Osiguranje imovine i prekida rada,

Partija 2: Osiguranje odgovornosti iz djelatnosti i odgovornosti poslodavca,

nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca, Stefano Pastori

Službenik za javne nabavke, Radovan Radojević

Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke, Marija Janjušević

² Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

**IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE
PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE
DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA³**

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
Broj: 11-90-50587
Mjesto i datum: 6.08.2015. godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14 i 28/15)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj 82/15 od 15.05.2015. godine za nabavku osiguranja imovine i odgovornosti EPCG AD Nikšić, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, Darko Jevrić

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, Nataša Ćorović

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, Andrija Lazović

³ Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA

KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

PARTIJA 1:

Izbor najpovoljnije ponude biće izvršen na osnovu kriterijuma "ekonomski najpovoljnija ponuda". Komisija za vrednovanje će izvršiti tehno-ekonomsku procjenu ponuda i izvršiti izbor ekonomski najpovoljnije ponude, rukovodeći se dolje utvrđenim kriterijumima kojima je određen broj bodova, tako da maksimalni zbir bodova iznosi 100 (sto). Ponude će se rangirati na osnovu datih kriterijuma i pripadajućih bodova. Najpovoljnija je ona ponuda koja ima najveći zbir bodova.

Način ocjenjivanja:

Prispjele ponude ponuđača, koje su prihvatljive, rangiraće se na osnovu elemenata kriterijuma i bodova određenih za te elemente, i najpovoljnija je ona ponuda koja ima najveći zbir bodova. U slučaju zajedničke ponude, do elemenata kriterijuma i bodova dolaziće se ocjenom podataka koje dostavi nosilac konzorcijuma koji zajednički nastupa.

Rangiranje dostavljenih ponuda izvršiće se prema sledećim kriterijumima:

- | | |
|--------------------|-----------|
| 1. Ponuđena cijena | 70 bodova |
| 2. Kvalitet | 30 bodova |

Metodologija izračunavanja ukupnog broja bodova vrši se na sledeći način:

Ukupan broj bodova = Broj bodova za ponuđenu cijenu + Broj bodova za kvalitet = VP + KR + SP + R

Gdje je:

VP : Broj bodova za ponuđenu cijenu

1. Ponuđena cijena - Visina premije osiguranja (VP) 70 bodova

Broj bodova za ovaj podkriterijum određuje se po formuli:

$$VP = (C_{\min} / C_p) * 70$$

gdje je: C_p – ponuđena visina premije; C_{\min} – najniža ponuđena visina premije;

2. Broj bodova za kvalitet = KR + SP + R 30 Bodova

2.1. Visina kapitala i rezervi (KR) 7,5 bodova

Najveći broj bodova po ovom kriterijumu iznosi 7,5 bodova.

Broj bodova određuje se na sledeći način:

Iznos kapitala i rezervi izračunava se kao zbir pozicija kapitala i rezervi iz Bilansa stanja za 2014. godinu. Broj bodova po ovom kriterijumu određivaće se na sledeći način:

Ponuda sa najvišim iznosom dobija maksimalan broj bodova, dok se broj bodova ostalih ponuđača računa po sledećoj formuli:

$$(KR_n / KR_a) * 7,5 = \text{broj bodova}$$

gdje je: KR_a – iznos kapitala i rezervi najboljeg ponuđača
 KR_n – iznos kapitala i rezervi posmatranog ponuđača

2.2. Step en profitabilnosti ponuđača (SP) 7,5 bodova

Najveći broj bodova po ovom kriterijumu iznosi 7,5 bodova.
Broj bodova određuje se na sledeći način:

Stepen profitabilnosti ponuđača se izračunava prema visini kapitala i visini neto ostvarenog dobitka u 2014. godini, na osnovu podataka iz Bilansa stanja i Bilansa uspeha za 2014. godinu a po formuli:

$$SP = (IX/A) * 100$$

SP – stepen profitabilnosti
IX – neto dobitak (pozicija bilansa uspeha)
A – osnovni kapital (pozicija bilansa stanja)

Ponuđač sa najvećim procentom dobija maksimalan broj bodova, dok se broj bodova ostalih ponuđača vrši po sledećoj formuli:

$$(SP_n/SP_a) * 7,5 = \text{broj bodova}$$

gdje je: SP_n – stepen profitabilnosti posmatranog ponuđača
SP_a – stepen profitabilnosti najboljeg ponuđača

U slučaju da je posmatrani ponuđač u 2014 godini poslovao sa gubitkom, biće mu dodjeljeno 0 bodova po ovom kriterijumu.

2.3. Kvalitet reosiguranja (R) bodova **15**

2.3.1. Visina kapitala i rezervi reosiguravača kod osiguranja imovine i prekida rada od svih rizika (RS) bodova **7,5**

Najveći broj bodova po ovom kriterijumu iznosi 7,5 bodova.
Broj bodova određuje se na sledeći način:

Iznos kapitala i rezervi izračunava se kao zbir pozicija kapitala i rezervi iz Bilansa stanja reosiguravača za 2014. godinu.

Broj bodova po ovom kriterijumu određivaće se na sledeći način:

Ponuda sa najvišim iznosom dobija maksimalan broj bodova, dok se broj bodova ostalih ponuđača računa po sledećoj formuli:

$$(RS_n/RS_a) * 7,5 = \text{broj bodova}$$

gdje je: RS_a – iznos kapitala i rezervi reosiguravača najboljeg ponuđača
RS_n – iznos kapitala i rezervi reosiguravača posmatranog ponuđača

U slučaju panela reosiguravača, za potrebe ocjene kriterijuma uzimaju se podaci o visini kapitala i rezervi vodećeg reosiguravača u panelu. Pod vodećim reosiguravačem se podrazumeva reosiguravač koji ima najveći udeo u panelu (onaj koji nosi najveći dio rizika). U slučaju više reosiguravača sa jednakim najvećim udjelom u panelu, za potrebe ocjene kriterijuma smatraće se da je vodeći reosiguravač onaj koji ima najveći kapital i rezerve.

U slučaju zajedničke ponude, vodećim reosiguravačem u smislu ocjene ovog kriterijuma smatraće se vodeći reosiguravač nosioca konzorcijuma.

2.3.2. Kreditni rejting reosiguravača kod osiguranja imovine i prekida rada od svih rizika (KR) bodova

7,5

Najveći broj bodova po ovom kriterijumu iznosi 7,5 bodova.
Broj bodova određuje se na sledeći način:

Kreditni rejting reosiguravača kao kriterijum za utvrđivanje kvaliteta ponude dokazuje se rejtingom vodećeg reosiguravača koji se utvrđuje na bazi poslednjeg rejtinga dodeljenog od strane STANDARD & POOR'S (S&P), MOODY'S ili AM BEST. Broj bodova koji se dodjeljuje određenoj ponudi zavisi od kategorije kreditnog rejtinga vodećeg reosiguravača konkretnog ponuđača, a u skladu sa tabelom u nastavku:

	Kreditna agencija	S&P	MOODY'S	AM BEST	
KR 1	Kreditni rejting vodećeg reosiguravača	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	A++, A+, A, A-	7,5 bodova
KR 2	Kreditni rejting vodećeg reosiguravača	A+, A, A-	A1, A2, A3	B++, B+	4 boda
KR 3	Kreditni rejting vodećeg reosiguravača	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	B, B-	1,5 boda
KR 4	Kreditni rejting vodećeg reosiguravača	BB+, BB, BB-, B+, B, B-, CCC ili lošije	Ba1, Ba2, Ba3, B1, B2, B3, Caa ili lošije	C++, C+, C, C-, D ili lošije	0 bodova

U slučaju panela reosiguravača, za potrebe ocjene kriterijuma uzimaju se podaci o kreditnom rejtingu vodećeg reosiguravača u panelu. Pod vodećim reosiguravačem se podrazumeva reosiguravač koji ima najveći udio u panelu (onaj koji nosi najveći deo rizika). U slučaju više reosiguravača sa jednakim najvećim udelom u panelu, za potrebe ocjene kriterijuma smatraće se da je vodeći reosiguravač onaj koji ima najbolji kreditni rejting.

U slučaju zajedničke ponude, vodećim reosiguravačem u smislu ocjene ovog kriterijuma smatraće se vodeći reosiguravač nosioca konzorcijuma.

PARTIJA 2:

Izbor najpovoljnije ponude biće izvršen na osnovu kriterijuma "ekonomski najpovoljnija ponuda". Komisija za vrednovanje će izvršiti tehno-ekonomsku procjenu ponuda i izvršiti izbor ekonomski najpovoljnije ponude, rukovodeći se dolje utvrđenim kriterijumima kojima je određen broj bodova, tako da maksimalni zbir bodova iznosi 100 (sto). Ponude će se rangirati na osnovu datih kriterijuma i pripadajućih bodova. Najpovoljnija je ona ponuda koja ima najveći zbir bodova.

Kada u ponudi nijesu dati svi elementi za vrednovanje najpovoljnije ponude, dostavljena ponuda se neće vrednovati.

Rangiranje dostavljenih ponuda izvršiće se prema sledećim kriterijumima:

- | | |
|--------------------|-----------|
| 1. Ponuđena cijena | 70 bodova |
| 2. Kvalitet | 30 bodova |

Način ocenjivanja:

Prispjele ponude ponuđača, koje su prihvatljive, rangiraće se na osnovu elemenata kriterijuma i bodova određenih za te elemente, i najpovoljnija je ona ponuda koja ima najveći zbir bodova. U slučaju zajedničke ponude, do elemenata kriterijuma i bodova dolaziće se ocjenom podataka koje dostavi nosilac konzorcijuma koji zajednički nastupa.

Kada u ponudi nijesu dati svi elementi za vrednovanje najpovoljnije ponude, dostavljena ponuda se neće vrednovati.

Metodologija izračunavanja ukupnog broja bodova vrši se na sledeći način:

Ukupan broj bodova = Broj bodova za ponuđenu cijenu + Broj bodova za kvalitet

1. Ponuđena cijena - Visina premije osiguranja **70 bodova**

Broj bodova za ovaj podkriterijum određuje se po formuli:

$$VP = (C_{\min} / C_p) * 70$$

gdje je: C_p – ponuđena visina premije; C_{\min} – najniža ponuđena visina premije;

2. Broj bodova za kvalitet **30 bodova**

2.1. Visina kapitala i rezervi **5 bodova**

Najveći broj bodova po ovom kriterijumu iznosi 5 bodova.

Broj bodova određuje se na sledeći način:

Iznos kapitala i rezervi izračunava se kao zbir pozicija kapitala i rezervi iz Bilansa stanja za 2014. godinu.

Broj bodova po ovom kriterijumu određivaće se na sledeći način:

Ponuda sa najvišim iznosom dobija maksimalan broj bodova, dok se broj bodova ostalih ponuđača računa po sledećoj formuli:

$$(KR_n / KR_a) * 5 = \text{broj bodova}$$

gdje je: KR_a – iznos kapitala i rezervi najboljeg ponuđača

KR_n – iznos kapitala i rezervi posmatranog ponuđača

2.2. Ažurnost u isplati šteta **10 bodova**

Najveći broj bodova po ovom kriterijumu iznosi 10 bodova.

Broj bodova određuje se na sledeći način:

Ažurnost u isplati šteta izračunava se na osnovu podataka iz Bilansa stanja i Bilansa uspeha za 2014. godinu a po formuli:

$$A = (D1/ R1) * 100$$

gdje je: D1 – kratkoročne obaveze iz neposrednih poslova osiguranja (pozicija bilans stanja)

R1 – obračun bruto naknade šteta (pozicija bilans uspeha)

Broj bodova po ovom kriterijumu određivaće se na sledeći način:

Ponuda sa najnižim koeficijentom dobija maksimalan broj bodova, dok se broj bodova ostalih ponuđača računa po sledećoj formuli:

$$(Aa/An)*10 = \text{broj bodova}$$

gdje je: Aa – koeficijent ažurnosti najboljeg ponuđača

An – koeficijent ažurnosti posmatranog ponuđača

2.3. Stepen profitabilnosti ponuđača

15 bodova

Najveći broj bodova po ovom kriterijumu iznosi 15 bodova.

Broj bodova određuje se na sledeći način:

Stepen profitabilnosti ponuđača se izračunava prema visini kapitala i visini neto ostvarenog dobitka u 2014. godini, na osnovu podataka iz Bilansa stanja i Bilansa uspeha za 2014. godinu a po formuli:

$$SP = (IX/A) * 100$$

SP – stepen profitabilnosti

IX – neto dobitak (pozicija bilansa uspeha)

A – osnovni kapital (pozicija bilansa stanja)

Ponuđač sa najvećim procentom dobija maksimalan broj bodova, dok se broj bodova ostalih ponuđača vrši po sledećoj formuli:

$$(SPn/SPa)*15 = \text{broj bodova}$$

gdje je: SPn – stepen profitabilnosti posmatranog ponuđača

SPa – stepen profitabilnosti najboljeg ponuđača

U slučaju da je posmatrani ponuđač u 2014 godini poslovao sa gubitkom, biće mu dodeljeno 0 bodova po ovom kriterijumu.

IZJAVA O SADRŽINI TEHNIČKIH KONSULTACIJA I DATIH TEHNIČKIH SAVJETA⁴

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić

Broj: 11-90-50588

Mjesto i datum: 6.08.2015. godine

U skladu sa članom 17 stav 8 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) ovlašćeno lice naručioca Stefano Pastori i Milan Petrović, kao lice koje je učestvovalo u tehničkim konsultacijama ili je dalo tehničke savjete naručiocu u vezi sa predmetom javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji broj 82/15 od 15.05.2015. godine, daju

Izjavu

da je sadržina tehničkih konsultacija i datih tehničkih savjeta u potpunosti prezentovana u tenderskoj dokumentaciji.

Ovlašćeno lice ponuđača Stefano Pastori, izvršni direktor
(*ime, prezime i funkcija*)

(*svojeručni potpis*)

Lice koje je učestvovalo u tehničkim konsultacijama
ili dalo tehnički savjet Milan Petrović, konsultant osiguranja
(*ime, prezime i stručna kvalifikacija*)

(*svojeručni potpis*)

⁴ Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

SADRŽINA TEHNIČKIH KONSULTACIJA I DATIH TEHNIČKIH SAVJETA NARUČIOCU U VEZI PREDMETA NABAVKE

Potpunu sadržina tehničkih konsultacija i datih tehničkih savjeta u skladu sa članom 17 stav 8 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14 i 28/15).

PRILOG I

KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

PARTIJA 1:

Izbor najpovoljnije ponude biće izvršen na osnovu kriterijuma “ekonomski najpovoljnija ponuda”. Komisija za vrednovanje će izvršiti tehno-ekonomsku procjenu ponuda i izvršiti izbor ekonomski najpovoljnije ponude, rukovodeći se dolje utvrđenim kriterijumima kojima je određen broj bodova, tako da maksimalni zbir bodova iznosi 100 (sto). Ponude će se rangirati na osnovu datih kriterijuma i pripadajućih bodova. Najpovoljnija je ona ponuda koja ima najveći zbir bodova.

Način ocjenjivanja:

Prispjele ponude ponuđača, koje su prihvatljive, rangiraće se na osnovu elemenata kriterijuma i bodova određenih za te elemente, i najpovoljnija je ona ponuda koja ima najveći zbir bodova. U slučaju zajedničke ponude, do elemenata kriterijuma i bodova dolaziće se ocjenom podataka koje dostavi nosilac konzorcijuma koji zajednički nastupa.

Rangiranje dostavljenih ponuda izvršiće se prema sledećim kriterijumima:

- | | |
|--------------------|-----------|
| 1. Ponuđena cijena | 70 bodova |
| 2. Kvalitet | 30 bodova |

Metodologija izračunavanja ukupnog broja bodova vrši se na sledeći način:

Ukupan broj bodova = Broj bodova za ponuđenu cijenu + Broj bodova za kvalitet = VP + KR + SP + R

Gdje je:

VP : Broj bodova za ponuđenu cijenu

1. Ponuđena cijena - Visina premije osiguranja (VP)

70 bodova

Broj bodova za ovaj podkriterijum određuje se po formuli:

$$VP = (C_{\min} / C_p) * 70$$

gdje je: C_p – ponuđena visina premije; C_{\min} - najniža ponuđena visina premije;

2. Broj bodova za kvalitet = KR + SP + R

30 Bodova

2.1. Visina kapitala i rezervi (KR)

7,5 bodova

Najveći broj bodova po ovom kriterijumu iznosi 7,5 bodova.

Broj bodova određuje se na sledeći način:

Iznos kapitala i rezervi izračunava se kao zbir pozicija kapitala i rezervi iz Bilansa stanja za 2014. godinu. Broj bodova po ovom kriterijumu određivaće se na sledeći način:

Ponuda sa najvišim iznosom dobija maksimalan broj bodova, dok se broj bodova ostalih ponuđača računa po sledećoj formuli:

$$(KR_n / KR_a) * 7,5 = \text{broj bodova}$$

gdje je: KRa – iznos kapitala i rezervi najboljeg ponuđača
KRn – iznos kapitala i rezervi posmatranog ponuđača

2.2. Stepen profitabilnosti ponuđača (SP)

7,5 bodova

Najveći broj bodova po ovom kriterijumu iznosi 7,5 bodova.
Broj bodova određuje se na sledeći način:

Stepen profitabilnosti ponuđača se izračunava prema visini kapitala i visini neto ostvarenog dobitka u 2014. godini, na osnovu podataka iz Bilansa stanja i Bilansa uspeha za 2014. godinu a po formuli:

$$SP = (IX/A) * 100$$

SP – stepen profitabilnosti
IX – neto dobitak (pozicija bilansa uspeha)
A – osnovni kapital (pozicija bilansa stanja)

Ponuđač sa najvećim procentom dobija maksimalan broj bodova, dok se broj bodova ostalih ponuđača vrši po sledećoj formuli:

$$(SPn/SPa)*7,5 = \text{broj bodova}$$

gdje je: SPn – stepen profitabilnosti posmatranog ponuđača
SPa – stepen profitabilnosti najboljeg ponuđača

U slučaju da je posmatrani ponuđač u 2014 godini poslovaio sa gubitkom, biće mu dodeljeno 0 bodova po ovom kriterijumu.

2.3. Kvalitet reosiguranja (R)

15 bodova

2.3.1. Visina kapitala i rezervi reosiguravača kod osiguranja imovine i prekida rada od svih rizika (RS)

7,5 bodova

Najveći broj bodova po ovom kriterijumu iznosi 7,5 bodova.
Broj bodova određuje se na sledeći način:

Iznos kapitala i rezervi izračunava se kao zbir pozicija kapitala i rezervi iz Bilansa stanja reosiguravača za 2014. godinu.

Broj bodova po ovom kriterijumu određivaće se na sljedeći način:

Ponuda sa najvišim iznosom dobija maksimalan broj bodova, dok se broj bodova ostalih ponuđača računa po sledećoj formuli:

$$(RSn/RSa)*7,5 = \text{broj bodova}$$

gdje je: RSa – iznos kapitala i rezervi reosiguravača najboljeg ponuđača
RSn – iznos kapitala i rezervi reosiguravača posmatranog ponuđača

U slučaju panela reosiguravača, za potrebe ocjene kriterijuma uzimaju se podaci o visini kapitala i rezervi vodećeg reosiguravača u panelu. Pod vodećim reosiguravačem se podrazumeva reosiguravač koji ima najveći udio u panelu (onaj koji nosi najveći deo rizika). U slučaju više reosiguravača sa jednakim najvećim udjelom u panelu, za potrebe ocjene kriterijuma smatraće se da je vodeći reosiguravač onaj koji ima najveći kapital i rezerve.

U slučaju zajedničke ponude, vodećim reosiguravačem u smislu ocjene ovog kriterijuma smatraće se vodeći reosiguravač nosioca konzorcijuma.

2.3.2. Kreditni rejting reosiguravača kod osiguranja imovine i prekida rada od svih rizika (KR)

7,5 bodova

Najveći broj bodova po ovom kriterijumu iznosi 7,5 bodova.

Broj bodova određuje se na sljedeći način:

Kreditni rejting reosiguravača kao kriterijum za utvrđivanje kvaliteta ponude dokazuje se rejtingom vodećeg reosiguravača koji se utvrđuje na bazi posljednjeg rejtinga dodjeljenog od strane STANDARD & POOR'S (S&P), MOODY'S ili AM BEST. Broj bodova koji se dodjeljuje određenoj ponudi zavisi od kategorije kreditnog rejtinga vodećeg reosiguravača konkretnog ponuđača, a u skladu sa tabelom u nastavku:

	Kreditna agencija	S&P	MOODY'S	AM BEST	
KR 1	Kreditni rejting vodećeg reosiguravača	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	A++, A+, A, A-	7,5 bodova
KR 2	Kreditni rejting vodećeg reosiguravača	A+, A, A-	A1, A2, A3	B++, B+	4 boda
KR 3	Kreditni rejting vodećeg reosiguravača	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	B, B-	1,5 boda
KR 4	Kreditni rejting vodećeg reosiguravača	BB+, BB, BB-, B+, B, B-, CCC ili lošije	Ba1, Ba2, Ba3, B1, B2, B3, Caa ili lošije	C++, C+, C, C-, D ili lošije	0 bodova

U slučaju panela reosiguravača, za potrebe ocjene kriterijuma uzimaju se podaci o kreditnom rejtingu vodećeg reosiguravača u panelu. Pod vodećim reosiguravačem se podrazumeva reosiguravač koji ima najveći udio u panelu (onaj koji nosi najveći deo rizika). U slučaju više reosiguravača sa jednakim najvećim udjelom u panelu, za potrebe ocjene kriterijuma smatraće se da je vodeći reosiguravač onaj koji ima najbolji kreditni rejting.

U slučaju zajedničke ponude, vodećim reosiguravačem u smislu ocjene ovog kriterijuma smatraće se vodeći reosiguravač nosioca konzorcijuma.

PARTIJA 2:

Izbor najpovoljnije ponude biće izvršen na osnovu kriterijuma "ekonomski najpovoljnija ponuda". Komisija za vrednovanje će izvršiti tehno-ekonomsku procjenu ponuda i izvršiti izbor ekonomski najpovoljnije ponude, rukovodeći se dolje utvrđenim kriterijumima kojima je određen broj bodova, tako da maksimalni zbir bodova iznosi 100 (sto). Ponude će se rangirati na osnovu datih kriterijuma i pripadajućih bodova. Najpovoljnija je ona ponuda koja ima najveći zbir bodova.

Kada u ponudi nijesu dati svi elementi za vrednovanje najpovoljnije ponude, dostavljena ponuda se neće vrednovati.

Rangiranje dostavljenih ponuda izvršiće se prema sledećim kriterijumima:

- | | | |
|----|-----------------|-----------|
| 1. | Ponuđena cijena | 70 bodova |
| 2. | Kvalitet | 30 bodova |

Način ocenjivanja:

Prispjele ponude ponuđača, koje su prihvatljive, rangiraće se na osnovu elemenata kriterijuma i bodova određenih za te elemente, i najpovoljnija je ona ponuda koja ima najveći zbir bodova. U slučaju zajedničke ponude, do elemenata kriterijuma i bodova dolaziće se ocjenom podataka koje dostavi nosilac konzorcijuma koji zajednički nastupa.

Kada u ponudi nijesu dati svi elementi za vrednovanje najpovoljnije ponude, dostavljena ponuda se neće vrednovati.

Metodologija izračunavanja ukupnog broja bodova vrši se na sledeći način:

Ukupan broj bodova = Broj bodova za ponuđenu cijenu + Broj bodova za kvalitet

1. Ponuđena cijena - Visina premije osiguranja 70 bodova

Broj bodova za ovaj podkriterijum određuje se po formuli:

$$VP = (C_{\min} / C_p) * 70$$

gdje je: C_p – ponuđena visina premije; C_{\min} – najniža ponuđena visina premije;

2. Broj bodova za kvalitet 30 bodova

2.1. Visina kapitala i rezervi 5 bodova

Najveći broj bodova po ovom kriterijumu iznosi 5 bodova.

Broj bodova određuje se na sledeći način:

Iznos kapitala i rezervi izračunava se kao zbir pozicija kapitala i rezervi iz Bilansa stanja za 2014. godinu.

Broj bodova po ovom kriterijumu određivaće se na sledeći način:

Ponuda sa najvišim iznosom dobija maksimalan broj bodova, dok se broj bodova ostalih ponuđača računa po sledećoj formuli:

$$(KR_n / KR_a) * 5 = \text{broj bodova}$$

gdje je: KR_a – iznos kapitala i rezervi najboljeg ponuđača
 KR_n – iznos kapitala i rezervi posmatranog ponuđača

2.2. Ažurnost u isplati šteta 10 bodova

Najveći broj bodova po ovom kriterijumu iznosi 10 bodova.

Broj bodova određuje se na sledeći način:

Ažurnost u isplati šteta izračunava se na osnovu podataka iz Bilansa stanja i Bilansa uspeha za 2014. godinu a po formuli:

$$A = (D1 / R1) * 100$$

gdje je: D1 – kratkoročne obaveze iz neposrednih poslova osiguranja (pozicija bilans stanja)

R1 – obračun bruto naknade šteta (pozicija bilans uspeha)

Broj bodova po ovom kriterijumu određivaće se na sledeći način:

Ponuda sa najnižim koeficijentom dobija maksimalan broj bodova, dok se broj bodova ostalih ponuđača računa po sledećoj formuli:

$$(Aa/An)*10 = \text{broj bodova}$$

gdje je: Aa – koeficijent ažurnosti najboljeg ponuđača

An – koeficijent ažurnosti posmatranog ponuđača

2.3. Stepen profitabilnosti ponuđača

15 bodova

Najveći broj bodova po ovom kriterijumu iznosi 15 bodova.

Broj bodova određuje se na sledeći način:

Stepen profitabilnosti ponuđača se izračunava prema visini kapitala i visini neto ostvarenog dobitka u 2014. godini, na osnovu podataka iz Bilansa stanja i Bilansa uspeha za 2014. godinu a po formuli:

$$SP = (IX/A) * 100$$

SP – stepen profitabilnosti

IX – neto dobitak (pozicija bilansa uspeha)

A – osnovni kapital (pozicija bilansa stanja)

Ponuđač sa najvećim procentom dobija maksimalan broj bodova, dok se broj bodova ostalih ponuđača vrši po sledećoj formuli:

$$(SPn/SPa)*15 = \text{broj bodova}$$

gdje je: SPn – stepen profitabilnosti posmatranog ponuđača

SPa – stepen profitabilnosti najboljeg ponuđača

U slučaju da je posmatrani ponuđač u 2014 godini poslovao sa gubitkom, biće mu dodeljeno 0 bodova po ovom kriterijumu.

PRILOG II

PARTIJA 1:

NACRT POLISE OSIGURANJA IMOVINE I PREKIDA RADA OD SVIH RIZIKA SA DEFINISANIM POKRIĆIMA I SUMAMA OSIGURANJA

UVOD

EPCG A.D. u daljem tekstu "Ugovarač", koji postupa u svoje ime i u ime Osiguranika i....., u daljem tekstu "Kompanija", koja djeluje za svoj račun i za račun saosiguranih kompanija, ugovaraju sljedeću Polisu OSIGURANJA IMOVINE I PREKIDA RADA OD SVIH RIZIKA br. sačinjenu od dva odjeljka u skladu sa predmetom pokrića osiguranja:

Odeljak 1, svaka direktna i posredna šteta i gubitak nanijet osiguranoj imovini, prilikom bilo kog događaja i i zbog bilo kog uzroka, ali podložno isključenjima navedenim u polisi

Odeljak 2, ekonomski gubici usljed prekida rada koji su se dogodili kao posljedice osiguranog slučaja pokrivenog uslovima navedenim u Odeljku I, ali podložno određenim isključenjima

OSIGURANIK I SPROVEDENE AKTIVNOSTI

Navodi se da su aktivnosti Ugovarača osiguranja/Osiguranika, prikazane uopšteno i primjerom, ali ne isključivo, vezane za:

- proizvodnju, transport i distribuciju električne energije putem rada proizvodnih postrojenja termoelektrane i hidroelektrana, uključujući brane, bazene, cjevovode pod pritiskom, cjevovode uopšteno,
- uslugu nadzora nad građevinskim lokacijama, kupovinu i prodaju električne energije
- telekomunikacione aktivnosti od uspostavljanja do upravljanja sistemom,
- aktivnosti vezane za upravljanje objektima,
- planiranje, realizaciju i upravljanje aktivnostima postrojenja i radovima
- aktivnosti kreiranja virtuelnog okruženja – uključujući usluge vezane za i neophodne u takvim komercijalnim i virtuelnim okruženjima – uključujući i instalacije u prostorijama trećih lica, uključuju sve povezane ili vezane aktivnosti bilo koje vrste, kao i aktivnosti komercijalne, administrativne, civilne prirode, kao i društvene dobrobiti; bez obzira na one aktivnosti koje proističu iz Statuta Osiguranih kompanija, bilo registrovanih, ili u procesu registracije kod nadležnog Privrednog registra.

Upravljanje pomenutim aktivnostima, procesima proizvodnje, korišćenje energije, i upotreba i/ili postojanje repro materijala, nedovršenih proizvoda, zapaljivih materijala, posebnih dobara, eksploziva, i rukovanje materijalima i postrojenjem, kao i sve pomoćne, dodatne ili pridružene usluge su aktivnosti koje su navedene ili preporučene u privrednoj praksi, ili koje Osiguranik odluči da usvoji, uključujući korišćenje i/ili upotrebu Imovine koja generalno sadrži radioaktivne djelove.

Osiguranje je stoga primjenljivo na cjelokupan poslovni ciklus vezan za raznovrsne aktivnosti, bez izuzetka ili isključenja, kao i na pojedinačne djelove i/ili jedinice čije su aktivnosti ograničene na proizvodnju ili obradu ili marketing pojedinačnih djelova ili komponenata.

Uzevši u obzir gorenavedeno, za svrhu primjenljivih ograničenja i odbitnih franšiza navedenih u ovoj polisi između ugovornih strana je dogovoreno da će osiguranu imovinu navesti u odgovarajućim posebnim pododjeljcima polise u skladu sa tabelom "Raspodjela imovine" koja se nalazi u prilogu ove polise.

OPŠTI POJMOVI

U nastavku dokumenta, navedeni pojmovi koristiće se u sljedećem značenju:

OSIGURANJE	Ugovor o osiguranju
POLISA	Dokument koji dokazuje i reguliše osiguranje;
UGOVARAČ OSIGURANJA	EPCG A.D. koji realizuje osiguranje u svoje ime i za svoj račun i za račun trećih lica;
OSIGURANIK	Ugovarač osiguranja i sve Kompanije koje su, ili u budućnosti mogu biti, kontrolisane od strane Ugovarača osiguranja i/ili u kojima Ugovarač osiguranja ima učešće u vlasništvu, kao i druge Kompanije za koje postoji ili se može javiti u budućnosti, osigurani interes Ugovarača osiguranja;
KOMPANIJA	Osiguravajuća kompanija ili grupa kompanija koja pruža uslugu ovog osiguranja;
PREMIJA OSIGURANJA	Iznos koji Ugovarač osiguranja plaća Kompaniji za svrhe pokrića pruženih od strane Kompanije prema uslovima ovog osiguranja
RIZIK	Vjerovatnoća nastanka štete i obim gubitka koji iz nje proističe
ŠTETA	Nastanak štetnog događaja za koji je obezbjeđeno pokriće osiguranja
NAKNADA	Iznos koji Kompanija treba da isplati Osiguraniku i/ili drugom korisniku u slučaju nastanka štete
RELATIVNA FRANŠIZA	Iznos koji se dobija primjenom predviđenog procenta na iznos štete u skladu sa uslovima polise (podložno najmanjem dogovorenom iznosu odbitne franšize) i koji se, u slučaju štete oduzima od pomenutog iznosa štete, i ostaje na teret osiguranika
ODBITNA FRANŠIZA	Iznos naveden u odredbama polise koji se u slučaju štete odbija od iznosa štete čija je visina utvrđena u skladu sa uslovima polise, a koji u cjelosti izmiruje Osiguranik
OGRANIČENJE NAKNADE	Najviši iznos koji Kompanija treba da plati
PERIOD OSIGURANJA	Period u trajanju od ili manje od 12 mjeseci od datuma početka do datuma godišnjeg isteka
OBJEKAT	Svaki kompleks osigurane imovine Osiguranika ili imovine u kojoj osiguranik ima osigurani interes
REFERENTNA POLISA	Odjeljak 1 "Imovinska šteta"; pogođena štetom i na koju se poziva Odjeljak 2 "Prekid rada" za svrhu utvrđivanja prekida rada
PERIOD NAKNADE	Period tokom kog su rezultati poslovanja pogođeni posljedicama štete, a koje su počele u trenutku štetnog događaja i mogu trajati najduže do isteka roka navedenog u Polisi. Ovaj period se ne mijenja zbog isteka, okončanja ili privremenog prestanka važenja ugovora pre datuma nastanka štete
DRAGOCENOSTI	Novac, čekovi, bankarske mjenice, kreditni instrumenti i, uopšteno,

sve kartice, karte, kuponi, sertifikati i vrijednosna pisma

TERORISTIČKI AKT

Terorističkim aktom smatra se čin koji uključuje, ali nije ograničen na, upotrebu sile ili nasilja i/ili prijetnje od strane bilo koje osobe ili grupe osoba, bilo da postupaju za svoj račun, ili račun drugih osoba u vezi sa ili povezano sa bilo kojom organizacijom ili vladom, a koji je učinjen iz političkih, religioznih ili ideoloških razloga, uključujući i namjeru da se utiče na vladu i/ili stvori ili izazove zastrašivanje ili strah stanovništva ili dijela stanovništva

IMOVINA I SUME OSIGURANJA

Kao što je ovde definisano, gdje god da se nalazi u Crnoj Gori imovina koja pripada Osiguraniku ili je u zajedničkom vlasništvu, ili je u zajedničkoj upotrebi, na čuvanju ili staranju, ili je u upotrebi, na čuvanju ili staranju trećih lica, ili pripada trećim licima ali je u upotrebi, u najmu ili na čuvanju i/ili staranju Osiguranika, ili šire gledano, imovina u kojoj Osiguranik ima osigurani interes i u kom smislu je Osiguraniku garantovano osiguranje – sljedeći pojmovi smatraće se osiguranim:

Zgrade

Ovaj termin podrazumijeva sve građevinske objekte, uključujući instalacije i ugradne elemente, namještaj i opremu, sve završne radove i obradu, temelje i podzemne radove, vodoinstalacije, grijanje, električne instalacije, klima uređaje, kao i bilo koje drugo postrojenje, koji čini sastavni dio građevinskog objekta, ogradne zidove i druge vrste ograda, betonskih staza, odvoda, cjevovoda uopšteno.

Smatraće se da su uključeni svi građevinski radovi koji čine sastavni dio Mašine i/ili Postrojenja.

Akumulacione brane glavnih proizvodnih pogona i zahvati i obilazni kanali koji se odnose na hidroelektrane izričito su isključeni

Mašine

Mašinama će se smatrati postrojenja i oprema uopšteno, uključujući elektronsku opremu, vozila i prenosnike, sisteme transmisije, cjevovode, cijevi, rezervoare i slično, oprema vezane za osigurano postrojenje i rezervne djelove i/ili komade, kao i bilo koji drugi predmet koji se koristi prilikom sprovođenja radnih aktivnosti; kao i svi bilo fiksni, bilo prenosni, uključujući materijalne, bilo zamjenljivi ili fiksni predmeti, koji se koriste kao eksterna memorija za čuvanje informacija koje se mogu učitavati na mašinama.

Postrojenja navedena pod pojmom "Zgrade", "brojila" ugrađena u prostorijama finalnih korisnika za mjerenje električne energije, gasa i centralnog grijanja, osim kada je drugačije navedeno u ugovornim obavezama, gasovod, srednjenaponske i niskonaponske elektromreže, niskonaponske razvodne kutije, mreže za centralno grijanje i korisničke jedinice, sistemi za vodovod i kanalizaciju su izričito isključeni, osim ukoliko je drugačije navedeno u ugovornim obavezama

Pokretna imovina

Sve drugo navedeno iznad i neisključeno ovim definicijama i drugim odeljcima, a u čemu Osiguranik ima osigurani interes.

Električna energija koja se distribuira i/ili koristi za proizvodnju energije biće izričito isključena

OPŠTE ODREDBE KOJE ODREĐUJU OSIGURANJE

1 PERIOD POLISE OSIGURANJA

Polisa stupa na snagu i važi tokom perioda navedenog u članu 5. ugovora o osiguranju imovine i prekida rada EPCG a.d. i prestaće da važi po isteku pomenutog perioda bez obaveze obavještanja o prestanku.

2 SAOSIGURANJE I GLAVNI OSIGURAVAČ

Ukoliko je osiguranje podijeljeno između različitih Kompanija, potrebno je da budu navedene u nastavku, zajedno sa pojedinačnim udjelima:

U slučaju štete, Glavni Osiguravač (u nastavku teksta: Kompanija) upravlja i odlučuje o isplati i saosiguravačima, a saosiguravači koji prihvataju konačnu isplatu od strane Kompanije učestvuju u isplati srazmjerno njihovom učešću u osiguranju; dodatno Kompanija prihvata obavezu da u svim slučajevima izda dokument o isplati za cio iznos štete i da izda korisniku izjavu o likvidaciji ukupnog iznosa naknade.

Potpisivanjem polise, saosiguravači ovlašćuju Kompaniju da potpiše, uključujući i u njihovo ime i za njihov račun, sva odobrenja, izmjene, dodatke, produženja pokrića, izmjene ograničenja naknade, sume osiguranja i slično.

U tom smislu, potpisom Kompanije obezbjeđuje punovažnost dodatnih dokumenata za sve svrhe, kao i u ime saosiguravača.

3 UPRAVLJANJE POLISOM

Ugovorne strane su saglasne da se trećem licu može povjeriti upravljanje i realizacija Polise

4 IZJAVE U VEZI SA OKOLNOSTIMA RIZIKA – PROMJENE RIZIKA – DOBRA NAMJERA

Pogrešna tumačenja ili nesaopštavanje informacija od strane Ugovarača osiguranja i/ili Osiguranika koja utiču na Polisu, i koja se odnose na okolnosti koje utiču na procjenu rizika neće rezultirati gubljenjem prava na naknadu ili njeno umanjeње ili prestanak osiguranja, pod uslovom da Ugovarač osiguranja ili Osiguranik nije namjerno napravio takav propust.

Ukoliko Ugovarač osiguranja ili Osiguranik ne saopšti naknadne okolnosti ili promjene koje povećavaju rizik, to neće rezultirati gubljenjem prava na naknadu ili njeno umanjeње ili prestanak osiguranja, pod uslovom da Ugovarač osiguranja ili Osiguranik nije namjerno napravio takav propust.

Kompanija ima pravo, u tom smislu, da na razliku u premiji u vezi sa povećanim rizikom koji je ocjenjen kao rezultat nepoznatih okolnosti, a koja počinje da važi od trenutka kada su okolnosti nastale i do datuma uplate poslednjeg dijela premije.

Sve promjene koje uključuju povećanje premije mogu biti plaćene u roku od 90 (devedeset) dana od datuma kada Ugovarač osiguranja primi odgovarajući dokument propisno izdat od strane Kompanije sa napomenom da će se datumom plaćanja smatrati datum kada je odgovarajuća služba ugovarača osiguranja izdala nalog za plaćanje, bez obzira na datum realizacije transakcije, a pod uslovom da su detalji dokumenta (naloga) saopšteni pisanim putem ugovaraču osiguranja ili trećem licu koje je ovlašćeno za upravljanje polisom u formi preporučenog pisma ili teleksa ili faksa ili imejla.

U slučaju da Ugovarač osiguranja ne prihvati nove uslove, Kompanija će imati pravo da u roku od 30 (trideset) dana od datuma prijema obavještenja o izmjenama otkáže polisu uz davanje otkaznog roka od 150 (sto pedeset) dana.

Dodatno je navedeno da nove prostorije, građevine, rušenja, izmjene, konverzije uključujući i tehnološke procese, proširenja, dodatke i održavanje zgrada i mašina, pogona, pribora, aparature, opreme za potrebe Osiguranika u vezi sa njegovim aktivnostima neće predstavljati povećanje rizika, i u tom smislu Ugovarač osiguranja i/ili Osiguranik nisu obavezni da obavijeste Kompaniju o tome pod uslovom da su osnovne karakteristike rizika (vrsta konstrukcije zgrade ili aktivnosti koje se vrše) suštinski slične onim osiguranim.

5	IZMJENE OSIGURANJA
---	--------------------

Svaka izmjena osiguranja mora biti odobrena u pismenoj formi

6	OBRAČUN GODIŠNJE DEPOZITNE PREMIJE – ŠESTOMJESEČNA RATA
---	---

Prva godišnja depozitna premija utvrđuje se za svaki odjeljak/pododjeljak(sekciju) primjenom oporezive stope navedene u potvrdi na iznos sume osiguranja za Zgrade, Mašine, Pokretnosti, Marže i Dodatne troškove gde se podrazumijeva da se po isteku roka, a u skladu sa uslovima navedenim u odjeljku "Osiguranje sa izjavom o vrijednosti" i "Konačan obračun premije" izračunava na osnovu konačnog obračuna premije i iznosa usklađivanja.

Godišnja depozitna premija izračunata na gorenavedeni način dijeli se u dvije šestomjesečne rate sa rokom za naplatu od 60 dana od dana početka osiguranja (prva rata) i 60 dana od dana isteka šestog mjeseca osiguranja (druga rata). Kompanija je dužna da polise i fakture izda pravovremeno, u suprotnom period od 60 dana će se računati od dana izdavanja fakture.

7	POČETAK POKRIĆA – PLAĆANJE DEPOZITNE PREMIJE (prilikom realizacije polise i naknadne rate) – GREJS PERIOD ZA SVAKU RATU
---	--

Osiguranje počinje, uz pokriće koje je odmah validno, od 24.00h na dan xx/xx/XXXX, čak i ako Ugovarač osiguranja izvrši plaćanje rate radi realizacije polise do dana xx/xx/XXXX.

Naknadne rate premije moraju biti plaćene u okviru od 60 (šezdeset) dana od svakog pojedinačnog datuma dospeća.

Ukoliko Ugovarač osiguranja ne izvrši uplatu u predviđenim rokovima, osiguranje se privremeno obustavlja i ponovo postaje važeće od 24.00h na dan uplate, bez obzira na naknadne datume dospjeća.

Ugovorne strane su saglasne da će se datumom plaćanja smatrati datum kada je odgovarajuća služba ugovarača osiguranja izdala nalog za plaćanje, bez obzira na datum realizacije transakcije, a pod uslovom da su detalji dokumenta (naloga) saopšteni pisanim putem ugovaraču osiguranja ili trećem licu koje je ovlašćeno za upravljanje polisom u formi preporučenog pisma ili teleksa ili faksa ili imejla.

8	PLAĆANJA USLJED PROMJENA UZ POVEĆANJE PREMIJE – GREJS PERIOD
---	--

U slučaju imovine koja ne podliježe primjeni klauzule "Osiguranje uz izjavu o vrijednosti" ili imovine koja podliježe određenom ugovoru, Kompanija naglašava da povećanje premije usljed bilo koje promjene može biti plaćeno u roku od 90 (devedeset) dana od datuma kada Ugovarač osiguranja primi odgovarajući dokument propisno izdat od strane Kompanije sa napomenom da će se datumom plaćanja smatrati datum kada je odgovarajuća služba ugovarača osiguranja izdala nalog za plaćanje, bez obzira na datum realizacije transakcije, a pod uslovom da su detalji dokumenta (naloga) saopšteni pisanim putem ugovaraču osiguranja ili trećem licu koje je ovlašćeno za upravljanje polisom u formi preporučenog pisma ili teleksa ili faksa ili imejla

9	KONAČAN OBRAČUN (USKLAĐIVANJE) PREMIJE
---	--

Premije koje se odnose na zgrade i opremu iz Odjeljka 1 usklađuju se u skladu sa stavom "Osiguranje uz izjavu o vrijednosti ."

U smislu Odeljka 2, Ugovarač obavještava Kompaniju pisanim putem o konačnim podacima za sumu osiguranja u roku od 60 (šezdeset) dana od datuma završetka perioda osiguranja. Po prijemu konačnih podataka, Kompanija izdaje dodatni dokument koji će sadržati iznos usklađivanja za prethodnu godinu, obračunat na osnovu razlike između stvarnih podataka i prethodne sume osiguranja, a na osnovu stope sadržane u Polisi, i u slučaju pozitivne razlike, važećih poreza u vrijeme plaćanja.

Ugovarač osiguranja plaća svaki iznos u korist Kompanije u roku od 90 (devedeset) dana od datuma kada je Ugovarač primio odgovarajuća dokumenta propisno izdata od strane Kompanije . Ako su stvarni podaci za usklađivanje premije niži od prethodne (inicijalne) sume osiguranja u odnosu na koju se vrši usklađivanje, Kompanija nadoknađuje Ugovaraču osiguranja u roku od devedeset (90) dana od datuma prijema obavještenja iznos odgovarajuće premije.

10	UMANJENJE RIZIKA
----	------------------

U slučaju umanjenja rizika, odmah se vrši umanjenje premije.
Kompanija refundira odgovarajući dio nezarađene premije osiguranja u roku od 60 (šezdeset) dana od datuma obavještenja, i odriče se prava da okonča ili otkáže polis

11	ZAMJENA I/ILI PROMJENA POSLOVNOG IMENA UGOVARAČA OSIGURANJA
----	---

U slučaju zamjene, varijacije i/ili promjene poslovnog imena, ova Polisa ostaje na snazi za novog Ugovarača osiguranja ili pod novim poslovnim imenom. Ukoliko bi došlo do prestanka poslovanja ili likvidacije Ugovarača osiguranja, Polisa ostaje na snazi do završetka likvidacije. Ugovarač osiguranja je dužan da obavijesti Kompaniju o gorepomenutim izmjenama u roku od 30 (trideset) dana od datuma promjene, a Kompanija ima pravo da u roku od narednih 30 (trideset) dana otkáže polis uz otkazni rok od najmanje 150 (sto pedeset) dana; u tom slučaju, Kompanija je dužna da refundira Ugovaraču osiguranja dio nezarađene plaćene oporezive premije usklađen za bilo koji iznos koji može biti potraživan od Ugovarača osiguranja po osnovu Člana "Konačan obračun (usklađivanje) premije"

12	PRODAJA UGOVARAČA OSIGURANJA ILI JEDNOG NJEGOVOG DELA
----	---

U slučaju prodaje poslovne cjeline Ugovarača osiguranja ili cijelog poslovnog kompleksa na koji se Polisa odnosi, pomenuti Ugovarač osiguranja treba o tome da obavijesti Kompaniju, kao i da obavijesti kupca o postojanju osiguranja.

Ukoliko je premija plaćena, osiguranje poslovne cjeline ili poslovnog kompleksa se nastavlja u korist novog kupca tokom 15 (petnaest) dana od datuma prodaje. Po isteku ovog perioda osiguranje prestaje da važi ukoliko kupac pisanim putem saopšti da ne želi da preuzme polis; takođe, Kompanija ima pravo, u okviru 30 (trideset) dana od datuma obavještenja o izvršenoj promeni, da otkáže polis uz otkazni rok od 150 (sto pedeset) dana.

U slučaju prijevremenog otkazivanja osiguranja zbog gorenavedenih razloga, Kompanija je dužna da refundira Ugovaraču osiguranja ili korisnicima odgovarajući dio nezarađene plaćene oporezive premije usklađen za bilo koji iznos koji može biti potraživan od Ugovarača osiguranja po osnovu Člana "Konačan obračun premije".

Ukoliko se prodaja odnosi na pojedinačne poslovne aktivnosti, osiguranje prestaje u pogledu pomenutih aktivnosti i Kompanija je dužna, osim ukoliko one budu zamijenjene drugim radnjama sličnog rizika, da refundira odgovarajući dio nezarađene plaćene oporezive premije usklađen za bilo koji iznos koji može biti potraživan od Ugovarača osiguranja po osnovu Člana "Konačan obračun premije"

13	OBAVEZE UGOVARAČA OSIGURANJA/OSIGURANIKA – OBAVJEŠTENJE U SLUČAJU ŠTETE
----	---

U slučaju štete, Ugovarač osiguranja ili Osiguranik obavještava Kompaniju ili treće lice kome je povjereno upravljanje polisom putem faksa ili imejla u roku od 30 (trideset) dana od trenutka kada je Odjeljenje za poslove osiguranja kod Ugovarača osiguranja u mogućnosti da to uradi.

Kompanija će, međutim, imati visoku toleranciju u smislu vremena predviđenog polisom uzimajući u obzir složenu organizaciju Ugovarača osiguranja i Osiguranika.

Ugovarač osiguranja ili Osiguranik ili treće lice kome je povjereno upravljanje polisom će dostaviti Kompaniji informacije i dokaz koji oni mogu opravdano tražiti s tim u vezi.

U slučaju prekida rada u smislu Odeljka 2, Ugovarač osiguranja ili Osiguranik je dužan da preduzme ili dozvoli da se sprovedu sve potrebne intervencije koje su opravdane i izvodljive kako bi se izbjegao ili minimizirao prekid rada ili smanjenje poslovanja, odnosno kako bi se spriječio ili smanjio budući iznos naknade štete.

Neispunjenje navedenih obaveza može rezultirati ukupnim ili djelimičnim gubljenjem prava na naknadu.

Osiguranik čuva dokaze i ostatke štete dok se ne izvrši inspekcija od strane Procjenitelja Štete, a na osnovu razumijevanja da će se neophodna usklađivanja sprovesti na odgovarajući način kako bi se omogućilo Osiguraniku da nastavi svoje poslovanje.

Na poseban zahtjev Kompanije koji se podnosi na početku aktivnosti usklađivanja, može se tražiti čuvanje dokaza štete, čak i posle završetka inspekcije ukoliko je potrebno izvršiti detaljnije tehničke analize kako bi se utvrdio uzrok štete.

Štavište, u slučaju prekida rada u smislu Odeljka 2, Ugovarač osiguranja ili Osiguranik dužan je

takođe da:

- na zahtjev Kompanije, obezbijedi detaljan izveštaj o gubicima nastalim usljed prekida rada;
- omogućiti da Kompanija i njeni stručnjaci steknu uvid u njihove zapise, knjige, račune, fakture i sva druga dokumenta koja mogu biti od koristi za kvantifikovanje štete, kao i da dostavi o svom trošku sva ova dokumenta, dokaze, informacije, obrazloženja i sve druge elemente koji mogu biti opravdano zahtijevani od strane Kompanije i stručnjaka za svrhe analize i inspekcije

14	PROCEDURE ZA PROCJENU GUBITKA I ŠTETE
----	---------------------------------------

Iznos gubitka i/ili štete ugovara se direktno između Ugovornih strana ili, na zahtjev jedne od ugovornih strana, između Procjenitelja Štete od kojih jednog angažuje Kompanija, a drugog angažuje Ugovarač osiguranja, na odgovarajući način.

Dva Procjenitelja Štete imenuju trećeg procjenitelja u slučaju neslaganja među njima, kao i prije toga na zahtjev bilo koje strane. Treći Procjenitelj Štete interveniše samo u slučaju neslaganja, a odluku o spornom pitanju donosi većina.

Ukoliko bilo koja od Ugovornih strana ne angažuje sopstvenog Procjenitelja Štete ili ako se Procjenitelji Štete ne saglase sa imenovanjem trećeg Procjenitelja Štete, biće podniet zahtjev nadležnom sudu, prema nadležnosti mjesta gde se gubitak dogodio, samo na zahtjev neke od Ugovornih strana.

Svaki Procjenitelj Štete ima pravo na asistenciju i pomoć drugih lica koja mogu učestvovati u radnjama vezanim za procjenu štete, ali bez prava glasa.

15	ANGAŽOVANJE PROCJENITELJA ŠTETE
----	---------------------------------

Procjenitelji štete sprovode sljedeće aktivnosti:

- istražuju okolnosti, prirodu, uzrok i način na koji je šteta nastala;
- provjeravaju tačnost opisa i izjava koje su sadržane u dokumentima polise i izvještava da li su u vrijeme nastanka štete postojale okolnosti koje su mogle dovesti do povećanja rizika, a koje nisu prijavljene, bez obzira da li je to navedeno u članu "Izjave u vezi sa okolnostima rizika – Promjene rizika – Dobra namjera", a takođe provjerava i da li je Osiguranik ili Ugovarač osiguranja ispunio obaveze u skladu sa članom "Obaveze Ugovarača osiguranja/Osiguranika – Obavješćavanje o šteti";
- provjeravaju postojanje, kvalitet, kvantitet i vrijednost osigurane imovine;
- sprovode procjenu i isplatu štete, uključujući troškove spasavanja, u skladu sa svim uslovima ovog osiguranja.

Rezultati aktivnosti koje sprovode Procjenitelji Štete u okviru procjene štete, do kojih se došlo bilo sporazumno ili većinski u slučaju zajedničke procjene štete, moraju biti objedinjeni u okviru odgovarajućeg izvještaja (sa detaljnim procjenama u prilogu) koji se izdaje u dva primjerka, po jedan za svaku ugovornu stranu.

Rezultati procjene navedene u okviru tačaka c) i d) biće obavezujući za Ugovorne strane koje se u tom smislu odriču prava na žalbu osim u slučaju namjernog propusta, greške, nasilja ili kršenja odredaba polise, određujući u svakom slučaju radnje ili izuzetke vezane za naknadu gubitka.

Zajednička procjena štete važiće, čak i ako jedan od Procjenitelja Štete odbije da je potpiše; a pomenuto odbijanje biće potvrđeno od strane drugih Procjenitelja Štete u konačnom izvještaju o procjeni štete.

Procjenitelji Štete će obavljati proces procjene maksimalno efikasno, bez obaveze striktnog poštovanja svih formalnosti, ukoliko bi takvo poštovanje formalnosti uticalo na krajnji rezultat i efikasnost procjene štete.

Na zahtjev Osiguranika, sve odredbe ovog Odjeljka u vezi sa naknadom primjenjuju se na svaku grupu osigurane imovine posmatrane pojedinačno kao da je posebna polisa realizovana za svaku grupu osigurane imovine.

Za pomenute svrhe, Procjenitelji Štete imenovani za isplatu štete sačinjavaju za svaki predmet sporazumni dokument o isplati štete ili izvještaj o procjeni štete.

Uplate izvršene na definisan način smatraće se uplatama na račun i u tom smislu podležu usklađivanjima konačnog iznosa za isplatu od strane Kompanije u cilju naknade štete

16	NAKNADE PROCJENITELJA ŠTETE, KONSULTANATA, I/ILI REVIZORSKIH FIRMI I/ILI STRUČNJAKA
----	---

Kompanija nadoknađuje, u slučaju nadoknadive štete pod uslovima iz polise, troškove i/ili naknade koje se odnose na Procjenitelje Štete, Inženjere, Arhitekte, Konsultante, Revizorske firme i/ili Stručnjake uopšteno, koje je odabrao ili imenovao Ugovarač osiguranja ili Osiguranik, takođe u skladu sa Odredbama koje regulišu osiguranje uopšteno, kao i dio troškova i naknada koje plaća Ugovarač osiguranja ili Osiguranik kao rezultat imenovanje trećeg Procjenitelja Štete ili Revizorske

firme

17	IMENOVANI PROCJENITELJI ŠTETE
----	-------------------------------

Dogovoreno je da se za slučaj štete, imenuje sljedeći Procjenitelj Štete:

18	PLAĆANJE NAKNADE UNAPRIJED
----	----------------------------

Osiguranik ima pravo, prije cjelokupnog izmirenja štete, na isplatu 50% minimalnog iznosa koji nadoknađuje Kompanija, odredivom prema vjerovatnom iznosu nadoknadive štete, pod uslovom, međutim, da Kompanija nije iznijela i dostavila u pisanoj formi Osiguraniku prigovore na nadoknadu štete, i da je procijenjeno da pomenuta naknada nije manja od EUR 250,000.00 (dvije stotine i pedeset hiljada) za sekciju 1 i EUR 100,000.00 (sto hiljada) za sekciju 2. Kompanija je dužna da ispuni obavezu iz prethodnog stava u roku od 90 (devedeset) dana od datuma zahtjeva. Plaćanje unaprijed neće preći iznos od EUR 15,000,000 nezavisno od iznosa naknade.

U slučaju oštećenja na Imovini osiguranoj uz uslov "Vredno kao novo", gorenavedeni obračun se vrši kao da takav uslov ne postoji, osim ako Ugovarač osiguranja/Osiguranik ne izjavi u pisanoj formi da se obavezuje da će započeti rekonstrukciju, popravku ili zamjenske radove. U slučaju rekonstrukcije, popravke ili zamjene uništene, oštećene ili izgubljene imovine pored gorenavedenog plaćanja unaprijed, Kompanija plaća dodatnu naknadu na osnovu napredovanja rekonstrukcije, popravke ili zamjene; konkretnije, plaćanje se vrši u roku od 30 (trideset) dana od datuma izdavanja odgovarajućih faktura koje dokazuju da se pomenuti radovi vrše.

19	PODOSIGURANJE
----	---------------

Osiguravač prihvata da osigura sumu navedenu u svakom odjeljku bez primjene stava 1. člana 1033. Zakona o obligacionim odnosima. Odnosno osiguravač prihvata da načelo podosiguranja (pravilo proporcije) neće biti primjenjivano prilikom obračuna štete po ovoj polisi.

20	PLAĆANJE NAKNADE
----	------------------

Po izvršenoj provjeri postojanja pokrića, procjene štete i prijema neophodne dokumentacije, Kompanija dostavlja Ugovaraču osiguranja/Osiguraniku ponudu za isplatu štete u roku od 30 (trideset) dana od datuma prijema pomenute dokumentacije i vrši uplatu pomenutog iznosa u roku od 30 (trideset) dana od datuma prihvata gorepomenute ponude pod uslovom da nije bilo nikakvih primjedbi.

Sve primjedbe, uzdržavanja, odbijanja ili ponude za djelimično isplatu štete u smislu iznosa potraživane naknade, Kompanija će dostaviti Osiguraniku uz detaljno objašnjene u pisanoj formi u roku od 30 (trideset) dana kako je navedeno u prvom pasusu ovog člana, a koje, u svakom slučaju, moraju sadržati obračun i iznos očekivane naknade.

U slučaju pokretanja krivičnog postupka u vezi sa uzrocima štete, to neće uticati *per se* na pravo na naknadu koje ima Osiguranik, ukoliko iz postupka jasno proističe da Osiguranik nije predmet istrage.

Ovo takođe važi u slučaju pokretanja postupka protiv nepoznatog lica, ako se jasno ispostavi, na osnovu rekonstrukcije uzroka štete, da Osiguranik nije bio uključen u nastanak štetnog događaja. U svakom slučaju, Kompanija se obavezuje da isplati štetu, a na osnovu obezbjeđenja eventualnog povrata iznosa plaćene štete bankarskom garancijom Kreditne institucije ili garancijom druge osiguravajuće kompanije dostavljenom od strane Osiguranika, i to u iznosu jednakom iznosu naknade iz osiguranja. Pored toga, u slučaju povraćaja akumulirana zakonska kamata mora biti dodata iznosu za vraćanje ukoliko se na osnovu zaključnog izvještaja istrage ili konačne presude krivičnog suda ispostavi da je osnova za pokriće bila nevažeća.

Ukoliko Kompanija ispuni svoje obaveze, a na kraju istrage se ipak ispostavi da je Osiguranik uključen u nastanak štetnog događaja, Osiguranik se obavezuje da će vratiti iznos primljen kao naknadu uvećan za iznos pripadajuće zakonske zatezne kamate.

21	POTVRDE KOJE IZDAJU NADLEŽNI ORGANI
----	-------------------------------------

Ukoliko su potvrde ili druga dokumenta neophodne za naknadu štete takva da ih izdaje sud i/ili nadležni organi, osiguravači su saglasni da posle najmanje 90 dana od datuma događaja nadoknade štetu, čak i ako ugovarač nije u mogućnosti da dostavi gorepomenute potvrde pod uslovom da se ugovarač obaveže da će dostaviti potrebnu dokumentaciju čim ona postane dostupna u sudu i/ili drugom nadležnom organu.

22	ODRICANJE OD PRAVA REGRESA
----	----------------------------

Osiguravač se odriče, osim u slučaju zle namjere pričinjene od strane Ugovarača, Osiguranika ili njihovih administratora – svakog regresnog zahtjeva na koji može imati pravo, prema licima za koje je Osiguranik odgovoran u skladu sa zakonom, matičnim kompanijama, ćerkama kompanijama, povezanim firmama i/ili filijalama, konsultantima, posjetiocima.

Osiguravač se takođe odriče, osim u slučaju zle namjere ili grubog nemara, svakog regresnog prava na koje bi mogao imati pravo od kompanija koje imaju poslovne odnose sa Osiguranikom i u pogledu kojih je i sam Osiguranik ugovorio takvo odricanje prije štetnog događaja

Kompanija zadržava pravo da zatraži dokumenta koja dokazuju gorenavedeno.
Gorenavedeno važi pod uslovom da Osiguranik sam ne preduzme korake protiv odgovorne strane za naknadu iste štete

23	POVRAĆAJ PRAVA REGRESA
----	------------------------

U skladu sa uslovom navedenim u prethodnom članu Kompanija će isplatiti Osiguraniku iznos povraćaja odštete od lica odgovornog za štetu, umanjen za iznos troškova nastalih tokom postupka povraćaja, a obrnuto proporcionalno odnosu iznosa do tada isplaćene naknade i iznosa ukupno nastale štete

24	IZVOD IZ EVIDENCIJE ZA OSIGURANIKA
----	------------------------------------

Kompanija se obavezuje da dostavi Ugovaraču osiguranja, na datume dospjeća 30. juna i 31. decembra svake godine, pregled šteta na sljedeći način:

- lista prijavljenih šteta;
- Rezervisane štete, sa naznačenim iznosom rezerve koji se zadržava, čak i u slučaju poravnjanja ili otkazivanja "bez daljih aktivnosti" pomenute štete;
- Isplaćene štete, sa naznačenim isplaćenim iznosom;
- Odbijene štete, sa detaljnim pisanim obrazloženjem.

Svaka šteta se evidentira zajedno sa datumom kada je šteta otvorena u Kompaniji, datumom nastanka prijavljene štete, naznakom oštećene osigurane Imovine i lokacije štete, vrstom štete i datumom zatvaranja štete zbog isplate ili nekog drugog razloga.

Praćenje će biti obezbeđeno progresivno, odnosno kontinuirano i ažurno od datuma kada je pokriće aktivirano sve do kompletiranja svih procedura, bez izuzetka.

Gorenavedena dokumentacija mora biti dostavljena Ugovaraču osiguranja putem sredstva komunikacije koje je kompatibilno i korišćeno od strane pomenutog Ugovarača osiguranja.

Prethodno opisane obaveze ne sprečavaju Ugovarača osiguranja da zahtijeva i dobije na gorenavedeni način ažurne podatke bilo kog drugog datuma pored onih gore navedenih

25	PRETHODNE ŠTETE
----	-----------------

Osiguranik i Ugovarač osiguranja su oslobođeni obaveze da prijave štete koje su nastale na osiguranoj imovini i/ili uopšteno aktivnosti Osiguranika i Ugovarača osiguranja prije stupanja na snagu ove polise.

26	OSIGURANJE KOD VIŠE OSIGURAVAČA
----	---------------------------------

Ukoliko postoji više od jednog osiguranja u vezi sa istom imovinom i u vezi sa istim rizikom, Osiguranik je oslobođen obaveze da prijavljuje Kompaniji druge polise koje pokrivaju štetu. U slučaju štete, međutim, Osiguranik je dužan da obavijesti sve Osiguravače i da zatraži pripadajuću naknadu štete od svakog od njih u skladu sa pojedinačnim polisama koje se odvojeno razmatraju.

Ukoliko iznos takvih naknada (iz obračuna se isključuje pripadajuća naknada od nesolventnog Ugovarača) premaši iznos štete, Kompanija ima obavezu da plati samo srazmjerni dio naknade izračunat prema sopstvenoj polisi, ali bez ikakve zajedničke odgovornosti za obaveze drugih Osiguravača

27	MAKSIMALNO OGRANIČENJE NAKNADE
	Osim za troškove plaćene u vezi sa spašavanjem osigurane stvari ili osim ako je drugačije dogovoreno, Kompanija ni u kom slučaju neće biti obavezna da plati iznos veći od osiguranog iznosa
28	ODBITNE FRANŠIZE
	U slučaju štete koja je pogodila osiguranika u nekoliko pododjeljaka Odeljka 1 polise, samo jedna apsolutna odbitna franšiza se primjenjuje za svrhe obračuna naknade, i to najviši iznos na osnovu obračuna na svakom pojedinačnom pododjeljku. Takođe u slučaju svakog limita naknade dogovorenog za odeljke 1 i 2 polise, odbitne apsolutne franšize se primjenjuju na iznos šteta, nezavisno od gorepomenutog limita koji predstavlja maksimalnu izloženost prema Osiguraniku
29	KORIŠĆENJE PRAVA KOJA PROISTIČU IZ POLISE
	Aktivnosti, prava i naknade koje proističu iz ove Polise mogu sprovoditi, odnosno koristiti samo Ugovarač osiguranja i Kompanija. Ugovarač osiguranja je posebno u obavezi da izvrši sve radnje neophodne za obavljanje procjene i isplate štete. Procjena i isplate štete nastale na ovaj način takođe će biti obavezujući za Osiguranika, bez prava bilo kakve žalbe na istu. Međutim, naknada dogovorena u smislu polise neće biti isplaćena osim u ime ili uz saglasnost vlasnika osiguranog interesa
30	INSPEKCIJA OSIGURANE IMOVINE
	Kompanija ima pravo da u svakom trenutku izvrši inspekciju osigurane imovine, a Ugovarač osiguranja/Osiguranik je dužan da obezbijedi sve potrebne podatke i informacije
31	TUMAČENJE POLISE
	U slučaju nejasnog tumačenja ili značenja klauzula, Ugovorne strane su saglasne da će biti pruženo najšire moguće tumačenje koje je najpovoljnije za Ugovarača osiguranja/Osiguranika prema svim uslovima navedenim u Polisi
32	POREZ
	Poreze po osnovu osiguranja plaća Ugovarač osiguranja.
33	NADLEŽNOST
	U slučaju spora u vezi sa primjenom i korišćenjem ove Polise, biće nadležan Privredni sud Crne Gore.
34	PRIMJENA ZAKONA
	Na sva pitanja koja nisu predviđena ovim dokumentom primjenjivaće se odredbe relevantnih zakona.
35	OBRADA PODATAKA
	U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, Ugovorne strane su saglasne da će lični podaci sadržani u ovoj Polisi ili koji proističu iz nje biti korišćeni samo za svrhe strogo vezane za realizaciju ugovornih obaveza

ODELJAK I – OSIGURANJE IMOVINSKE ŠTETE

Sekcija 1: Proizvodnja

Osiguranje od svih rizika

	Novozamenska vrijednost u EUR
Ukupna vrijednost	625.239.908,80
1. TE Pljevlja	255.965.814,23
Transformatori, transformatorska polja	7.907.992,53
Zgrade	52.343.079,35
Tuneli, cjevovodi, mostovi	8.280.407,95
Oprema – generatori, pomoćna oprema	11.957.627,66
Oprema – mašinska hala	161.541.745,28
Oprema - mjerenje, regulacija	5.855.465,46
Zalihe	8.079.496,00
2. HE Piva	123.305.583,58
Transformatori, transformatorska polja	3.972.144,80
Zgrade	35.018.896,53
Tuneli, cjevovodi, mostovi	15.608.110,39
Oprema - generatori, turbine, transformatori i slično	67.795.376,86
Zalihe	911.055,00
3. HE Perucica	228.098.434,06
Transformatori, transformatorska polja	9.287.121,95
Zgrade	17.708.057,72
Zgrade na akumulacijama	33.641.174,36
Tuneli, cjevovodi, mostovi	72.615.405,03
Oprema - generatori, turbine, transformatori i slično	92.942.421,00
Zalihe	1.904.254,00
4. Zgrade opšte namjene (sjedišta, odmarališta)	17.870.076,93
Zgrade	17.870.076,93

Osiguranje loma mašina:

	Novozamenska vrednost u EUR
Ukupna vrijednost	361.259.895,54
1. TE Pljevlja	187.262.830,93
Transformatori, transformatorska polja	7.907.992,53
Oprema – generatori, pomoćna oprema	11.957.627,66
Oprema – mašinska hala (kotlovi, turbine isl)	161.541.745,28
Oprema - mjerenje, regulacija	5.855.465,46
2. HE Piva	71.767.521,66
Transformatori, transformatorska polja	3.972.144,80
Oprema - generatori, turbine, transformatori i slično	67.795.376,86
3. HE Perucica	105.265.323,95
Transformatori, transformatorska polja	9.287.121,95
Oprema na cjevovodima i tunelima	3.035.781,00
Oprema - generatori, turbine, transformatori i slično	92.942.421,00

Sekcija 2: Distribucija**Osiguranje od svih rizika**

	Novozamenska vrednost u EUR
Ukupna vrijednost	120.465.660,03
Zgrade	28.343.282,88
Transformatori 110kV	7.497.956,40
Transformatori 35kV	61.578.731,18
Transformatori 35kV (dodatna oprema)	2.596.453,57
Zalihe	20.449.236,00

Osiguranje loma mašina:

	Novozamenska vrednost u EUR
Ukupna vrijednost	53.833.959,64
Transformatori 110kV	6.954.376,22
Transformatori 35kV	44.283.129,85
Transformatori 35kV (dodatna oprema)	2.596.453,57

OSIGURANJE
SA IZJAVOM O VRIJEDNOSTI (UGOVOROM) I ODGOVARAJUĆOM PROCJENOM
ODJELJAK I – OSIGURANJE IMOVINSKE ŠTETE

- 02** Ugovarač osiguranja izjavljuje da suma osiguranja navedena u sekciji 1 i 2 u okviru odjeljka 1 sadrži vrijednost cjelokupne osigurane Imovine navedene pod datim tačkama; ovo odgovara procjeni sprovedenoj na osnovu kriterijuma navedenih u članu “Obračun Štete – na bazi Novozamjenske vrijednosti za Zgrade i Mašine” u okviru Posebnih Uslova, čiji primjerak Ugovarač osiguranja ili Osiguranik dostavljaju Kompaniji na zahtjev pod uslovom čuvanja povjerljivosti informacija.

Ugovarač osiguranja i Kompanija konstatuju da sume osiguranja navedene u tenderskoj dokumentaciji kao i u samom nacrtu polise u sekciji 1 i 2 u okviru odjeljka 1 mogu odstupati od stvarnih suma osiguranja na dan početka osiguranja, i to kao posljedica razlike između datuma kada je tenderska dokumentacija pripremana i datuma početka polise.

Izrađene početne i naknadne procjene, kao i detaljna lista osigurane Imovine moraju jasno prikazati ukupnu vrijednost koja će biti osigurana za svaki predmet naveden u Polisi.

- 02** Samo u smislu gorenavedenih tačaka, i pod uslovom da se svi uslovi poštuju, pravilo proporcije (podosiguranja) sadržano u Članu “Djelimično osiguranje – Podosiguranje”, odnosno u odredbama koje se primjenjuju u slučaju štete, neće važiti, nezavisno od vrijednosti osigurane Imovine u vrijeme nastanka štete. Međutim ukoliko odgovarajuća procjena nije sprovedena, pravilo proporcije (podosiguranja) će važiti i biće primjenjeno.

- 03** Ugovarač osiguranja ili Osiguranik je dužan da dostavi Kompaniji izvještaj kojim se ažurira ili potvrđuje izjava o vrijednosti odnosno procjena sačinjena od strane ovlaštenog procjenjivača. Takav izvještaj se dostavlja na početku perioda osiguranja i na kraju perioda osiguranja i sadrži sume osiguranja na dan početka polise i takođe sume osiguranja na dan isteka polise. Osiguranik je dužan pomenute izvještaje dostaviti u roku od 60 dana od datuma početka odnosno isteka osiguranja.

- 04** Što se tiče izmjena koje rezultiraju promjenom sume osiguranja za Osiguranu Imovinu u sekciji 1 i 2 u okviru odjeljka 1, a koje se dogode tokom perioda osiguranja kao i u tokom perioda pripreme tenderske dokumentacije i samog tendera a do datuma početka osiguranja, Ugovorne strane su saglasne da automatski smatraju osiguranim sljedeće uvećane sume:

- a) One koje su posljedica ponovne procjene prethodno postojeće Osigurane Imovine, koja je predmet izvještaja o proceni, zbog fluktuacija na tržištu ili izmjene deviznih kurseva;
- b) One koje su posljedica dodatka nove Osigurane Imovine koja treba da bude dodjeljena pomenutim tačkama u okviru sekcija;
- c) One koje su posljedica dodatka nove Osigurane Imovine gde novi Osiguranik ima osigurani interes;

pod uslovom da takva povećanja ne pređu ukupno 30% navedene sume osiguranja u Polisi na osnovu poslednjeg ažuriranog izvještaja ili u njegovom nedostatku na osnovu početnog izvještaja.

Ukoliko, međutim, za jedan ili više predmeta Osigurane Imovine, svaki posmatran pojedinačno, okolnosti navedene pod tačkama a), b) i c) zajedno rezultiraju povećanjem koje prelazi 30%, isti predmeti u slučaju štete podležu pravilu proporcije (Član “Djelimično osiguranje – Podosiguranje” odredaba koje se primenjuju na štetni događaj) srazmjerno udjelu, određenom na osnovu stručne procene, u kome prelaze gorepomenuti procenat.

Iz tog razloga, a za svrhu maksimalnog limita naknade (Član “Maksimalno ograničenja naknade” Odredbi koje propisuju Osiguranje uopšteno), ova isplata neće u bilo kom slučaju preći sumu navedenu u okviru tačke Polise uvećanu za 30%.

- 05** Po isteku svakog perioda osiguranja, Kompanija izdaje odgovarajuće anekse za ažurirane vrijednosti na osnovu izvještaja koji dostavlja Ugovarač osiguranja ili Osiguranik kao u tački 3, a koji sadrže cjelokupnu novododatu osiguranu Imovinu.

Ako rezultati procjene dovedu, u smislu Osigurane Imovine pod sekcijama 1 i 2, do ukupnog povećanja koje prelazi 30% u odnosu na posljednju vrijednost navedenu u polisi i iz tog razloga se zahtjeva izmjena limita naknade ako je neophodna, Ugovorne strane mogu dogovoriti izmjenu primjenjene premijske stope.

- 06** Uz ažuriran aneks naveden pod tačkom 5, konačan obračun premije za period osiguranja koji je protekao vrši se u vezi sa povećanjima pomenutim pod tačkom 4, a po osnovu koje će Ugovarač osiguranja biti obavezan da plati, po svakom pojedinačnom predmetu, 50% godišnje premije vezane za isti; u slučaju smanjenja vrijednosti osiguranja, Kompanija će biti dužna da uplati Ugovaraču osiguranja, po svakom pojedinačnom predmetu, 50% godišnje premije po osnovu smanjene vrednosti.

Pomenuti procenat smatraće se umanjenim u smislu ovog ugovora na 25% za nove poslovne jedinice cjeline/elektrane, u skladu sa Članom "Novi Osiguranici – Razlika u uslovima i ograničenjima" Odredbi koje regulišu osiguranje, ako su već osigurane u vrijeme osnivanja i/ili akvizicije od strane Osiguranika.

Ukoliko ažurirane vrijednosti na osnovu izvještaja koji dostavlja Osiguranik kao u tački 3 rezultiraju uvećanjem ili smanjenjem sume osiguranja koje je manje od 5% u odnosu na poslednju vrijednost navedenu u polisi, neće biti dodatnog obračuna premije (doplate ili povraćaja premije).

- 07** Ugovor prestaje da važi ako Ugovarač osiguranja ili Osiguranik ne ispuní obavezu da dostavi ažurirani izvještaj u rokovima dogovorenim pod tačkom 3.

- 08** Dospjele premije u skladu sa uslovima ovog Ugovora izmiruju se u roku od 90 (devedest) dana od datuma kada je Ugovarač osiguranja primio odgovarajući dokument propisno izdat od strane Kompanije; u slučaju da plaćanje ne bude izvršeno u okviru predviđenog perioda, ovaj Ugovor se privremeno stavlja van snage i ponovo postaje punovažan od 24.00h na dan plaćanja.

Ugovorne strane su saglasne da će se datumom plaćanja smatrati datum kada je odgovarajuća služba ugovarača osiguranja izdala nalog za plaćanje, bez obzira na datum realizacije transakcije, a pod uslovom da su detalji dokumenta (naloga) saopšteni pisanim putem ugovaraču osiguranja ili trećem licu koje je ovlašćeno za upravljanje polisom u formi preporučenog pisma ili teleksa ili faksa ili imejla.

- 09** Osim ako posebno nije dogovoreno u vezi sa pravilom proporcije (podosiguranja), ovaj ugovor neće rezultirati drugim daljim izmjenama u smislu Odredbi Osiguranja.

NADOKNADIVI RIZICI

Kompanija nadoknađuje sljedeće:

1	SVE MATERIJALNE ŠTETE I GUBITKE
---	---------------------------------

na Osiguranoj Imovini, a posebno

a	DIREKTNE ŠTETE I GUBITKE
---	--------------------------

nastale kao direktan rezultat bilo kog događaja izazvanog bilo kojim razlogom, uključujući i grubi nemar od strane Osiguranika, zakonskih predstavnika, ili partnera sa neograničenom odgovornošću, osim u slučajevima navedenim u "isključenjima" i ograničenja i odbitnih franšiza.

Kompanija će dodatno biti dužna da nadoknadi:

2	ŠTETU
---	-------

nastalu na Osiguranoj Imovini po nalogu Nadležnih organa, ili izazvanu od strane Osiguranika ili trećih lica u cilju zaustavljanja ili umanjivanja ili sprečavanja posljedica nastanka nadoknadive štete, čak i ako taj cilj nije ostvaren

3	TROŠKOVE
---	----------

neophodne za uništavanje, rasklapanje, uklanjanje i prevoz ostataka i otpada nastalih usljed štetnog događaja do najbliže i najdostupnije ovlaštene deponije koja ima dozvolu za rad sa takvim otpadom, ili za odlaganje toksičnog, štetnog i/ili radioaktivnog otpada; a u pogledu osigurane imovine koja nije oštećena, troškove nastale prilikom prenošenja, pražnjenja i eventualne dekontaminacije, privremenog uklanjanja i sličnih radnji, kao i za vraćanje predmeta u radno stanje i ponovnog testiranja.

Uključuju se takođe i troškovi iskopavanja, poravnanja, podupiranja, zidanja, malterisanja, ugradnje podova i slično koje Osiguranik mora da sprovede u slučaju nadoknadive štete pod uslovima navedenim u Polisi.

Uključuju se takođe i troškovi nastali prilikom uklanjanja i čišćenja zemlje, vode ili bilo kojih materijala i imovine, koja nije pokrivena osiguranjem u skladu sa polisom, sprovedeni po nalogu Nadležnih organa zbog zaštite zdravlja i bezbjednosti do iznosa ograničenja predviđenog za tu svrhu u odgovarajućem pregledu naknada.

Navedeno je i dogovoreno da limit obeštećenja po ovom pokriću iznosi najviše EUR 15,000,000 za svaku pojedinačnu štetu.

4	TROŠKOVI PRONALAZENJA MJESTA GREŠKE I POPRAVKE
---	--

U slučaju iznenadnog oštećenja ili pucanja vodovodnih ili kanalizacionih sistema, tehničkih instalacija, postrojenja za gašenje požara, za prikupljanje i distribuciju gasa, goriva, vode i tečnosti uopšteno, kao i postrojenja i provodnika struje i telekomunikacionih mreža, pokrivaju se troškovi za lociranje i popravku ili zamjenu cijevi, odgovarajućih provodnika i/ili kablova smještenih u zidovima, podovima i/ili pod zemljom na kojima se dogodi iznenadno oštećenje i/ili pucanje,

uključujući i troškove neophodne za rušenje i popravku dijelova zgrada i podova, uključujući površine puteva, čak i ako su radovi izvršeni samo u cilju lociranja oštećenja ili pucanja.

Navedeno je i dogovoreno da limit obeštećenja po ovom pokriću iznosi najviše 10% od iznosa štete ali maksimalno EUR 10,000,000.

5	NAKNADE ZA PLANIRANJE I REKONSTRUKCIJU
---	--

i takođe svaki dodatni trošak i/ili naknada i/ili rashod koji se naplaćuje Osiguraniku i/ili koji on mora da plati bilo kojoj Javnoj ustanovi i/ili Nadležnom organu u slučaju rekonstrukcije i/ili popravke i/ili zamjene Osigurane Imovine, a kao posljedica nadoknadive štete na osnovu zakonskih odredbi i/ili naloga na snazi u vrijeme rekonstrukcije i/ili zamjene pomenute Imovine.

Navedeno je i dogovoreno da limit obeštećenja po ovom pokriću iznosi najviše 20% od iznosa štete ali maksimalno EUR 10,000,000

6	OŠTEĆENJE NA OSIGURANOJ IMOVINI NA HLAĐENJU
---	---

i/ili pod kontrolisanom temperaturom kao posljedica:

1. neuspješnog ili prevelikog hlađenja;
2. curenja sredstva za hlađenje;

a usljed:

- a) događaja pokrivenog Polisom,
- b) iznenadnog oštećenja ili kvara na pogonu za hlađenje ili odgovarajućih uređaja za kontrolu i bezbjednost, kao i oštećenja ili kvara u procesu snabdijevanja vodom ili električnom energijom.

Pokriće se aktivira ako neuspješno ili preveliko hlađenje traje neprekidno tokom perioda od najmanje 6 sati

7	TROŠKOVI ODVODNJAVANJA ZEMLJIŠTA
---	----------------------------------

uključujući troškove uklanjanja prekomjernog tereta, raščišćavanja i prevoza do najbliže ovlašćene deponije sa dozvolom za upravljanje otpadom, a što je posljedica nadoknadivog štetnog događaja kod Osiguranika

8	OSIGURANJE ZA VOZILA KOMPANIJE U MIROVANJU
---	--

Za vozila u vlasništvu Grupe – za koja ne postoji pokriće po drugim polisama – na parking prostoru, pod natkrivenom površinom i/ili na parking prostorima u vlasništvu EPCG A.D. i/ili trećih lica, koja su ograđena i zaključana.

Treba istaći da je Ugovarač izuzet od obaveze dostavljanja početne liste vozila, kao i izmjena u smislu dolazećih i odlazećih vozila tokom godine i, u slučaju odštetnog zahteva, u slučaju bilo kog neslaganja, Kompanija će konsultovati knjige o registraciji vozila Osiguranika

Osigurane mašine i postrojenja podrazumijevaju:

- Sve mašine i postrojenja navedena u Pregledu;
- Mašine su osigurane kad su spremne za komercijalne aktivnosti; u slučaju novih instaliranih postrojenja posle uspješnog okončanja aktivnosti oko preuzimanja i završenog perioda testiranja; Osiguravajuće pokriće se primenjuje nezavisno od toga li se Osigurana Imovina u datom trenutku koristi ili ne, ili je razmontirana radi potreba čišćenja, servisa ili premještanja u druge prostorije ili je u procesu naknadnog ponovnog postavljanja; Pokriće za Osiguranu Imovinu važi sve dok se ona nalazi u prostorijama navedenim u Pregledu.

Neosigurani predmeti su:

- Potrošni djelovi svih vrsta uključujući i bušilice, drobilice, kalupe za izlivanje, noževe, cirkularne testere, točila, prese;
- Pokretna trake, sita i creva, gumene, tekstilne i plastične podloge i trake, četke i gume; konopce, lance i kaiševе, djelove napravljene od stakle, porcelana ili keramike;
- Blokove temelja, obloge od cigle u pećima, rene i kontejnere, rešetke za loženje, vrh brenera;
- Goriva, punjenja za filtere, sredstva za hlađenje, proizvode za čišćenje, lubrikante, uljana punjenja;
- Katalizatore, hemijska sredstva, kontaktne agense;

Iznos franšize snosi Osiguranik. (Ukoliko je nekoliko predmeta osiguranja pogođeno istim štetnim događajem, primjenjuje se samo najveća franšiza).

Osigurane opasnosti:

Kompanija nadoknađuje iznenadnu i nepredviđenu fizičku štetu ili gubitak, za koji je neophodna popravka ili zamjena, a koje su posljedica:

- Slučajne nezgode pri radu poput kvarova, rasklimanih delova, nefunkcionisanja ili neispravnosti zaštitnih uređaja, upadanje stranih tijela;
- Cijepanja zbog centrifugalne sile;
- Nedostatka vode u parnim bojlerima ili posudama pod pritiskom;
- Prejakog pritiska, osim u slučaju kada je izazvan okolnostima navedenim u isključenjima ili implozijom;
- Kratkog spoja, prekomerne voltaže ili previsokog napona struje, osim u slučaju kada su izazvani okolnostima navedenim u isključenjima
- Greške ili nepravilnosti u dizajnu, materijalu ili proizvodnji ili greške prilikom montaže;
- Pogrešnog rukovanja, nedostatka vještine, nemara ili namernog lošeg postupanja zaposlenih;
- Oluje;
- Bilo kog drugog iznenadnog i neočekivanog događaja koji nije eksplicitno isključen ovim uslovima osiguranja.

Isključene opasnosti:

Kompanija nije dužna da nadoknadi štete, niti gubitke koje su posljedica:

- Korozije, erozije, kvarenja ili trošenja bilo kog dijela mašina izazvanog uobičajenom upotrebom tokom procesa rada ili izazvanog bilo kojim drugim trajnim hemijskim ili atmosferskim uticajem, pretjeranom količinom korozije, blata, naslaga u bojleru ili drugih naslaga;
- Kvara izazvanog testiranjem, namjernim pretovaranjem ili eksperimentima koji uključuju pretjerano opterećenje;
- Vatre, eksplozije, udara groma, bilo direktnog ili indirektnog, gašenja vatre, naknadnog uništavanja, rasklapanja i čišćenja otpada;

- Zemljotresa, morskog potresa, cunamija, klizanja tla, odrona zemljišta, odrona stijena, poplave, plavljenja, uragana, tajfuna, ciklona, vulkanske erupcije;
- Krađe, provale;

- Štete nastale kao posljedice zlonamjerne radnje, svjesnog nemara Osiguranika ili njegovog rukovodstva;
- Bilo koje greške ili kvara koji su postojali u trenutku započinjanja ovog osiguranja i bili su poznati Osiguraniku ili njegovom rukovodstvu;
- Štete ili gubitka za koje je odgovoran proizvođač ili dobavljač imovine u skladu sa zakonom ili ugovornim obavezama;
- Posljedične štete, gubitka ili obaveze bilo koje prirode;
- Rata, invazije, postupaka stranog neprijatelja, sukoba ili ratnih operacija (bilo da je rat proglašen ili nije), građanskog rata, pobune, revolta, ustanka, revolucije, zavjere, vojnog udara ili preuzimanja vlasti, vojne uprave, nereda i građanskih nemira, štrajka, zaključavanja od strane poslodavca, konfiskovanja, komandovanja, rekvizicije ili uništenja ili oštećenja imovine po nalogu bilo koje vlade de jure ili de facto bilo kog javnog opštinskog ili lokalnog nadležnog organa;
- Štete, uništenje ili oštećenje bilo koje imovine ili bilo koja šteta ili trošak izazvani ili prouzrokovani na taj način i bilo koja posljedična šteta
- bilo koje zakonske obaveze bilo koje prirode, direktno ili indirektno izazvane ili potpomognute ili nastale zbog jonizujućeg zračenja ili radioaktivne kontaminacije bilo kog nuklearnog goriva ili bilo kog nuklearnog otpada od sagorevanja nuklearnog goriva. Za svrhe ovog isključenja samo sagorevanje će podrazumijevati svaki samoodrživi proces nuklearne fisije;
- svaka šteta, uništenje, oštećenje ili zakonska obaveza direktno ili indirektno izazvana ili potpomognuta ili prouzrokovana materijalom za nuklearna oružja.

Suma osiguranja:

- Uslov ovog osiguranja je da suma osiguranja bude jednaka troškovima zamjene osiguranih mašina i postrojenja novim mašinama istih specifikacija i istih kapaciteta uključujući sve troškove transporta tereta na lokaciju, troškove postavljanja i carinske takse i druge naknade;
- Ako na dan nezgode suma osiguranja oštećene mašine iznosi manje od troškova zamjene (kako je definisano u stavu 4.1), Kompanija može isplatiti odštetni zahtjev u proporciji u kojoj se nalazi suma osiguranja za oštećeni predmet prema troškovima zamjene, poštujući pri tome druge odredbe polise koje regulišu ovo pitanje.

Osnov za naknadu štete:

U slučaju kada oštećenje osiguranog predmeta može biti otklonjeno popravkom, Kompanija plaća troškove koji su u tom slučaju bili neophodni za vraćanje oštećene mašine u radno stanje u kom je bila pre štetnog događaja. Ukoliko je vrijednost nekog predmeta ili dijela mašine uvećana popravkom, obaveza Kompanije se umanjuje za iznos takvog uvećanja vrijednosti.

Kompanija takođe nadoknađuje troškove rasklapanja i ponovnog sastavljanja u cilju realizacije popravke, kao i uobičajene troškove transporta tereta, carinske takse i naknade, ukoliko ih ima. Kada se popravke vrše u radionici koja je u vlasništvu Osiguranika, Kompanija plaća troškove materijala i zarada koji su nastali u cilju popravke uz dodatni prihvatljiv procenat za pokriće režijskih troškova. Vrednost svakog sačuvanog ostatka se oduzima od iznosa naknade;

U slučajevima kada je osigurani predmet uništen ili kada su troškovi popravke jednaki ili veći od stvarne vrijednosti osiguranih mašina neposredno pre nastanka oštećenja, isplata se sprovodi na sljedeći način:

Kompanija plaća vrijednost predmeta na dan nastanka štete, uključujući troškove za uobičajen transport tereta, postavljanje i carinske troškove, ukoliko ih ima. Takva vrijednost se računa prema zamjenskoj vrijednosti predmeta. Kompanija će takođe platiti redovne troškove rasklapanja uništenih mašina, ali vrijednost ostatka svakog sačuvanog predmeta se oduzima od iznosa naknade iz osiguranja;

Troškovi izmjena, dodataka, poboljšanja i servisa sprovedenih u toku radova na popravci predmeta nisu pokriveni osiguranjem;

Troškovi svih privremenih popravki biće pokriveni od strane Kompanije ako takve popravke predstavljaju dio konačne popravke i ne uvećavaju ukupne troškove popravke;

Kompanija može po sopstvenom nahođenju popraviti, obnoviti ili zamijeniti bilo koju oštećenu ili izgubljenu imovinu ili platiti u gotovini odgovarajući iznos za isplatu u skladu sa ovim dokumentom;

Obaveze Kompanije za svaki predmet koji se osigurava od loma mašina neće preći, ukupno tokom bilo kog godišnjeg perioda osiguranja, sumu navedenu za takav predmet u Pregledu;

Osim ako je isključivo drugačije navedeno u Polisi, svi dodatni troškovi nastali u vezi sa odštetnim zahtevom koji pokriva Polisa uključujući prekovremeni rad, noćni rad, rad tokom državnog praznika, ekspresni i avionski transport robe neće biti nadoknađeni.

Opšti uslovi:

Osiguranik preuzima sve potrebne korake kako bi očuvao efikasno radno stanje osigurane imovine, kao i da bi obezbjedio da ne dolazi do redovnog ili namjernog rada preko propisanog kapaciteta. Osiguranik je dužan da u potpunosti poštuje proizvođačeve instrukcije za rad, pregled i servis, kao i državne, zakonske, opštinske i druge obavezujuće regulative koje su na snazi u vezi sa radom i održavanjem osiguranog postrojenja i mašina;

Službenici Kompanije imaju pravo da u svakom razumnom trenutku izvrše inspekciju i uvid u svu imovinu navedenu u ovom dokumentu, a Osiguranik je dužan da pruži službenicima Kompanije sve potrebne detalje i informacije za procjenu rizika. Kompanija dostavlja Osiguraniku jedan primjerak izvještaja inspeksijskog službenika koji će obe strane, i Osiguranik i Kompanija, tretirati kao strogo povjerljiv;

U slučaju bilo kakve:

- materijalne promjene inicijalnog rizika,
- izmjena, modifikacija ili dodataka na osiguranom predmetu,
- prestanka primjenjivanja propisanih radnih uslova, u kom slučaju se rizik od štete ili gubitka povećava,
- promjena Osiguranikovog interesa (uključujući prekid poslovanja ili likvidaciju firme ili proglašavanje stečaja), Polisa prestaje da važi, osim ukoliko je njen nastavak dogovoren pristankom potpisanim od strane Kompanije.

U slučaju bilo kog događaja koji može rezultirati odštetnim zahtjevom u skladu sa Polisom, Osiguranik je dužan da:

- odmah obavijesti Kompaniju telefonom ili telegramom, kao i pisanim putem, kao i da pruži sve detalje i dokaze koje Kompanija može zahtijevati u smislu odštetnog zahtjeva;
- preduzme sve korake u svojoj moći da u najvećoj mogućoj mjeri umanjí obim štete ili gubitka;
- sačuva oštećenu imovinu i omogući uvid u istu predstavniku ili procjenitelju Kompanije.

Kompanija nije ni u kom slučaju odgovorna za štetu, gubitak ili obavezu o kojoj nije obavještena u roku od 14 dana od datuma nastanka štetnog događaja ili od datuma saznanja.

Obaveze Kompanije po osnovu ove Polise u pogledu bilo kog imovinskog predmeta koji pretrpi oštećenje, a za koji je obezbijedena naknada, prestaju da važe ukoliko pomenuti predmet i dalje bude korišćen, a prije popravke na zadovoljstvo Kompanije.

Pošto dostavi odštetni zahtjev Kompaniji, Osiguranik može izvršiti popravke ili zamjene nekih manjih oštećenja, ali u svim drugim slučajevima, predstavnik Kompanije mora imati mogućnost da pregleda oštećenje prije nego što se izvrše bilo kakve popravke ili izmjene. Ništa navedeno u ovom dokumentu ne može sprečiti Osiguranika da preduzme korake koji su apsolutno neophodni radi bezbjednosti i nastavka poslovanja.

Osiguranik se ne može odreći svojih obaveza koje terete imovinu čak i u slučaju da je imovina prešla u državinu (posjed) Kompanije.

Osiguranik će za račun Kompanije sprovesti i učestvovati u sprovođenju i dozvoliti da se sprovedu sve radnje i mjere koje mogu biti potrebne ili zahtijevane od strane Kompanije u interesu obezbjeđivanja prava i naknada ili pribavljanja naknade od drugih strana (osim onih osiguranih ovom Polisom) prema kojoj Kompanija ima ili će imati pravo ili pravo potraživanja

posle isplate naknade za popravke bilo kakve štete ili gubitka predviđenih ovom Polisom, bilo da takve radnje i mere budu neophodne, ili potrebne prije, ili posle isplate naknade Osiguraniku od strane Kompanije.

Ako je odštetni zahtjev u bilo kom smislu krivotvoren, ili ako je bilo kakva neistinita izjava izrečena ili korišćena da podrži zahtjev, ili ako su bilo koja prevarna sredstva ili instrumenti korišćeni od strane Osiguranika ili bilo kog drugog lica koja postupa u njegovo ime i za račun kako bi ostvario korist od Polise, ili ako je odštetni zahtjev sačinjen i odbijen i nikakva radnja, tužba ili pozivanje na arbitražu se nije desilo u roku od tri mjeseca posle takvog odbijanja, sva pokrića koje proističu iz ove Polise prestaju da važe.

Ovo osiguranje može biti prekinuto u svakom trenutku na zahtjev Osiguranika uz otkazni rok od 15 dana, u kom slučaju, Kompanija zadržava uobičajen iznos premije za vreme koje je Polisa bila na snazi. Ovo osiguranje može biti takođe prekinuto na zahtjev Kompanije uz davanje otkaznog roka od 30 dana Osiguraniku u kom slučaju će Kompanija biti dužna da isplati srazmjeran dio premije za period koji nije istekao od datuma otkazivanja umanjene za razuman iznos troškova inspekcije koje je Kompanije možda imala.

Ovo osiguranje se ne može koristiti kao dodatno i služi samo da pokrije štetu nastalu u skladu sa ovde navedenim, ako i u onoj mjeri u kojoj ta šteta nije naplativa kod drugog osiguranja.

ISKLUČENJA

- a Kompanija neće imati obavezu na osnovu sljedećih šteta ili gubitaka:

a1	NASTALE U SLUČAJU	<input type="checkbox"/> ratnih aktivnosti, bilo da je rat proglašen ili ne, vojne okupacije ili invazije, građanskog rata, revolucije, pobune, rekvizicije i/ili naloga vlade i/ili nadležnih organa, uključujući lokalne vlasti, bilo <i>de jure</i> ili <i>de facto</i> ; dalje se navodi da se "teroristički čin" u skladu sa definicijom u nastavku neće smatrati "ratnim aktivnostima ili pobunom"; <input type="checkbox"/> eksplozija ili emitovanja toplote ili zračenja, izazvanih transmutacijom atomskog jezgra, i u slučaju zračenja izazvanog vještačkim ubrzanjem atomskih čestica (osim ako se odnosi na događaj koji ima veze sa opremom za istraživanje, analizom, mjerenjem, testiranjem, prenosom, snimanjem ili sličnim predmetima koje čine sastavni dio mašine ili postrojenja)
----	-------------------	---

Osim ako Osiguranik može da dokaže da šteta nije ni na koji način povezana sa pomenutim događajima

a2	IZ RAZLOGA ILI ZBOG	<input type="checkbox"/> Namjerne greške od strane Osiguranika, Pravnih zastupnika ili partnera sa neograničenom odgovornošću; <input type="checkbox"/> Gubitka tržišnog udjela, prekida poslovanja, izmjena u konstrukciji, gubitka rente, naknade ili komercijalnog ili industrijskog prihoda, privremenog prekida rada ili bilo kog oštećenja koje se ne odnosi na fizičko oštećenje osigurane imovine, osim ako je drugačije navedeno u ovoj polisi; <input type="checkbox"/> Trajnim procesom zagađenja vazduha, vode i zemlje; <input type="checkbox"/> Različitih novčanih kazni i prekršaja;
----	---------------------	---

- b OVA POLISA NE UKLJUČUJE ŠTETU ILI GUBITAK

b1	USLJED	<input type="checkbox"/> Nedostataka i/ili gubitaka otkrivenih prilikom popisa imovine; <input type="checkbox"/> Pronevjere, prevare, prisvajanja tuđe svojine ili iznude;
----	--------	---

c1	IZ RAZLOGA ILI ZBOG	<input type="checkbox"/> Korozije, naslaga, isteka ili dotrajalosti bilo kog dijela Osigurane imovine zbog redovne upotrebe ili rada, isključivo na Imovini ili njenom dijelu koji je direktno pogođen osim ako je to izazvano događajima koji nisu na events not drugi način isključeni
----	---------------------	--

		u slučaju da se, kao rezultat svih događaja navedenih u stavu b), druga nadoknativa šteta dogodi u skladu sa ovom Polisom, Kompanija će nadoknaditi samo dio štete koji nije isključen
D	SLJEDEĆE JE ISKLJUČENO IZ OSIGURANJA	<input type="checkbox"/> Vazduhoplovi ili plovila; <input type="checkbox"/> Vrijednost zemljišta; <input type="checkbox"/> Struja, voda, prirodni gas koji se distribuira i/ili koristi za proizvodnju energije; <input type="checkbox"/> Imovina koja se čuva na otvorenom, ne zbog svoje redovne upotrebe i svrhe, već samo u smislu štete ili gubitka nastalih zbog prirodnih opasnosti, osim ako Osiguranik može da dokaže da šteta nije ni koji način povezana sa tim opasnostima

POSEBNI USLOVI – ODJELJAK 1

1	PRENOSIVA ELEKTRONSKA OPREMA
	U pogledu prenosive elektronske opreme, dogovoreno je da pokrće uključuje štetu odnosno gubitak koji su naneti tokom korišćenja i prenosa opreme bilo kojim sredstvom, uključujući i avio transport, kao i ručni prenos bilo gde u svetu.
2	MAŠINE U PROSTORIJAMA TREĆIH LICA
	Dogovoreno je da pokrće uključuje štetu, odnosno gubitak na mašinama koje se nalaze u prostorijama trećih lica.
3	PRVI RIZIK
	U kontekstu "Naknada za planiranje i rekonstrukciju", "Troškove ponovnog uspostavljanja evidencije", "Statičkog rizika" i pokrća "Štete na imovini trećih lica", "Štete ili gubitka izazvanih krađom, provalom ili iznudom" i "Štete i gubitka na vrednostima", pokrće će biti pružena na bazi osiguranja na prvi rizik.
4	OBRAČUN ŠTETE – NA BAZI „NOVOZAMJENSKE VRIJEDNOSTI“ ZA "ZGRADE" I "MAŠINE"

„Novozamjenska vrijednost“ ovdje podrazumijeva:

za ZGRADE	Troškove neophodne za cjelokupnu izgradnju imovine kao da je nova, isključujući jedino vrijednost zemljišta
za MAŠINE	Trošak zamjene pomenute Osigurane Imovine novom imovinom istog ili ekvivalentnog finansijskog okvira (uključujući poreze prema Ministarstvu ako postoje i/ili bilo koje druge naknade, troškove prevoza bez obzira na prevozno sredstvo koje se koristi, dodatne troškove za prekovremeni rad, uključujući noćni rad ili rad na dan državnog praznika, kao i troškove sastavljanja, testiranja i zakupa uopšte

U slučaju štete, obračun će obuhvatiti sljedeće:

- iznos štete i odgovarajuću naknadu kao da pomenuto osiguranje na bazi "Novozamjenske vrijednosti" ne postoji, isključujući vrijednost zemljišta, sa primenom amortizacije utvrđene u vezi sa stanjem, dotrajalošću i drugim uticajima, umanjeno za vrijednost Osigurane Imovine koja se može vratiti u prethodno stanje posle štetnog događaja (umanjeno za troškove nastale tokom vraćanja u prethodno stanje);
- dodatni iznos koji dodavanjem na naknadu definisanu u stavu a) određuje ukupan iznos naknade obračunat na bazi "Novozamjenske vrijednosti".

Isplata dodatnog iznosa vršiće se u fazama kako radovi napreduju u skladu sa progresom rekonstruisanja ili zamjene; rekonstruisanje može da se vrši na istoj ili drugoj lokaciji, a popravka, rekonstruisanje i zamjena mogu se realizovati na način i u skladu sa vrstom i karakteristikama koje najbliže ispunjavaju uslove Osiguranika, pod uslovom da to ne rezultira većim troškom za Kompaniju.

U slučaju nepokretne imovine, vrijednost ponovne izgradnje koja se ne može utvrditi zbog posebnih istorijskih i/ili arhitektonskih karakteristika, iznos naknade će biti obračunat na osnovu nepokretne imovine identičnih funkcionalnih karakteristika

Osiguranje na bazi „Novozamjenske vrijednosti“ ne važi

- za zgrade (ili njihove djelove) ili postrojenja i mašine koje su u vrijeme štete isključene u skladu sa izjavom Ugovarača osiguranja ili Osiguranika

- u slučaju popravke, rekonstrukcije ili zamjene, kada se radnje ne preduzimaju i sprovode u objektivno izvodljivim rokovima ili se uopšte ne preduzimaju

5	OBRAČUN ŠTETE – OSIGURANA VRIJEDNOST POSLE AMORTIZACIJE ZA “ZGRADE” I “MAŠINE
---	--

Za “Zgrade” i “Mašine” koje se ne koriste i za “Zgrade” i “Mašine” za koje je Ugovarač osiguranja dao specifičan zahtjev, iznos nadoknativne štete utvrđuje se procjenom troška (uključujući poreze prema Ministarstvu ako ih ima i/ili bilo koje druge troškove, troškove prevoza nastale na bilo koji način, troškove montaže, testiranja i puštanja u pogon uopšteno) popravke, rekonstrukcije, zamjene na bazi „Novozamjenske vrijednosti“ (bez ikakve sentimentalne ili umjetničke ili naučne vrijednosti), umanjeno po osnovu stanja, pohabanosti i bilo kojih drugih uticaja i umanjen za vrijednost Osigurane Imovine koju je moguće popraviti posle štete (bez troškova tokom popravke).

U slučaju nepokretnosti gdje vrijednost ponovne gradnje ne može da se utvrdi zbog posebnih istorijskih i/ili arhitektonskih karakteristika, iznos naknade će biti obračunat na osnovu nepokretne imovine identičnih funkcionalnih karakteristika

6	OBRAČUN CIJENE RADA
---	----------------------------

Dogovoreno je da će naknada biti isplaćena Osiguraniku koji angažuje sopstvene Zaposlene za popravku ili vraćanje Osigurane imovine u prvobitno stanje, usljed događaja koji je nadoknativ u skladu sa uslovima ove Polise i to prema cijeni satnice bilo tokom normalnog radnog vremena ili prekovremenog rada, obračunate na osnovu ukupnog “industrijskog troška” uključujući i posredan rad i troškove režije koji su sadržani u izjavi Osiguranika. Međutim, u slučaju da popravku izvrši Treće lice, Kompanija prihvata troškove koji se nalaze na odgovarajućim fakturama

7	NOMINALNA VRIJEDNOST
---	-----------------------------

Gotovina i kreditni instrumenti se vrednuju prema svojoj nominalnoj vrednosti ili ako se amortizuju biće obračunati i troškovi amortizacije

8	OBRAČUN ŠTETE U POGLEDU UMJETNIČKIH DJELA
---	--

Ako ne postoji procjena, ili za djela koja nisu uključena u pomenutu procjenu, djelu se dodjeljuje tržišna vrijednost u vrijeme nastanka štete

9	OBRAČUN ŠTETE – OTKUPNA VRIJEDNOST ZA POKRETNOST
---	---

Osiguranoj imovini se dodjeljuje otkupna cijena na dan nastanka štete, uz dodate poreze ako su dospjeli za plaćanje.

Osiguranoj imovini se u toku proizvodnje i/ili testiranja dodjeljuje Vrijednost Osigurane Imovine u ovoj fazi proizvodnje/testiranja na dan nastanka štete; takva vrijednost se daje u otkupnoj cijeni repro materijala i/ili polugotovih proizvoda na dan nastanka štete uz dodate troškove proizvodnje/testiranja nastale do tog trenutka i poreza ako su dospjeli na plaćanje.

Ako procjene izvršene na ovaj način premaše odgovarajuće tržišne cijene, primjenjivaće se tržišne cijene

10	KOMPLETI – SETOVI – SERIJE
----	-----------------------------------

U slučaju da osigurana kolekcija, par, set ili serija bude djelimično ukradena, oštećena ili uništena, Kompanija nadoknađuje samo vrijednost pojedinačnog ukradenog predmeta, uništenog ili oštećenog, ne uključujući naknadni pad vrijednosti kolekcije, para, seta ili serije odgovarajućih predmeta

11	VLASNIŠTVO I UPRAVLJANJE NAD OSIGURANOM IMOVINOM
----	---

U slučaju štete ili vjerovatne štete na Osiguranoj Imovini, Osiguranik ima sva prava na vlasništvo ili upravljanje istim.

Izričito je dogovoreno da, pošto odgovarajuće inspekcije pokažu koja Osigurana imovina je pretrpjela štetu, Osiguranik utvrđuje da li Osigurana imovina treba da bude popravljena, ponovo proizvedena i/ili u funkciji i/ili prodana, bez obzira na različite odredbe izdate ili utvrđene od strane odgovarajućih Nadležnih organa.

Ukoliko je ukupan iznos štete plaćen Osiguraniku, osiguranik je dužan da Kompaniji nadoknadi vrednost ostatka i/ili spašenih dijelova imovine

12	ODRICANJE OD POSREDNOG OSIGURANJA
----	-----------------------------------

Bez obzira na to šta je navedeno u pogledu osiguranja kod različitih osiguravača i opštim uslovima osiguranja, dato je pravo da se zahtjeva naknada samo pod uslovima ovog ugovora koji će obezbediti naknadu nezavisno od postojanja drugih polisa osiguranja ugovorenih od strane trećih lica.

Zato, u ovom slučaju osiguranik će se odreći prava podnošenja odštetnih zahtjeva prema uslovima polisa osiguranja ugovorenih od strane trećih lica.

U slučaju isplate naknade, osiguravač zadržava sva prava regresa u proporcionalnom odnosu

OGRAIČENJA I ODBICI

1	ZEMLJOTRES, MORSKI POTRES, VULKANSKA ERUPCIJA, KLIZANJE TLA, POPLAVA, NANOSI
---	--

Isključivo u svrhu odbitne franšize i limita naknade navedenog za ovo pokrće, navodi se da se udari nastali u roku od 72 sata od događaja koji je doveo do nadoknadvive štete pripisuju samo jednoj pojavi zemljotresa, te se time prouzrokovana šteta ili gubitak stoga smatraju „jedinstvenom štetom

Navedeno je i dogovoreno da ograničenje koje se tiče ove klauzule za svaku štetu ne može premašiti limit polise naveden u pregledu

2	TROSKOVI PONOVOG FORMIRANJA EVIDENCIJE
---	--

Pokrće obuhvata troškove materijala, kao i ručnog, mehaničkog i/ili elektronskog rada na ponovnom formiranju uništene, oštećene, izgubljene ili ukradene evidencije (kao što su, na primjer ali ne isključivo, dokumenti koji uključuju račune, fakture, evidenciju, nacрте, materijal za obradu podataka, elektronsku opremu, medije sa podacima i sl., koji se mogu nalaziti i u prostorijama Trećeg lica, uključujući i transfere u prostorije dotičnog Trećeg lica), uključujući slučajno ili zlonamjerno poništavanje podataka sadržanih u mehaničkim ili elektronskim nosačima

Pokrće takođe obuhvata sve izdatke za istraživanja i/ili proučavanja (uključujući i transfere) koje sprovode profesionalci i/ili zaposleni kod osiguranika

Navedeno je i dogovoreno da ograničenje koje se tiče ove klauzule za svaku štetu ne može premašivati limit polise naveden u pregledu

3	POPLAVA
---	---------

Samo u svrhu primjene odbitne franšize, navodi se da se poplavom u objektu smatra šteta prouzrokovana vodom koja je prodrila u Objekat iz razloga koji ne uključuju poplavu, plavljenje, ili izlivanje van normalnih nasipa prirodnih ili veštačkih vodenih tokova ili prostora, kao što su, na primjer ali ne isključivo, izlivanje odvoda, prodiranje kišnice preko praga vrata, staklenih vrata i sličnih situacija

4	LOM ILI DRUGA ŠTETA NA MAŠINAMA
---	---------------------------------

U skladu sa odredbama, uslovima i isključenjima navedenim u daljem tekstu, ovaj Odjeljak Polise osigurava interes Osiguranika po pitanju Mašina u kojima Osiguranik ima pravni, stvarni ili drugi interes, uključujući Mašine u tuđem vlasništvu, a koje su na čuvanju, brizi, pod kontrolom ili odgovornošću Osiguranika, od loma mašina koji se dogode na Osiguranoj lokaciji tokom Perioda važenja Polise, i to dok su osigurane Mašine u upotrebi, van upotrebe, rastavljene ili pomjerene radi čišćenja, inspekcije, remonta, ili tokom ponovne montaže na drugom mjestu na Osiguranim lokacijama koje su ovde definisane. U ovom Odjeljku Polise, Mašine podrazumjevaju svu mašinsku opremu, opremu za postrojenja (uključujući kompjutersku opremu), električne aparate, električne uređaje, električne instalacije, kotlove, cijevi, turbine, motore i druge posude pod pritiskom. Uvijek podležući izuzecima utvrđenim ovom Polisom, lom mašina podrazumijeva iznenadan i nepredviđeni fizički gubitak ili štetu koja zahtijeva popravku ili zamjenu, uključujući ali ne ograničavajući se na:

- (i) svaka greška na materijalu, dizajnu, konstrukciji, sklapanju ili montaži. Postojanje takve greške neće samo po sebi predstavljati lom mašina, već se lom mašina javlja u slučaju kada, nakon što Osiguranik prihvati datu Mašinu, takve greške dovode do iznenadnog i nepredviđenog fizičkog gubitka ili štete koja zahtijeva popravku ili zamjenu (dogovoreno je da troškovi redizajna nisu pokriveni ovim Odeljkom Polise)
- (ii) slučajna nezgoda pri radu kao što je vibracija, neodgovarajuća podešenost, popuštanje djelova, zamor materijala, centrifugalna sila, prekomjerni pritisak, nedovoljan ili slučajan manjak podmazivanja, vodeni čekić ili lokalno pregrijavanje, manjak vode u kotlovima, fizička eksplozija ili implozija, kvar ili greška kod zaštitnih uređaja;
- (iii) previsok ili nedovoljan električni pritisak, loša izolacija, kratak spoj, otvoreno strujno kolo, varničenje ili djelovanje statičkog elektriciteta;
- (iv) opstrukcija ili ulazak stranog tela

5	ELEKTRIČNI FENOMENI
---	---------------------

Osiguranje pokriva štetu na mašinama i elektronskoj opremi koja je posljedica struje, električnog šoka ili drugih pojava, ma kako da su one izazvane (uključujući munju i/ili atmosferski elektricitet, kao i ako se javlja u vidu opekline, ugljenisanja, fuzije i eksplozije)

6	GUBITAK ILI ŠTETA NA OBJEKTIMA I MASINAMA TOKOM IZGRADNJE, IZMJENE, MONTAŽE
---	---

Osiguranje pokriva gubitak i/ili štetu na sljedećim dobrima i radnjama koje Osiguranik preuzima sam ili uz pomoć trećeg lica vezano za svoje aktivnosti:

Novoizgrađene zgrade ili zamijenjene ili obnovljene lokacije u okviru već osiguranih; bilo kakva izmjena, proširivanje, zamjena, premještanje, dodavanje ili unapređivanje mašina i/ili opreme na lokacijama kod Osiguranika; aktivnosti, montaža i/ili demontaža mašina, opreme, elektronske opreme i materijala na radu, uključujući testiranje i puštanje u pogon.

Ovo pokriva važi kada vrijednost izvedenih ili ugovorenih radova ne prelazi EUR 10,000,000.00.

U svakom slučaju, gubitak ili šteta nastala na osiguranoj Imovini kao posljedica navedenih radnji ostaje nadoknativa, bez obzira na vrijednost izvedenih ili ugovorenih radova.

7	GUBITAK ILI ŠTETA IZAZVANA SVAKIM VIDOM KRAĐE, PLJAČKOM I IZNUDOM
---	---

Osiguranje pokriva gubitak ili štetu nastalu kao posljedica krađe i/ili pljačke i/ili iznude osigurane imovine. Šteta prouzrokovana i/ili čin vandalizma nad svom osiguranom Imovinom, od strane počinitelja prestupa prilikom datih prestupa, ili u pokušaju da ih počine smatra se ekvivalentnim gorepomenutom gubitku ili šteti.

Pokriva se takođe odnosi na materijalnu ili direktnu štetu ili gubitke:

- omogućene grubim nemarom Ugovarača osiguranja, Osiguranika ili njihovih Direktora;
 - prouzrokovane ili omogućene grubim nemarom ili namjernom greškom lica za koje su Ugovarač osiguranja ili Osiguranik odgovorni;
 - kada je gorepomenuta osigurana Imovina smještena u motorna vozila koja su bila propisno zaključana;
 - počinjene od strane osoba zaduženih za obezbjeđenje;
- kao i
- troškovi popravke osigurane Imovine posebne strukture ili od arhitektonske vrijednosti

8	GUBITAK ILI ŠTETA NASTALA KRAĐOM OD STRANE ZAPOSLENIH
---	---

Osiguranje pokriva gubitak ili štetu nastalu kao posljedica krađe i/ili pljačke i/ili nezakonitog prisvajanja počinjenog uz saučestvo zaposlenih Ugovarača osiguranja/Osiguranika, u nekoj od sljedećih okolnosti:

- a) kada osoba koja počinu krađu ili koja saučestvuje ili učestvuje u istoj nije odgovorna za čuvanje ključeva objekta ili kontejnera u kome se čuvaju osigurane vrijednosti;
- b) kada je krađa izvršena nad zaključanim objektom i u vrijeme kada zaposleni ne vrši svoje dužnosti u datom objektu

9	GUBITAK ILI ŠTETA NA DRAGOCJENOSTIMA
---	--------------------------------------

Ovo osiguranje pokriva gubitak i/ili štetu nastalu na dragocjenostima usljed:

- krađe koja je posljedica nezgode ili iznenadne bolesti lica koja prenose novac i posebno osoba angažovanih od strane Ugovarača osiguranja i/ili Osiguranika (zaposlenih ili drugih) da transportuju gorepomenutu osiguranu Imovinu, dok su vršile dužnost vezanu za uslugu pružanu u granicama Republike Crne Gore, i takođe krađe izvršene u Objektima Osiguranika, gde se dotična osigurana Imovina nalazi i kao posljedica:

- krađe prouzrokovane prevarom, samo u slučaju kada samo Lice koje prenosi novac svojeručno nosi ili prenosi datu osiguranu Imovinu;
- krađe pri kojoj je gorepomenuta osigurana Imovina oteta iz ruke ili sa leđa Nosača novca;
- razbojništva
- iznude.

Osiguranje važi samo za Lica koja prenose novac, a koja:

- nemaju fizički invaliditet zbog kojeg su nesposobna za obavljanje posla lica koje prenosi novac i koja nemaju manje od 18, a više od 65 godina;
 - nisu na drugi način osigurana od rizika krađe i pljačke za prenošenje vrijednosti, u kom slučaju ovo osiguranje funkcioniše na bazi osiguranja iznad postojećeg osiguranja. Tranziti se obavljaju na sljedeći način:
 - do EUR 50,000.00 vrši najmanje jedno Lice koje prenosi novac, bilo kojim prevoznim sredstvom;
 - preko EUR 50,000.00 vrši jedno Lice koje prenosi novac u pratnji barem jedne imenovane osobe, bilo kojim prevoznim sredstvom.
- Dozvoljena su privremena zaustavljanja Lica koje prenosi novac sa deponovanjem osigurane Imovine u hotelu, prebivalištu Trećih lica kod kojih Lice koje prenosi novac odsjeda, kao i kod kuće samog Lica koje prenosi novac.
- Direktori Osiguranika, pripadnici policije Crne Gore, Opštinska policija, pripadnici Snaga reda i zakona i Privatne policijske institucije takođe mogu biti imenovani da prenose dragocjenosti

10	ŠTETA NA IMOVINI TREĆEG LICA
----	-------------------------------------

Kompanija se obavezuje da Osiguraniku nadoknadi štetu do navedene visine štete, vezano za jedan ili više gubitaka nastalih u toku osiguranja, tako da iznos nadoknade uključuje vrijednost imovine, troškove i iznos kamate, za materijalnu štetu na imovini trećeg lica, uključujući zakupodavce, kada je ta šteta nastala gubitkom koji je nadoknativ prema uslovima Polise.

Osiguranje pokriva gubitak ili štetu nastalu usled potpunog ili djelimičnog prekida ili obustave korišćenja imovine, kao i tokom industrijskih, trgovinskih, poljoprivrednih ili uslužnih radnji, u okviru navedenog ograničenja naknade uvećanog maksimalno za 10%.

Kompanija nadoknađuje gubitak ili štetu nanetu trećim licima bez ikakve apsolutne ili relativne franšize koje mogu biti predviđene Polisom. Kompanija će podnijeti Ugovaraču dokumentovani zahtjev za refundaciju plaćenih franšiza svakih šest mjeseci, a Ugovarač osiguranja će po prijemu zahteva isplatiti zahtjevani iznos refundacije. Osiguranje ne pokriva gubitak ili štetu:

- nanijetu imovini koju Osiguranik iz bilo kog razloga zadržava, o kojima brine ili ih čuva, izuzev vozila i ličnih stvari Zaposlenih Osiguranika, Klijenata, Dobavljača i Trećih lica generalno bilo da su u pitanju Posjetioci, Gosti i/ili Stalni klijenti, kao i kada se vrši utovar i istovar u prevozno sredstvo, ili kada je ono parkirano u okviru gorenavedenih radnji, kao i kada se imovina unosi u dotično prevozno sredstvo;
 - bilo koje vrste, kada je ona nastala usljed kontaminacije vode, vazduha i tla.
- Osiguranik se obavezuje da odmah obavijesti Kompaniju o parničnim ili krivičnim postupcima protiv njega, pružajući sva dokumenta i dokaze potrebne za odbranu, a Kompanija stiče pravo da preuzme kontrolu nad slučajem i odbranom Osiguranika. Bez saglasnosti Kompanije, Osiguranik ne može sklapati poravnanja ili priznati svoju odgovornost

11	ŠTETA NASTALA U TOKU PREVOZA
----	-------------------------------------

Osiguranje pokriva svaki gubitak i/ili štetu na osiguranoj imovini izazvanu od strane bilo kog lica ili bilo kojim sredstvima van objekata i širom evropskog kontinenta, uključujući onu nastalu usljed udara, prevrtanja, nezgode koju je prevozno sredstvo pretrpjelo na putu, utovara i istovara, krađe ili zadržavanja prevoznog sredstva

12	DODATNI IZDACI ZA VANREDNE RADOVE, NOĆNI RAD, RAD ZA VRIJEME ODMORA I EKSPRESNI TRANSPORT I VAZDUŠNI TRANSPORT
----	---

Dodatni troškovi se plaćaju za prekovremeni rad i/ili noćni rad i/ili rad vikendom i/ili ekspresni transport, uključujući vazdušni transport, carinu, pod uslovom da je te dodatne troškove podnio Osiguranik u smislu naknade po polisi

Navedeno je i dogovoreno da iznos koje se tiče ove klauzule za svaku štetu ne može premašivati limit naveden u pregledu

13	RADOVI NA UNAPREĐENJU
----	-----------------------

Kada u pogledu odštetnog zahtjeva Osiguranik sprovede rekonstrukciju, popravku ili zamjenu oštećene imovine na drugačiji način u poređenju sa postojećim stanjem, ta činjenica će biti uzeta u obzir pri utvrđivanju iznosa nadoknade koja se Osiguraniku može isplatiti. Tako utvrđena nadoknada ne može biti veća nego ona koja bi bila plativa da je osiguranik obnovio prethodno stanje, a biće uvećana - ukoliko je osiguranik podnio veće troškove za poboljšanje i/ili drugačiju konstrukciju – za iznos jednak visini 15% štete pokrivena odredbama ove polise.

Navedeno je i dogovoreno da maksimalan iznos koje se tiče ove klauzule za svaku štetu ne može premašivati limit naveden u pregledu

14	VANREDNI IZDACI
----	-----------------

Osiguranje takođe pokriva razumne i nužne vanredne izdatke koje je Osiguranik podnio tokom perioda popravke ako naknada štete za takvu popravku nije na drugi način isključena odredbama ove polise. Ovi troškovi obuhvataju upotrebu dobara i/ili opreme i/ili objekata i/ili struktura i/ili medija trećih lica. Takođe su uključeni svi dodatni izdaci za privremene popravke čija je svrha da se ubrzaju trajne popravke ili zamjene na osiguranoj imovini.

Iz ovog dodatnog uslova izuzeti su:

- Gubitak prihoda.
- Troškovi koji bi u svakom slučaju nastali tokom operacija u odsustvu odštetnog zahtjeva.
- Troškovi trajnih popravki ili zamjena imovine koja je oštećena i/ili slučajno uništena

Navedeno je i dogovoreno da maksimalan iznos koje se tiče ove garancije za svaku štetu ne može premašivati limit naveden u pregledu

ODJELJAK II- OSIGURANJE OD PREKIDA RADA

Marža TE Plevlja u EUR	
TE Plevlja	3.269.156,00

Marža HE u EUR	
HE Piva	24.698.091,00
HE Perućica	32.660.675,00

OSIGURANJE OD PREKIDA RADA

1 KLAUZULA OSIGURANJA

Kompanija se obavezuje da nadoknadi gubitak ili štetu utvrđenu u skladu sa uslovima navedenim u ovim odredbama, kao posljedicu štete nadoknadive prema Referentnoj polisi, a koja dovodi do djelimičnog ili potpunog prekida poslovanja Osigurane proizvodnje.

Ovim osiguranjem je pokriveno slijedeće:

- a) **gubitak marže** kao što je definisano u članu "Obračunavanje štete"
- b) dokumentovani nužni i razumni **dodatni troškovi**, podnijeti isključivo zarad izbegavanja ili umanjenja štete, do koje bi bez tih troškova došlo tokom Perioda naknade kao posljedice štete, u okviru iznosa uštede ostvarene u odnosu na štetu koja je izbjegnuta a koja bi inače bila nadoknativa;
- c) dokumentovani **povećani troškovi** koji su neophodni za nastavak rada. Osim stavki definisanih u članu "Isključenja"

2 OSIGURANE ELEKTRANE

Hidroelektrana Perućica
Hidroelektrana Piva
Termoelektrana Pljevlja

ISKLUČENJA

Osiguranje isključuje štetu ili izdatke:

- b) do kojih je došlo usljed nastavka i produženja obustave rada izazvane
 - 1. štrajkovima, zatvaranjem radnih prostorija od strane poslodavca;
 - 2. poteškoćama pri rekonstrukciji, popravci ili zamjeni imovine uništene ili oštećene usled spoljnih faktora, kao što su lokalni ili državni propisi o planiranju ili drugi zakoni, prirodne nepogode, štrajkovi koji sprečavaju ili odlažu snabdjevanje materijalima, ratno stanje;
 - 3. Osiguranikovim neposjedovanjem dovoljnih finansijskih sredstava za ponovno pokretanje rada;
 - 4. revizijama, izmjenama ili poboljšanjima sprovedenim u svrhu popravljanja ili zamjene oštećenih ili uništenih mašina ili postrojenja;
- b) samo u pogledu distribucije prirodnog gasa, šteta i izdaci su isključeni ukoliko:
 - su prouzrokovani ili su nastali usljed kvara mašina na mreži
 - su se dogodili tokom montaže, demontaže mrežne opreme

POSEBNI USLOVI – ODJELJAK 2

1 OBRAČUNAVANJE ŠTETE

A. U slučaju Osigurane elektrane, **gubitak marže** se obračunava na sljedeći način:

Za sve hidroelektrane kao i za termoelektoranu gubitak marže nastaje usled smanjenja prihoda od prodaje i naknada za spaljivanje otpada za TE Pjevlja, umanjeno za direktne varijabilne troškove koji ne postoje u slučaju nepostojanja poslovne aktivnosti. Gubitak marže je jednak razlici između marže koja bi bila realizovana i one koja je stvarno realizovana tokom perioda naknade. U svrhu određivanja marže koja bi bila realizovana, obračunavaju se prihodi od prodaje uzimajući u obzir Osiguranikove planove prodaje, klimatske uslove tokom perioda naknade, kao i druge relevantne interne ili eksterne okolnosti.

2 ODBITNA FRANŠIZA

Isplata naknade je kod svake štete podvrgnuta oduzimanju odbitne franšize navedene u polisi. Ukoliko je ona izražena u vidu iznosa, visina odbitne franšize predstavlja dio štete isključivo na teret Osiguranika. Ukoliko je izražena u vidu vremenskog perioda, šteta zbog prekida rada, nastala između vremena nastanka štetnog događaja i 24.00 sata poslednjeg dana franšize, ostaje isključivo na teret Osiguranika.

3 NEFUNKCIONISANJE REFERENTNE POLISE

Ukoliko sledeće bude isključeno iz osiguranja navedenog u Referentnoj polisi:

- šteta u iznosu koji ne premašuje određeni iznos;
 - imovina koja je data u zakup ili iznajmljena ukoliko je već pokrivena odgovarajućim osiguranjem;
- i samo iz ovih razloga, i pored toga što šteta koja bi bila prijavljena po gorepomenutoj Polisi ne bi bila nadoknativa, dovela bi do toga da uslov naveden u ovom odeljku prema kome je naknada štete zbog prekida rada uslovljena naknadom materijalne i direktne štete prema odredbama Referentne polise, neće biti primjenjen.

4 PRODUŽETAK PERIODA NEAKTIVNOSTI

Djelimični izuzetak iz stava a.2) o isključenjima vezanim za ovaj Odeljak podrazumeva da Kompanija takođe pokriva štetu nastalu zbog prolongiranja ili produžetka neaktivnosti izazvane isključivo: poteškoćama pri rekonstrukciji ili zamejni predmeta uništenih ili oštećenih usljed spoljašnjih uzroka, kao što su zoniranje ili drugi lokalni ili državni zakoni, prirodne nepogode, štrajkovi koji sprečavaju ili usporavaju snabdjevanje materijalom.

5 OŠTEĆENJA NA IMOVINI KOJA NIJE OSIGURANA U ODJELJKU 1

Što se tiče štete zbog prekida rada usled događaja pokrivenih u skladu sa Odeljkom 1, napominje se da su sva pokrića u Odeljku 2 važeća u elektranama osiguranim ovom polisom čak i ako je događaj koji je izazvao prinudni prekid rada pogodilo predmet koji nije izričito osiguran polisom (ukoliko pripada trećem licu i/ili je osiguran drugim osiguranjem), pod uslovom da predstavlja sastavni dio same elektrane i/ili ima upotrebnu vrijednost za datu aktivnost.

6 OŠTEĆENJA NA PRIVREMENO PRENEŠENOJ IMOVINI

Napominje se da pokrića data u Odeljku 2 takođe pokrivaju svaki prekid ili ometanje aktivnosti koji nastaju usljed događaja pokrivenog odredbama Odeljka 1, a koji utiču na predmete Osiguranika u periodu kada su oni privremeno prenešeni da bi bili obrađeni od

strane trećeg lica, uključujući osiguranikove podružnice ili partnere, ili pak dok su u tranzitu ili skladišteni u magacinu.

7	SMETNJE I POTEŠKOĆE U PRISTUPU
---	--------------------------------

Kompanija takođe pokriva stvarnu štetu nastalu usljed djelimične ili potpune nemogućnosti pristupa osiguranoj elektrani, izazvane nezgodom koja je uticala i na druge predmete u blizini elektrane, koji nisu osigurani ovom Polisom ili u posjedu Osiguranika, pod uslovom da su događaji koji su doveli do dotične štete osigurani ovom Polisom

8	MEĐUZAVISNOST
---	---------------

Ugovorne strane napominju da Osiguranici i Elektrane sprovode međuzavisne i/ili komplementarne aktivnosti. Obračunavanje štete u ovom Pododjeljku se stoga vrši ne samo imajući u vidu Elektranu ili Kompaniju pogođenu gubitkom nadoknadivim prema Referentnoj polisi, već i uzevši u obzir druge osigurane Kompanije i Elektrane koje su, zahvaljujući gorepomenutom međuzavisnom odnosu, osjetile posljedice te štete, na osnovu svih uslova ovog Pododjeljka.

9	KLIJENTI/DOBAVLJAČI
---	---------------------

Kompanija se obavezuje prema Osiguraniku da nadoknadi nadoknadivi gubitak Marže, dodatne izdatke i uvećane troškove koji su posljedica štete, usljed osiguranog slučaja nadoknadivog na osnovu Referentne polise, koji je uticao na pogon koji pripada imenovanom Klijentu/Dobavljaču robe i/ili energije Osiguranika

10	PREKID SNABDJEVANJA STRUJOM, PAROM, GASOM, VODOM, I TELEFONSKIM USLUGAMA
----	--

Kompanija se obavezuje prema Osiguraniku da nadoknadi nadoknadivi gubitak Marže, dodatne izdatke i povećane troškove koji su posledica štete, usljed događaja nadoknadivog na osnovu Referentne polise, koji je uticao na elektranu, trafostanicu ili distributivnu ili proizvodnu liniju za struju, paru, gas ili vodu i telefonske sisteme koji se koriste pri Osiguranikovom proizvodnom i distributivnom ciklusu

11	DODATNI IZDACI
----	----------------

Ovo proširenje pokriva osigurava, bez primene pravila proporcije i do iznosa preciziranog u delu Ograničenje naknade, sve dodatne izdatke (tj. razumne i nužne dodatne izdatke koji su podnijeti isključivo zarad izbjegavanja ili umanjivanja ili sprečavanja iznosa smanjenja obima poslovanja) koji premašuju iznos plaćen shodno Članu 1 „Obračunavanje štete“ Odjeljka 2 - Posebni uslovi

LIMITI POLISE

KOMBINOVANI LIMIT ZA ŠTETE NA IMOVINI I PREKID RADA

200.000.000 EUR po osiguranom slučaju i agregatno za period od godinu dana

Ali podložno sljedećim podlimitima:

SEKCIJA 1 – ŠTETE NA IMOVINI

110.000.000 EUR po osiguranom slučaju i agregatno za period od godinu dana za LOM MAŠINA
500.000 EUR po osiguranom slučaju za troškove rušenja za neosigurana sredstva
500.000 EUR po osiguranom slučaju za troškove raščišćavanja zemlje
2.000.000 EUR po osiguranom slučaju za rekonstrukciju fajlova
500.000 EUR po osiguranom slučaju za zamrznuta dobra
3.000.000 EUR po osiguranom slučaju i agregatno za period od godinu dana u pogledu dodatnih troškova za prekovremeni rad, noćni rad i rad tokom praznika kao i za ekspresni prevoz i avionski prevoz
3.000.000 EUR po osiguranom slučaju i agregatno za period od godinu dana za radove na unapređenju
3.000.000 EUR po osiguranom slučaju za vanredne izdatke
150.000 EUR po osiguranom slučaju za naknade procjeniteljima štete, inženjerima, konsultantima, računovođama i revizorima
5.000.000 EUR po osiguranom slučaju za štete na imovini trećih lica
150.000 EUR po svakom prevoznom sredstvu za štete tokom transporta
150.000 EUR po osiguranom slučaju za krađu, razbojništvo i iznudu (isključujući dragocjenosti)
250.000 EUR po osiguranom slučaju za krađu, razbojništvo i iznudu dragocjenosti iz sefa
75.000 EUR po osiguranom slučaju za krađu, razbojništvo i iznudu dragocjenosti
75.000 EUR po osiguranom slučaju za oštećenje ili gubitak dragocjenosti (tokom prenosu)

SEKCIJA 2 – PREKID RADA

110.000.000 EUR po osiguranom slučaju i agregatno za period od godinu dana
10.000.000 EUR po osiguranom slučaju i agregatno za period od godinu dana za međuzavisnost u okviru grupe
5.000.000 EUR po osiguranom slučaju i agregatno za period od godinu dana u pogledu Klijenata/Dobavljača
2.000.000 EUR po osiguranom slučaju u pogledu vanrednih izdataka
5.000.000 EUR po osiguranom slučaju i agregatno za period od godinu dana za PREKID SNABDJEVANJA STRUJOM, PAROM, GASOM, VODOM, I TELEFONSKIM USLUGAMA
2.000.000 EUR po osiguranom slučaju za prekid rada zbog OŠTEĆENJA NA PRIVREMENO PRENEŠENOJ IMOVINI
2.000.000 EUR po osiguranom slučaju za SMETNJE I POTEŠKOĆE U PRISTUPU

Maksimalan period naknade iznosi 12 mjeseci za svaki osigurani slučaj.

UČEŠĆE U ŠTETI

SEKCIJA 1 – ŠTETE NA IMOVINI

100.000 EUR po osiguranom slučaju
ali,
50.000 EUR po osiguranom slučaju za kancelarije
10% od iznosa štete, minimalno 100.000 EUR po osiguranom slučaju za ZEMLJOTRES, MORSKI POTRES, VULKANSKU ERUPCIJU, KLIZANJE TLA, POPLAVU
10.000 EUR po osiguranom slučaju za štete nastale u toku prevoza
10.000 EUR po osiguranom slučaju za krađu, razbojništvo i iznudu (isključujući dragocjenosti)
10.000 EUR po osiguranom slučaju za krađu, razbojništvo i iznudu dragocjenosti iz sefa
10.000 EUR po osiguranom slučaju za krađu, razbojništvo i iznudu dragocjenosti
10.000 EUR po osiguranom slučaju za oštećenje ili gubitak dragocjenosti (tokom prenosu)

SEKCIJA 2 – PREKID RADA

30 dana, po svakom osiguranom slučaju.

PARTIJA 2:

OSIGURANE SUME I POKRIĆE ZA OSIGURANJE ODGOVORNOSTI PREMA TREĆIM LICIMA UZ UKLJUČENJE ODGOVORNOSTI POSLODAVCA ZA ŠTETE PREMA ZAPOSLENIMA

POKRIĆE

Osiguranje od opšte odgovornosti pokriva građansko pravnu odgovornost osiguranika za prouzrokovanu štetu usljed povrede tijela, narušavanja zdravlja ili smrti, kao i štetu koja može nastati usljed oštećenja ili uništenja imovine trećih lica, prouzrokovanih iznenadnim i neočekivanim štetnim događajem.

Ova vrsta osiguranja pokriva odgovornost za prouzrokovanu štetu ako je nastala vršenjem određene djelatnosti, prilikom posjedovanja stvari ili usled nekih drugih svojstava koji su izvor opasnosti.

Uključena je dodatno i odgovornost EPCG a.d. kao poslodavca, za prouzrokovanu štetu zaposlenima, usljed povrede tijela, narušavanja zdravlja ili smrti, kao i štetu koja može nastati usljed oštećenja ili uništenja imovine zaposlenih, prouzrokovanih iznenadnim i neočekivanim štetnim događajem

SUME OSIGURANJA

Limit odgovornosti:

1.000.000 EUR po osiguranom slučaju i ukupno za period osiguranja.

Navedeni limit predstavlja zajednički limit za Distribuciju i za Proizvodnju, kao organizacione djelove osiguranika.

FRANŠIZA

Učešće u šteti:

bez učešća u šteti za tjelesne povrede, 300 EUR za materijalne štete.

PRILOG III

UGOVOR O OSIGURANJU

PARTIJA 1:

Na osnovu odredaba Zakona o osiguranju i saglasno odredbama Zakona o obligacionim odnosima, ugovorne strane i to:

- _____ (u daljem tekstu Osiguravač)
- i
- EPCG a.d. _____ (u daljem tekstu Osiguranik)

Zaključile su dana _____.2015. godine, u _____

UGOVOR O OSIGURANJU IMOVINE I PREKIDA RADA EPCG a.d.

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je osiguranje imovine i prekida rada Osiguranika.

Na osiguranja koja su predmet ovog Ugovora primjenjuju se:

- Za osiguranje imovine i prekida rada primenjuju se opšti uslovi za osiguranje imovine, uslovi za osiguranje loma mašina i posebni uslovi za osiguranje imovine i prekida poslovanja od svih rizika, kao i tekst polise osiguranja.

U slučaju nepoklapanje neke od odredbi opštih i posebnih uslova osiguranja sa odredbama teksta polise uvijek će se primjeniti ono što je predviđeno tekstom polise.

Ponuda od dana _____ predstavlja Prilog broj 1 i sastavni dio ovog Ugovora.

SUME OSIGURANJA

Član 2.

OSIGURANJE IMOVINE I PREKIDA RADA

Sume osiguranja su određene polisom osiguranja i prilogom broj 2

PREMIJA OSIGURANJA

Član 3.

Ukupan iznos premije osiguranja za **sekciju 1** je: _____ € (slovima: _____ i ___/100 Eura) i za **sekciju 2** je : _____ € (slovima: _____ i ___/100 Eura), ili po stavkama:

Sekcija 1 (Proizvodnja):

Osiguranje imovinske štete (odjeljak 1) - _____ €

Osiguranje prekida poslovanja (odjeljak 2) - _____ €

Sekcija 2 (Distribucija):

Osiguranje imovinske štete (odjeljak 1) - _____ €

Osiguravač se obavezuje da izda zasebne polise za svaku sekciju (sekcija 1 i sekcija 2) uz poštovanje zajedničkog limita i podlimita koji su zajednički za obje sekcije kod osiguranja imovine i prekida rada.

Član 4.

Osiguranik se obavezuje da plati ugovorenu premiju Osiguravaču, a Osiguravač se obavezuje da, kada se desi osigurani slučaj, Osiguraniku isplati novčanu naknadu ili nadoknadu troškova definisanih kroz ugovorena osiguravajuća pokrića.

TRAJANJE OSIGURANJA

Član 5.

Ovaj Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme na period od jedne godine dana i primjenjivaće se od xx.xx.2015. godine do xx.xx.2016. godine.

REOSIGURANJE

Član 6.

Osiguravač i eventualni saosiguravači u slučaju konzorcijuma se obavezuje da Osiguraniku prilože iskaz o iznosu samoprizržaja kao i original ili ovjerenu fotokopiju fakultativnog ugovora o reosiguranju kojim je reosigurana vrijednost imovine i prekida rada iznad iznosa samoprizržaja a do punih suma osiguranja i limita polise osiguranja imovine i prekida rada.

RJEŠAVANJE ODŠTETNIH ZAHTJEVA

Član 7.

Ugovorne strane su saglasne da se obračun šteta vrši prema odredbama polise osiguranja imovine i prekida rada.

OPŠTE ODREDBE

Član 8.

Ugovorne strane se obavezuju da se prilikom realizacije ovog Ugovora ponašaju savjesno i u skladu sa dobrim poslovnim običajima, na način kojim se štite i interesi druge ugovorne strane.

Osiguravač će na zahtjev Osiguranika dostavljati izvještaje o iskorišćenosti ugovorenih osiguranja i ostvarenih iznosa šteta.

POSLOVNO PONAŠANJE, PUBLICITET I KONTAKT SA TREĆIM LICIMA

Član 9.

Ugovorne strane su saglasne da podaci, informacije i dokumentacija do kojih bi došli pri izvršenju poslova po ovom ugovoru predstavljaju poslovnu tajnu, pa se obavezuju da će podatke čuvati i neće ih ni na koji način učiniti dostupnim trećim licima, obavezujući na isto posebno svoje zaposlene koji će raditi na izvršenju ovog ugovora.

Odredba iz stava 1. ovog člana obavezuje ugovorne strane i nakon prestanka ovog ugovora.

Izuzetak od stava 1. ovog člana su podaci koji su objavljeni i dostupni javnosti.

VOĐENJE KNJIGA I EVIDENCIJE, REVIZIJA

Član 10.

Svi finansijski izvještaji, obračuni i izdavanje računa Osiguranika od strane Osiguravača, sa potrebnim detaljnim informacijama, precizno i tačno oslikavaju aktivnosti i poslovanje koja se odnose na račun Osiguranika.

Osiguravač se obavezuje da vodi i čuva kompletne i precizne knjige, evidenciju izvještaja i drugih podataka koji su neophodni za vođenje odgovarajuće administracije, pet godina nakon okončanja ili prestanka važenja ovog ugovora.

Član 11.

Osiguravač je obavezan da (i) sve poslovne i/ili tehničke podatke koji se odnose na odredbe i uslove ovog Ugovora (u daljem tekstu: **Povjerljive podatke**) drži u strogoj tajnosti, (ii) čuva sve materijalne forme Povjerljivih podataka na sigurnoj lokaciji, (iii) da ne koristi poverljive podatke ni u jednu drugu svrhu osim one koja je u skladu sa ovim ugovorom, i (iv) odmah obavijesti Osiguranika ukoliko se od Osiguravača zahtijeva ili traži da objelodani bilo koji povjerljivi podatak trećoj strani za potrebe civilne ili kriminalne istrage ili bilo kog sudskog ili upravnog postupka tako da ugovarač osiguranja bude u mogućnosti, ukoliko odluči, da zatraži odgovarajuću zaštitu, u mjeri u kojoj to dozvoljavaju relevantni propisi.

Obaveze o čuvanju povjerljivih podataka iz ovog Odjeljka ne odnose se na povjerljive podatke koji su (i) objelodanjeni u javnosti na način koji ne predstavlja kršenje obaveza ovog ugovora od strane Osiguravača (ii) bile dostupne Osiguravaču (poznate iz njegove sopstvene evidencije ili nekog drugog validnog izvora) prije njihovog objelodanivanja osiguravaču od strane Osiguranika (iii) osiguravaču otkriveni na zakonit način od strane trećeg lica koji se ne nalazi pod ugovornom obavezom o držanju takvih podataka u strogoj tajnosti, ili (iv) objelodanjeni ukoliko to zahteva zakon, nadležan sud ili neko drugo nadležno zakonodavno tijelo.

U roku od 15 dana od okončanja ili prestanka važenja ovog ugovora iz bilo kog razloga (ili ranije ukoliko je zahtjevano od strane osiguranika), osiguravač se obavezuje da vrati ugovaraču osiguranja sav materijal u bilo kojoj formi koji sadrži Povjerljive podatke uključujući, ali bez ograničenja na, svu dokumentaciju, podatke, specifikacije, uzorke, nacрте, dizajn, skice, fotografije, crteže, softver ili bilo koji drugi materijal u vlasništvu osiguranika, zajedno sa svim kopijama istih.

Ništa što je definisano ovim ugovorom neće spriječiti Osiguranika da objelodani odredbe i uslove ovog ugovora, uključujući identitet osiguravača, kao i uslove plaćanja, ukoliko je neophodno, bilo kojoj državnoj agenciji ili službenom licu koje, u skladu sa relevantnim propisima, ima legitimno pravo da posjeduje takve informacije.

Član 12.

Svi podaci iz ovog Ugovora, kao i informacije i dokumenti koje ugovorne strane razmijene međusobno prilikom izvršenja ugovora smatraju se poslovnom tajnom. Ugovorne strane imaju obavezu čuvanja poslovne tajne i nakon prestanka ovog Ugovora, a svaka od ugovornih strana može izuzetno biti oslobođena ove obaveze, pod uslovom da se druga strana prethodno saglasi sa tim kao i o obimu odricanja od obaveze čuvanja poslovne tajne.

Izuzetak od stava 1. ovog člana su podaci koji su objavljeni i dostupni javnosti.

Član 13.

Nijedna strana nema pravo da u potpunosti, ili djelimično, prenosi svoja prava i obaveze iz ovog Ugovora, kao ni Ugovor u cjelini, na treće lice bez prethodne pisane saglasnosti druge strane, izuzev ako se radi o pravnom licu koje nastane promjenom pravnog statusa Osiguranika. Svaka od ugovornih strana obavezuje se da u roku od 8 (osam) dana nastanka neke promjene koja na bilo koji način može uticati na odnos ugovornih strana o tome obavijesti drugu ugovornu stranu pismenim putem.

Ukoliko dođe do promjene pravnog statusa Osiguranika, osnivanjem novog pravnog lica, odvajanjem ili pripajanjem, a sve u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, na način što bi dio Osiguranika koji je obuhvaćen ugovorom o osiguranju postao posebno pravno lice, u tom slučaju se sva prava i obaveze po ovom ugovoru automatski prenose na novo pravno lice.

Od tog momenta sva potraživanja i obaveze po ovom ugovoru su predmet međusobnih obaveza tog pravnog lica i Osiguravača do isteka perioda važenja ovog ugovora.

Član 14.

Na sve odnose ugovornih strana koji nisu obuhvaćeni ovim ugovorom primjeniće se odnosne odredbe Zakona o obligacionim odnosima i ostalih pozitivno-pravnih propisa Crne Gore.

Član 15.

Sve eventualne sporove nastale iz i povodom ovog Ugovora, ugovorne strane će rešavati sporazumom u prijateljskom duhu, a u slučaju da se sporovi ne mogu riješiti na miran način, nadležan je Privredni sud Crne Gore.

Član 16.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih svakoj ugovornoj strani pripadaju po 2 (dva) primjerka.

U G O V O R N E S T R A N E

**Osiguranik
EPCG a.d.**

Osiguravač

PARTIJA 2:

Na osnovu odredaba Zakona o osiguranju i saglasno odredbama Zakona o obligacionim odnosima, ugovorne strane i to:

- _____ (u daljem tekstu Osiguravač)
- i
- **EPCG a.d.** _____ (u daljem tekstu Osiguranik)

Zaključile su dana _____.2015. godine, u _____

UGOVOR O OSIGURANJU ODGOVORNOSTI EPCG a.d.

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je osiguranje odgovornosti Osiguranika.

Na osiguranja koja su predmet ovog Ugovora primjenjuju se opšti uslovi za osiguranje imovine i posebni uslovi za osiguranje od odgovornosti.

i čine sastavni dio ovog Ugovora.

Ponuda od dana _____ predstavlja Prilog broj 1 i sastavni dio ovog Ugovora.

SUME OSIGURANJA

Član 2.

Sume osiguranja su određene prilogom broj 2 i polisom osiguranja koja je izdata u skladu sa prilogom broj 2.

PREMIJA OSIGURANJA

Član 3.

Ukupan iznos premije osiguranja za **sekciju 1** je: _____ € (slovima: _____ i ___/100 Eura) i za **sekciju 2** je : _____ € (slovima: _____ i ___/100 Eura), ili po stavkama:

Sekcija 1 (Proizvodnja):

Osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti - _____ €

Osiguranje od odgovornosti poslodavca prema zaposlenima - _____ €

Sekcija 2 (Distribucija):

Osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti - _____ €

Osiguranje od odgovornosti poslodavca prema zaposlenima - _____ €

Osiguravač se obavezuje da izda zasebne polise za svaku sekciju (sekcija 1 i sekcija 2) uz poštovanje zajedničkog limita za osiguranje odgovornosti, koji je zajednički za obe sekcije.

Član 4.

Osiguranik se obavezuje da plati ugovorenu premiju Osiguravaču, a Osiguravač se obavezuje da, kada se desi osigurani slučaj, Osiguraniku odnosno oštećeniku isplati novčanu naknadu ili nadoknadu troškova definisanih kroz ugovorena osiguravajuća pokrića.

TRAJANJE OSIGURANJA

Član 5.

Ovaj Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme na period od jedne godine dana i primjenjivaće se od xx.xx.2015. godine do xx.xx.2016. godine.

REŠAVANJE ODŠTETNIH ZAHTJEVA

Član 6.

Ugovorne strane su saglasne da se naknada štete iz osnova odgovornosti iz djelatnosti za štete pričinjene trećim licima i/ili njihovim stvarima vrši po sljedećoj proceduri:

- Treća lica podnose nadležnoj organizacionoj jedinici Osiguranika obavještenje o nastaloj šteti u kome precizno navode mjesto, vrijeme i posljedice štetnog događaja.
- Nadležna organizaciona jedinica Osiguranika, po primljenim obavještenjima trećih lica, vrši razvrstavanje obavještenja i obavještava Osiguravača o nastaloj šteti.
- Komisija (sastavljena od predstavnika Osiguranika i od predstavnika Osiguravača) u najkraćem mogućem roku izlazi na lice mjesta kako bi zapisnički konstatovala uzrok štetnog događaja i izvršila detaljan popis i procjenu nastalih oštećenja.
- Treća lica (oštećenici) prilažu odgovarajuću dokumentaciju nadležnoj organizacionoj jedinici Osiguranika.
- Osiguranik kompletnu dokumentaciju (Obavještenje o nastaloj šteti, Izvještaj o pogonskim događajima Osiguranika, Prijavu štetnog događaja na odgovarajućem obrascu osiguravača sa pratećom dokumentacijom, Izveštaj MUP-a, kao i sva ostala potrebna dokumenta) dostavlja Osiguravaču.
- Osiguravač na osnovu kompletne dokumentacije, likvidira odštetne zahtjeve i dostavlja Osiguraniku obavještenje o likvidaciji odštetnih zahtjeva po jednom štetnom događaju, sa spiskom trećih lica (oštećenika) iz naknada osiguranja.
- Naknadu iz osiguranja po osnovu likvidiranih odštetnih zahtjeva trećim licima (oštećenicima) plaća Osiguravač.
- Osiguravač se obavezuje da svaku štetu likvidira u roku od 7 dana od dana prijema cjelokupne dokumentacije za likvidaciju štete.

Trećim licima se u smislu prethodnih odredbi smatraju i zaposleni Osiguranika.

OPŠTE ODREDBE

Član 7.

Ugovorne strane se obavezuju da se prilikom realizacije ovog Ugovora ponašaju savjesno i u skladu sa dobrim poslovnim običajima, na način kojim se štite i interesi druge ugovorne strane.

Osiguravač će na zahtjev Osiguranika dostavljati izvještaje o iskorišćenosti ugovorenih osiguranja i ostvarenih iznosa šteta.

POSLOVNO PONAŠANJE, PUBLICITET I KONTAKT SA TREĆIM LICIMA

Član 8.

Ugovorne strane su saglasne da podaci, informacije i dokumentacija do kojih bi došli pri izvršenju poslova po ovom ugovoru predstavljaju poslovnu tajnu, pa se obavezuju da će podatke čuvati i neće ih ni na koji način učiniti dostupnim trećim licima, obavezujući na isto posebno svoje zaposlene koji će raditi na izvršenju ovog ugovora.

Odredba iz stava 1. ovog člana obavezuje ugovorne strane i nakon prestanka ovog ugovora.

Izuzetak od stava 1. ovog člana su podaci koji su objavljeni i dostupni javnosti.

VOĐENJE KNJIGA I EVIDENCIJE, REVIZIJA

Član 9.

Svi finansijski izveštaji, obračuni i izdavanje računa Osiguranika od strane Osiguravača, sa potrebnim detaljnim informacijama, precizno i tačno oslikavaju aktivnosti i poslovanje koja se odnose na račun Osiguranika.

Osiguravač se obavezuje da vodi i čuva kompletne i precizne knjige, evidenciju izvještaja i drugih podataka koji su neophodni za vođenje odgovarajuće administracije, pet godina nakon okončanja ili prestanka važenja ovog ugovora.

Član 10.

Osiguravač je obavezan da (i) sve poslovne i/ili tehničke podatke koji se odnose na odredbe i uslove ovog Ugovora (u daljem tekstu: **Povjerljive podatke**) drži u strogoj tajnosti, (ii) čuva sve materijalne forme Povjerljivih podataka na sigurnoj lokaciji, (iii) da ne koristi poverljive podatke ni u jednu drugu svrhu osim one koja je u skladu sa ovim ugovorom, i (iv) odmah obavijesti Osiguranika ukoliko se od Osiguravača zahtijeva ili traži da objelodani bilo koji povjerljivi podatak trećoj strani za potrebe civilne ili kriminalne istrage ili bilo kog sudskog ili upravnog postupka tako da ugovarač osiguranja bude u mogućnosti, ukoliko odluči, da zatraži odgovarajuću zaštitu, u mjeri u kojoj to dozvoljavaju relevantni propisi.

Obaveze o čuvanju povjerljivih podataka iz ovog Odjeljka ne odnose se na povjerljive podatke koji su (i) objelodanjeni u javnosti na način koji ne predstavlja kršenje obaveza ovog ugovora od strane Osiguravača (ii) bile dostupne Osiguravaču (poznate iz njegove sopstvene evidencije ili nekog drugog validnog izvora) prije njihovog objelodanjivanja osiguravaču od strane Osiguranika (iii) osiguravaču otkriveni na zakonit način od strane trećeg lica koji se ne nalazi pod ugovornom obavezom o držanju takvih podataka u strogoj tajnosti, ili (iv) objelodanjeni ukoliko to zahteva zakon, nadležan sud ili neko drugo nadležno zakonodavno tijelo.

U roku od 15 dana od okončanja ili prestanka važenja ovog ugovora iz bilo kog razloga (ili ranije ukoliko je zahtjevano od strane osiguranika), osiguravač se obavezuje da vrati ugovaraču osiguranja sav materijal u bilo kojoj formi koji sadrži Povjerljive podatke uključujući, ali bez ograničenja na, svu dokumentaciju, podatke,

specifikacije, uzorke, nacрте, dizajn, skice, fotografije, crteže, softver ili bilo koji drugi materijal u vlasništvu osiguranika, zajedno sa svim kopijama istih.

Ništa što je definisano ovim ugovorom neće spriječiti Osiguranika da objelodani odredbe i uslove ovog ugovora, uključujući identitet osiguravača, kao i uslove plaćanja, ukoliko je neophodno, bilo kojoj državnoj agenciji ili službenom licu koje, u skladu sa relevantnim propisima, ima legitimno pravo da posjeduje takve informacije.

Član 11.

Svi podaci iz ovog Ugovora, kao i informacije i dokumenti koje ugovorne strane razmijene međusobno prilikom izvršenja ugovora smatraju se poslovnom tajnom. Ugovorne strane imaju obavezu čuvanja poslovne tajne i nakon prestanka ovog Ugovora, a svaka od ugovornih strana može izuzetno biti oslobođena ove obaveze, pod uslovom da se druga strana prethodno saglasi sa tim kao i o obimu odricanja od obaveze čuvanja poslovne tajne.

Izuzetak od stava 1. ovog člana su podaci koji su objavljeni i dostupni javnosti.

Član 12.

Nijedna strana nema pravo da u potpunosti, ili djelimično, prenosi svoja prava i obaveze iz ovog Ugovora, kao ni Ugovor u cjelini, na treće lice bez prethodne pisane saglasnosti druge strane, izuzev ako se radi o pravnom licu koje je nastalo izdvajanjem od osiguranika. Svaka od ugovornih strana obavezuje se da u roku od 8 (osam) dana nastanka neke promjene koja na bilo koji način može uticati na odnos ugovornih strana o tome obavijesti drugu ugovornu stranu pismenim putem.

Ukoliko dođe do promjene pravnog statusa Osiguranika, osnivanjem novog pravnog lica, odvajanjem ili pripajanjem, a sve u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, na način što bi dio Osiguranika koji je obuhvaćen ugovorom o osiguranju postao posebno pravno lice, u tom slučaju se sva prava i obaveze po ovom ugovoru automatski prenose na novo pravno lice.

Od tog momenta sva potraživanja i obaveze po ovom ugovoru su predmet međusobnih obaveza tog pravnog lica i Osiguravača do isteka perioda važenja ovog ugovora.

Član 13.

Na sve odnose ugovornih strana koji nisu obuhvaćeni ovim ugovorom primjeniće se odnosne odredbe Zakona o obligacionim odnosima i ostalih pozitivno-pravnih propisa Crne Gore.

Član 14.

Sve eventualne sporove nastale iz i povodom ovog Ugovora, ugovorne strane će rešavati sporazumom u prijateljskom duhu, a u slučaju da se sporovi ne mogu rešiti na miran način, nadležan je Privredni sud Crne Gore.

Član 15.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih svakom učesniku pripadaju po 2 (dva) primjerka.

U G O V O R N E S T R A N E

EPCG a.d.

Osiguravač

NASLOVNA STRANA PONUDE

(naziv ponuđača)

podnosi

(naziv naručioca)

P O N U D U

**po Tenderskoj dokumentaciji broj _____ od _____ godine
za nabavku**

(opis predmeta nabavke)

ZA

Partiju _____ : _____
(broj partije) (opis predmeta nabavke po partiji)

Partiju _____ : _____
(broj partije) (opis predmeta nabavke po partiji)

PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

Ponuda se podnosi kao:

- Samostalna ponuda
- Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem
- Zajednička ponuda
- Zajednička ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

Podaci o podnosiocu samostalne ponude:

Naziv i sjedište ponuđača	
PIB ⁵	
Broj računa i naziv banke ponuđača	
Adresa	
Telefon	
Fax	
E-mail	

⁵ Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Lice/a ovlašteno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi	(Ime, prezime i funkcija)
	(Potpis)
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude⁶

Naziv podugovarača /podizvođača	
PIB ⁷	
Ovlašteno lice	
Adresa	
Telefon	
Fax	
E-mail	
Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču	
Opis dijela predmeta javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču	

⁶ Tabelu "Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude" popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizvođača, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizvođača.

⁷ Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Ime i prezime osobe za davanje
informacija

--

Podaci o podnosiocu zajedničke ponude⁸

Naziv podnosioca zajedničke ponude	
Adresa	
Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma	<i>(Ime i prezime)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora	

⁸ Tabelu „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponuđač koji podnosi zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude“ i „Podaci o članu zajedničke ponude“

Podaci o nosiocu zajedničke ponude:

Naziv nosioca zajedničke ponude	
PIB ⁹	
Broj računa i naziv banke ponuđača	
Adresa	
Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude	<i>(Ime, prezime i funkcija)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Telefon	
Fax	
E-mail	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

⁹ Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Podaci o članu zajedničke ponude¹⁰:

Naziv člana zajedničke ponude	
PIB ¹¹	
Broj računa i naziv banke ponuđača	
Adresa	
Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude	<i>(Ime, prezime i funkcija)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Telefon	
Fax	
E-mail	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

¹⁰ Tabelu "Podaci o članu zajedničke ponude" kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude

¹¹ Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude¹²

Naziv podugovarača /podizvođača	
PIB ¹³	
Ovlašćeno lice	
Adresa	
Telefon	
Fax	
E-mail	
Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču	
Opis dijela predmeta javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

¹² Tabelu „Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose zajednički sa podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizvođača, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizvođača.

¹³ Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

FINANSIJSKI DIO PONUDE

PARTIJA 1: OSIGURANJE IMOVINE I PREKIDA POSLOVANJA EPCG AD Nikšić

Sekcija 1 (Proizvodnja):

Osiguranje imovinske štete (odjeljak 1) - _____ €
Osiguranje prekida poslovanja (odjeljak 2) - _____ €

Iznos premije osiguranja za sekciju 1 je: _____ € bez poreza na premiju osiguranja.

Sekcija 2 (Distribucija):

Osiguranje imovinske štete (odjeljak 1) - _____ €

Iznos premije osiguranja za sekciju 2 je: _____ € bez poreza na premiju osiguranja.

Iznos premije osiguranja (sekcija 1 + sekcija 2) bez poreza na premiju osiguranja: _____ €

Porez na premiju osiguranja (9%): _____ €

Ukupan iznos premije osiguranja (sekcija 1 + sekcija 2) sa uračunatim porezom na premiju osiguranja:
brojkama: _____ €
slovima: _____ EURA

Uslovi ponude:

Rok izvršenja ugovora	12 mjeseci od dana zaključenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora	Republika Crna Gora
Rok plaćanja	Rok plaćanja je: u roku od 60 kalendarskih dana od dana prijema faktura ili 60 dana od dana početka osiguranja ukoliko su fakture dostavljene pre početka osiguranja. Plaćanje polise osiguranje imovine i prekida rada – šestomjesečno. Godišnja premija dijeli se u dvije šestomjesečne rate sa rokom za naplatu od 60 dana od dana početka osiguranja (prva rata) i 60 dana od dana isteka šestog mjeseca osiguranja (druga rata).
Način plaćanja	virmanski
Period važenja ponude	60 dana od dana javnog otvaranja ponuda

Prilozi:

1. Odgovarajuća odluka o samopridržaju ponuđača za osiguranje imovine;
2. Odgovarajući predugovor o fakultativnom reosiguranju kojim se reosigurava predmet osiguranja, iznad iznosa samopridržaja a do punog iznosa limita i podlimita polise;
3. Potvrda o kreditnom rejtingu za vodećeg reosiguravača i
4. Finansijski izveštaj za 2014. godinu vodećeg reosiguravača.

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

PARTIJA 2: OSIGURANJE ODGOVORNOSTI I ODGOVORNOSTI POSLODAVCA EPCG AD Nikšić

Sekcija 1 (Proizvodnja):

Osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti - _____ €

Osiguranje od odgovornosti poslodavca prema zaposlenima - _____ €

Iznos premije osiguranja za sekciju 1 je: _____ € bez poreza na premiju osiguranja.

Sekcija 2 (Distribucija):

Osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti - _____ €

Osiguranje od odgovornosti poslodavca prema zaposlenima - _____ €

Iznos premije osiguranja za sekciju 2 je: _____ € bez poreza na premiju osiguranja

Iznos premije osiguranja (sekcija 1 + sekcija 2) bez poreza na premiju osiguranja: _____ €.

Porez na premiju osiguranja (9%): _____ €

Ukupan iznos premije osiguranja (sekcija 1 + sekcija 2) sa uračunatim porezom na premiju osiguranja:

brojkama: _____ €

slovima: _____ EURA

Uslovi ponude:

Rok izvršenja ugovora	12 mjeseci od dana zaključenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora	Republika Crna Gora
Rok plaćanja	Rok plaćanja je: u roku od 60 kalendarskih dana od dana prijema faktura ili 60 dana od dana početka osiguranja ukoliko su fakture dostavljene prije početka osiguranja. Plaćanje polise osiguranja odgovornosti – mjesečno. Godišnja premija dijeli se u 12 jednakih mjesečnih rata, sa rokom za naplatu do kraja sledećeg meseca za mesec na koji se plaćanje premije odnosi.
Način plaćanja	virmanski
Period važenja ponude	60 dana od dana javnog otvaranja ponuda

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

**IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOPA INTERESA NA STRANI
PONUĐAČA, PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA
/PODUGOVARAČA¹⁴**

_____ (ponuđač)

Broj: _____

Mjesto i datum: _____

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača / podugovarača

(ime i prezime i radno mjesto), u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) daje

Izjavu

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj ___ od _____ godine za nabavku (opis predmeta), u smislu člana 17 stav 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača, u smislu člana 17 stav 2 istog zakona.

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

M.P.

¹⁴ Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača

**DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU
JAVNOG NADMETANJA**

Dostaviti:

- dokaz o registraciji izdatog od organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;
- dokaz izdat od organa nadležnog za poslove poreza (državne i lokalne uprave) da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;
- dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda, da ponuđač, odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;
- dokaz o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa traženog tačkom VII poziva za javno nadmetanje i to:
Dozvola za obavljanje poslova neživotnog osiguranja, izdata od Agencije za nadzor osiguranja.

DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA EKONOMSKO-FINANSIJSKE SPOSOBNOSTI

Ispunjenost uslova ekonomsko-finansijske sposobnosti dokazuje se dostavljanjem za Partije 1 i 2:

- izvještaja o računovodstvenom i finansijskom stanju - bilans uspjeha i bilans stanja sa izvještajem ovlašćenog revizora u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija, najviše za posljednje dvije godine, odnosno za period od registracije;
- odgovarajućeg bankarskog izvoda, potvrde ili izjave o finansijskoj sposobnosti ponuđača;

DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI
--

Dostaviti za Partije 1 i 2:

listu glavnih usluga izvršenih u posljednje dvije godine, sa vrijednostima, datumima i primaocima, uz dostavljanje potvrda izvršenih usluga izdatih od kupca ili, ukoliko se potvrde ne mogu obezbijediti iz razloga koji nijesu izazvani krivicom ponuđača, samo izjava ponuđača o izvršenim uslugama sa navođenjem razloga iz kojih ne mogu dostaviti potvrde;

izjavu o angažovanom tehničkom osoblju i drugim stručnjacima i načinu njihovog angažovanja i osiguranju odgovarajućih radnih uslova;

izjavu o namjeri i predmetu podugovaranja, sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

LISTA GLAVNIH USLUGA IZVRŠENIH U POSLEDNJE DVIJE GODINE

Redni broj	Primalac (kupac)	Broj i datum zaključenja ugovora	Godina realizacije ugovora	Vrijednost ugovora (€)	Kontakt osoba primaoca (kupca)
1					
2					
...					

Sastavni dio Liste glavnih usluga izvršenih u posljednje dvije godine su potvrde o izvršenim uslugama izdatih od kupaca ili ukoliko se potvrde ne mogu obezbijediti iz razloga koji nijesu izazvani krivicom ponuđača, samo izjavu ponuđača o izvršenim uslugama sa navođenjem razloga iz kojih ne mogu dostaviti potvrde. Naručilac može da provjeri istinitost podataka navedenih u potvrdi odnosno izjavi.

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

M.P.

**IZJAVA
O ANGAŽOVANOM TEHNIČKOM OSOBLJU
I DRUGIM STRUČNJACIMA I NAČINU NJIHOVOG ANGAŽOVANJA I
OSIGURANJU ODGOVARAJUĆIH RADNIH USLOVA**

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude
_____ (ime i prezime i radno mjesto)

Izjavljuje

da će ponuđač/član zajedničke ponude _____ za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ugovora o javnoj nabavci, u skladu sa uslovima predviđenim tenderskom dokumentacijom, angažovati potrebno tehničko osoblje i druge stručnjake i da će osigurati odgovarajuće radne uslove za njihovo angažovanje, navedene u tabeli koja slijedi

Red. br.	Prezime i ime	Školska sprema i zvanje	Licence, odobrenja i sl.	Funkcija koju će zauzimati	Način angažovanja
1					
2					
3					
...					

Sastavni dio izjave su dokazi o načinu angažovanja lica koja su navedena u tabeli (kopija radne knjižice, kopija prijave o osiguranju) koji se mogu provjeriti kod nadležnog organa, odnosno organizacije.

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

M.P.

**IZJAVA O
NAMJERI I PREDMETU PODUGOVARANJA¹⁵**

Ovlašćeno lice ponuđača _____, (ime i prezime i radno mjesto)

Izjavljuje

Da ponuđač/član zajedničke ponude _____ ne / namjerava da za predmetnu javnu nabavku _____, angažuje podugovarača/e, odnosno podizvođača/e:

- 1.
- 2.
-

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

M.P.

¹⁵ Za sve navedene podugovarače jasno popuniti tabelu „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru samostalne ponude“ ili „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru zajedničke ponude“

NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

PARTIJA 1:

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca EPCG AD Nikšić sa sjedištem u Nikšiću, ulica Vuka Karadžića br.2 Nikšić, PIB: PIB 02002230, Broj računa: 535 - 55 - 11, Naziv banke: Prva banka Crne Gore, koga zastupa _____, (u daljem tekstu: Osiguranik)

i

Ponuđača _____ sa sjedištem u _____, ulica _____, Broj računa: _____, Naziv banke: _____, koga zastupa _____, (u daljem tekstu: Osiguravač).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za _____ (*vrsta postupka*) za nabavku _____ (*predmet javne nabavke*) broj: _____ od _____;
Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: _____;
Ponuda ponuđača _____ (*naziv ponuđača*) broj _____ od _____.

Na osnovu odredaba Zakona o osiguranju i saglasno odredbama Zakona o obligacionim odnosima, ugovorne strane i to:

- _____ (u daljem tekstu Osiguravač)
- i
- **EPCG a.d.** _____ (u daljem tekstu Osiguranik)

Zaključile su dana _____.2015. godine, u _____

UGOVOR O OSIGURANJU IMOVINE I PREKIDA RADA EPCG a.d.

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je osiguranje imovine i prekida rada Osiguranika.

Na osiguranja koja su predmet ovog Ugovora primjenjuju se:

- Za osiguranje imovine i prekida rada primjenjuju se opšti uslovi za osiguranje imovine, uslovi za osiguranje loma mašina i posebni uslovi za osiguranje imovine i prekida poslovanja od svih rizika, kao i tekst polise osiguranja.

U slučaju nepoklapanje neke od odredbi opštih i posebnih uslova osiguranja sa odredbama teksta polise uvijek će se primjeniti ono što je predviđeno tekstom polise.

Ponuda od dana _____ predstavlja Prilog broj 1 i sastavni dio ovog Ugovora.

SUME OSIGURANJA

Član 2.

OSIGURANJE IMOVINE I PREKIDA RADA

Sume osiguranja su određene polisom osiguranja i prilogom broj 2

PREMIJA OSIGURANJA

Član 3.

Ukupan iznos premije osiguranja **za sekciju 1** je: _____ € (slovima: _____ i ____/100 Eura) i **za sekciju 2** je : _____ € (slovima: _____ i ____/100 Eura), ili po stavkama:

Sekcija 1 (Proizvodnja):

Osiguranje imovinske štete (odjeljak 1) - _____ €

Osiguranje prekida poslovanja (odeljak 2) - _____ €

Sekcija 2 (Distribucija):

Osiguranje imovinske štete (odeljak 1) - _____ €

Osiguravač se obavezuje da izda zasebne polise za svaku sekciju (sekcija 1 i sekcija 2) uz poštovanje zajedničkog limita i podlimita koji su zajednički za obje sekcije kod osiguranja imovine i prekida rada.

Član 4.

Osiguranik se obavezuje da plati ugovorenu premiju Osiguravaču, a Osiguravač se obavezuje da, kada se desi osigurani slučaj, Osiguraniku isplati novčanu naknadu ili nadoknadu troškova definisanih kroz ugovorena osiguravajuća pokrića.

TRAJANJE OSIGURANJA

Član 5.

Ovaj Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme na period od jedne godine dana i primjenjivaće se od xx.xx.2015. godine do xx.xx.2016. godine.

REOSIGURANJE

Član 6.

Osiguravač i eventualni saosiguravači u slučaju konzorcijuma se obavezuje da Osiguraniku prilože iskaz o iznosu samopridržaja kao i original ili ovjerenu fotokopiju fakultativnog ugovora o reosiguranju kojim je reosigurana vrijednost imovine i prekida rada iznad iznosa samopridržaja a do punih suma osiguranja i limita polise osiguranja imovine i prekida rada.

RJEŠAVANJE ODŠTETNIH ZAHTJEVA

Član 7.

Ugovorne strane su saglasne da se obračun šteta vrši prema odredbama polise osiguranja imovine i prekida rada.

OPŠTE ODREDBE

Član 8.

Ugovorne strane se obavezuju da se prilikom realizacije ovog Ugovora ponašaju savjesno i u skladu sa dobrim poslovnim običajima, na način kojim se štite i interesi druge ugovorne strane.

Osiguravač će na zahtjev Osiguranika dostavljati izvještaje o iskorišćenosti ugovorenih osiguranja i ostvarenih iznosa šteta.

POSLOVNO PONAŠANJE, PUBLICITET I KONTAKT SA TREĆIM LICIMA

Član 9.

Ugovorne strane su saglasne da podaci, informacije i dokumentacija do kojih bi došli pri izvršenju poslova po ovom ugovoru predstavljaju poslovnu tajnu, pa se obavezuju da će podatke čuvati i neće ih ni na koji način učiniti dostupnim trećim licima, obavezujući na isto posebno svoje zaposlene koji će raditi na izvršenju ovog ugovora.

Odredba iz stava 1. ovog člana obavezuje ugovorne strane i nakon prestanka ovog ugovora.

Izuzetak od stava 1. ovog člana su podaci koji su objavljeni i dostupni javnosti.

VOĐENJE KNJIGA I EVIDENCIJE, REVIZIJA

Član 10.

Svi finansijski izvještaji, obračuni i izdavanje računa Osiguranika od strane Osiguravača, sa potrebnim detaljnim informacijama, precizno i tačno oslikavaju aktivnosti i poslovanje koja se odnose na račun Osiguranika.

Osiguravač se obavezuje da vodi i čuva kompletne i precizne knjige, evidenciju izvještaja i drugih podataka koji su neophodni za vođenje odgovarajuće administracije, pet godina nakon okončanja ili prestanka važenja ovog ugovora.

Član 11.

Osiguravač je obavezan da (i) sve poslovne i/ili tehničke podatke koji se odnose na odredbe i uslove ovog Ugovora (u daljem tekstu: **Povjerljive podatke**) drži u strogoj tajnosti, (ii) čuva sve materijalne forme Povjerljivih podataka na sigurnoj lokaciji, (iii) da ne koristi poverljive podatke ni u jednu drugu svrhu osim one koja je u skladu sa ovim ugovorom, i (iv) odmah obavijesti Osiguranika ukoliko se od Osiguravača zahtijeva ili traži da objelodani bilo koji povjerljivi podatak trećoj strani za potrebe civilne ili kriminalne istrage ili bilo kog sudskog ili upravnog postupka tako da ugovarač osiguranja bude u mogućnosti, ukoliko odluči, da zatraži odgovarajuću zaštitu, u mjeri u kojoj to dozvoljavaju relevantni propisi.

Obaveze o čuvanju povjerljivih podataka iz ovog Odjeljka ne odnose se na povjerljive podatke koji su (i) objelodanjeni u javnosti na način koji ne predstavlja kršenje obaveza ovog ugovora od strane Osiguravača (ii) bile dostupne Osiguravaču (poznate iz njegove sopstvene evidencije ili nekog drugog validnog izvora) prije njihovog objelodanjivanja osiguravaču od strane Osiguranika (iii) osiguravaču otkriveni na zakonit način od strane trećeg lica koji se ne nalazi pod ugovornom obavezom o držanju takvih podataka u strogoj tajnosti, ili (iv) objelodanjeni ukoliko to zahteva zakon, nadležan sud ili neko drugo nadležno zakonodavno tijelo.

U roku od 15 dana od okončanja ili prestanka važenja ovog ugovora iz bilo kog razloga (ili ranije ukoliko je zahtjevano od strane osiguranika), osiguravač se

obavezuje da vrati ugovaraču osiguranja sav materijal u bilo kojoj formi koji sadrži Povjerljive podatke uključujući, ali bez ograničenja na, svu dokumentaciju, podatke, specifikacije, uzorke, nacрте, dizajn, skice, fotografije, crteže, softver ili bilo koji drugi materijal u vlasništvu osiguranika, zajedno sa svim kopijama istih.

Ništa što je definisano ovim ugovorom neće spriječiti Osiguranika da objelodani odredbe i uslove ovog ugovora, uključujući identitet osiguravača, kao i uslove plaćanja, ukoliko je neophodno, bilo kojoj državnoj agenciji ili službenom licu koje, u skladu sa relevantnim propisima, ima legitimno pravo da posjeduje takve informacije.

Član 12.

Svi podaci iz ovog Ugovora, kao i informacije i dokumenti koje ugovorne strane razmijene međusobno prilikom izvršenja ugovora smatraju se poslovnom tajnom. Ugovorne strane imaju obavezu čuvanja poslovne tajne i nakon prestanka ovog Ugovora, a svaka od ugovornih strana može izuzetno biti oslobođena ove obaveze, pod uslovom da se druga strana prethodno saglasi sa tim kao i o obimu odricanja od obaveze čuvanja poslovne tajne.

Izuzetak od stava 1. ovog člana su podaci koji su objavljeni i dostupni javnosti.

Član 13.

Nijedna strana nema pravo da u potpunosti, ili djelimično, prenosi svoja prava i obaveze iz ovog Ugovora, kao ni Ugovor u cjelini, na treće lice bez prethodne pisane saglasnosti druge strane, izuzev ako se radi o pravnom licu koje nastane promjenom pravnog statusa Osiguranika. Svaka od ugovornih strana obavezuje se da u roku od 8 (osam) dana nastanka neke promjene koja na bilo koji način može uticati na odnos ugovornih strana o tome obavijesti drugu ugovornu stranu pismenim putem.

Ukoliko dođe do promjene pravnog statusa Osiguranika, osnivanjem novog pravnog lica, odvajanjem ili pripajanjem, a sve u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, na način što bi dio Osiguranika koji je obuhvaćen ugovorom o osiguranju postao posebno pravno lice, u tom slučaju se sva prava i obaveze po ovom ugovoru automatski prenose na novo pravno lice.

Od tog momenta sva potraživanja i obaveze po ovom ugovoru su predmet međusobnih obaveza tog pravnog lica i Osiguravača do isteka perioda važenja ovog ugovora.

Član 14.

Na sve odnose ugovornih strana koji nisu obuhvaćeni ovim ugovorom primjeniće se odnosne odredbe Zakona o obligacionim odnosima i ostalih pozitivno-pravnih propisa Crne Gore.

Član 15.

Sve eventualne sporove nastale iz i povodom ovog Ugovora, ugovorne strane će rešavati sporazumom u prijateljskom duhu, a u slučaju da se sporovi ne mogu riješiti na miran način, nadležan je Privredni sud Crne Gore.

Član 16.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih svakoj ugovornoj strani pripadaju po 2 (dva) primjerka.

U G O V O R N E S T R A N E

**Osiguranik
EPCG a.d.**

Osiguravač

SAGLASAN SA NACRTOM UGOVORA

Ovlašćeno lice ponuđača _____
(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

PARTIJA 2:

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca EPCG AD Nikšić sa sjedištem u Nikšiću, ulica Vuka Karadžića br.2 Nikšić, PIB: PIB 02002230, Broj računa: 535 - 55 - 11, Naziv banke: Prva banka Crne Gore, koga zastupa _____, (u daljem tekstu: Osiguranik)

i

Ponuđača _____ sa sjedištem u _____, ulica _____, Broj računa: _____, Naziv banke: _____, koga zastupa _____, (u daljem tekstu: Osiguravač).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za _____ (*vrsta postupka*) za nabavku _____ (*predmet javne nabavke*) broj: _____ od _____;
Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: _____;
Ponuda ponuđača _____ (*naziv ponuđača*) broj _____ od _____.

Na osnovu odredaba Zakona o osiguranju i saglasno odredbama Zakona o obligacionim odnosima, ugovorne strane i to:

- _____ (u daljem tekstu Osiguravač)
- i
- **EPCG a.d.** _____ (u daljem tekstu Osiguranik)

Zaključile su dana _____.2015. godine, u _____

UGOVOR O OSIGURANJU ODGOVORNOSTI EPCG a.d.

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je osiguranje odgovornosti Osiguranika.

Na osiguranja koja su predmet ovog Ugovora primjenjuju se opšti uslovi za osiguranje imovine i posebni uslovi za osiguranje od odgovornosti.

i čine sastavni dio ovog Ugovora.

Ponuda od dana _____ predstavlja Prilog broj 1 i sastavni dio ovog Ugovora.

SUME OSIGURANJA

Član 2.

Sume osiguranja su određene prilogom broj 2 i polisom osiguranja koja je izdata u skladu sa prilogom broj 2.

PREMIJA OSIGURANJA

Član 3.

Ukupan iznos premije osiguranja **za sekciju 1** je: _____ € (slovima: _____ i ___/100 Eura) i **za sekciju 2** je : _____ € (slovima: _____ i ___/100 Eura), ili po stavkama:

Sekcija 1 (Proizvodnja):

Osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti - _____ €

Osiguranje od odgovornosti poslodavca prema zaposlenima - _____ €

Sekcija 2 (Distribucija):

Osiguranje od odgovornosti iz djelatnosti - _____ €

Osiguranje od odgovornosti poslodavca prema zaposlenima - _____ €

Osiguravač se obavezuje da izda zasebne polise za svaku sekciju (sekcija 1 i sekcija 2) uz poštovanje zajedničkog limita za osiguranje odgovornosti, koji je zajednički za obe sekcije.

Član 4.

Osiguranik se obavezuje da plati ugovorenu premiju Osiguravaču, a Osiguravač se obavezuje da, kada se desi osigurani slučaj, Osiguraniku odnosno oštećeniku isplati novčanu naknadu ili nadoknadu troškova definisanih kroz ugovorena osiguravajuća pokrića.

TRAJANJE OSIGURANJA

Član 5.

Ovaj Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme na period od jedne godine dana i primjenjivaće se od xx.xx.2015. godine do xx.xx.2016. godine.

REŠAVANJE ODŠTETNIH ZAHTJEVA

Član 6.

Ugovorne strane su saglasne da se naknada štete iz osnova odgovornosti iz djelatnosti za štete pričinjene trećim licima i/ili njihovim stvarima vrši po sljedećoj proceduri:

- Treća lica podnose nadležnoj organizacionoj jedinici Osiguranika obavještenje o nastaloj šteti u kome precizno navode mjesto, vrijeme i posljedice štetnog događaja.
- Nadležna organizaciona jedinica Osiguranika, po primljenim obavještenjima trećih lica, vrši razvrstavanje obavještenja i obavještava Osiguravača o nastaloj šteti.
- Komisija (sastavljena od predstavnika Osiguranika i od predstavnika Osiguravača) u najkraćem mogućem roku izlazi na lice mjesta kako bi zapisnički konstatovala uzrok štetnog događaja i izvršila detaljan popis i procjenu nastalih oštećenja.
- Treća lica (oštećenici) prilažu odgovarajuću dokumentaciju nadležnoj organizacionoj jedinici Osiguranika.

- Osiguranik kompletnu dokumentaciju (Obavještenje o nastaloj šteti, Izvještaj o pogonskim događajima Osiguranika, Prijavu štetnog događaja na odgovarajućem obrascu osiguravača sa pratećom dokumentacijom, Izveštaj MUP-a, kao i sva ostala potrebna dokumenta) dostavlja Osiguravaču.
- Osiguravač na osnovu kompletne dokumentacije, likvidira odštetne zahtjeve i dostavlja Osiguraniku obavještenje o likvidaciji odštetnih zahtjeva po jednom štetnom događaju, sa spiskom trećih lica (oštećenika) iz naknada osiguranja.
- Naknadu iz osiguranja po osnovu likvidiranih odštetnih zahtjeva trećim licima (oštećenicima) plaća Osiguravač.
- Osiguravač se obavezuje da svaku štetu likvidira u roku od 7 dana od dana prijema cjelokupne dokumentacije za likvidaciju štete.

Trećim licima se u smislu prethodnih odredbi smatraju i zaposleni Osiguranika.

OPŠTE ODREDBE

Član 7.

Ugovorne strane se obavezuju da se prilikom realizacije ovog Ugovora ponašaju savjesno i u skladu sa dobrim poslovnim običajima, na način kojim se štite i interesi druge ugovorne strane.

Osiguravač će na zahtjev Osiguranika dostavljati izvještaje o iskorišćenosti ugovorenih osiguranja i ostvarenih iznosa šteta.

POSLOVNO PONAŠANJE, PUBLICITET I KONTAKT SA TREĆIM LICIMA

Član 8.

Ugovorne strane su saglasne da podaci, informacije i dokumentacija do kojih bi došli pri izvršenju poslova po ovom ugovoru predstavljaju poslovnu tajnu, pa se obavezuju da će podatke čuvati i neće ih ni na koji način učiniti dostupnim trećim licima, obavezujući na isto posebno svoje zaposlene koji će raditi na izvršenju ovog ugovora.

Odredba iz stava 1. ovog člana obavezuje ugovorne strane i nakon prestanka ovog ugovora.

Izuzetak od stava 1. ovog člana su podaci koji su objavljeni i dostupni javnosti.

VOĐENJE KNJIGA I EVIDENCIJE, REVIZIJA

Član 9.

Svi finansijski izveštaji, obračuni i izdavanje računa Osiguranika od strane Osiguravača, sa potrebnim detaljnim informacijama, precizno i tačno oslikavaju aktivnosti i poslovanje koja se odnose na račun Osiguranika.

Osiguravač se obavezuje da vodi i čuva kompletne i precizne knjige, evidenciju izvještaja i drugih podataka koji su neophodni za vođenje odgovarajuće administracije, pet godina nakon okončanja ili prestanka važenja ovog ugovora.

Član 10.

Osiguravač je obavezan da (i) sve poslovne i/ili tehničke podatke koji se odnose na odredbe i uslove ovog Ugovora (u daljem tekstu: **Povjerljive podatke**) drži u strogoj tajnosti, (ii) čuva sve materijalne forme Povjerljivih podataka na sigurnoj lokaciji, (iii) da ne koristi poverljive podatke ni u jednu drugu svrhu osim one koja je u skladu sa ovim ugovorom, i (iv) odmah obavijesti Osiguranika ukoliko se od Osiguravača zahtijeva ili traži da objelodani bilo koji povjerljivi podatak trećoj strani za potrebe civilne ili kriminalne istrage ili bilo kog sudskog ili upravnog postupka tako da ugovarač osiguranja bude u mogućnosti, ukoliko odluči, da zatraži odgovarajuću zaštitu, u mjeri u kojoj to dozvoljavaju relevantni propisi.

Obaveze o čuvanju povjerljivih podataka iz ovog Odjeljka ne odnose se na povjerljive podatke koji su (i) objelodanjeni u javnosti na način koji ne predstavlja kršenje obaveza ovog ugovora od strane Osiguravača (ii) bile dostupne Osiguravaču (poznate iz njegove sopstvene evidencije ili nekog drugog validnog izvora) prije njihovog objelodanjivanja osiguravaču od strane Osiguranika (iii) osiguravaču otkriveni na zakonit način od strane trećeg lica koji se ne nalazi pod ugovornom obavezom o držanju takvih podataka u strogoj tajnosti, ili (iv) objelodanjeni ukoliko to zahteva zakon, nadležan sud ili neko drugo nadležno zakonodavno tijelo.

U roku od 15 dana od okončanja ili prestanka važenja ovog ugovora iz bilo kog razloga (ili ranije ukoliko je zahtjevano od strane osiguranika), osiguravač se obavezuje da vrati ugovaraču osiguranja sav materijal u bilo kojoj formi koji sadrži Povjerljive podatke uključujući, ali bez ograničenja na, svu dokumentaciju, podatke, specifikacije, uzorke, nacрте, dizajn, skice, fotografije, crteže, softver ili bilo koji drugi materijal u vlasništvu osiguranika, zajedno sa svim kopijama istih.

Ništa što je definisano ovim ugovorom neće spriječiti Osiguranika da objelodani odredbe i uslove ovog ugovora, uključujući identitet osiguravača, kao i uslove plaćanja, ukoliko je neophodno, bilo kojoj državnoj agenciji ili službenom licu koje, u skladu sa relevantnim propisima, ima legitimno pravo da posjeduje takve informacije.

Član 11.

Svi podaci iz ovog Ugovora, kao i informacije i dokumenti koje ugovorne strane razmijene međusobno prilikom izvršenja ugovora smatraju se poslovnom tajnom. Ugovorne strane imaju obavezu čuvanja poslovne tajne i nakon prestanka ovog Ugovora, a svaka od ugovornih strana može izuzetno biti oslobođena ove obaveze, pod uslovom da se druga strana prethodno saglasi sa tim kao i o obimu odricanja od obaveze čuvanja poslovne tajne.

Izuzetak od stava 1. ovog člana su podaci koji su objavljeni i dostupni javnosti.

Član 12.

Nijedna strana nema pravo da u potpunosti, ili djelimično, prenosi svoja prava i obaveze iz ovog Ugovora, kao ni Ugovor u cjelini, na treće lice bez prethodne pisane saglasnosti druge strane, izuzev ako se radi o pravnom licu koje je nastalo izdvajanjem od osiguranika. Svaka od ugovornih strana obavezuje se da u roku od 8 (osam) dana nastanka neke promjene koja na bilo koji način može uticati na odnos ugovornih strana o tome obavijesti drugu ugovornu stranu pismenim putem.

Ukoliko dođe do promjene pravnog statusa Osiguranika, osnivanjem novog pravnog lica, odvajanjem ili pripajanjem, a sve u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, na način što bi dio Osiguranika koji je obuhvaćen ugovorom o osiguranju postao posebno pravno lice, u tom slučaju se sva prava i obaveze po ovom ugovoru automatski prenose na novo pravno lice.

Od tog momenta sva potraživanja i obaveze po ovom ugovoru su predmet međusobnih obaveza tog pravnog lica i Osiguravača do isteka perioda važenja ovog ugovora.

Član 13.

Na sve odnose ugovornih strana koji nisu obuhvaćeni ovim ugovorom primjeniće se odnosne odredbe Zakona o obligacionim odnosima i ostalih pozitivno-pravnih propisa Crne Gore.

Član 14.

Sve eventualne sporove nastale iz i povodom ovog Ugovora, ugovorne strane će rešavati sporazumom u prijateljskom duhu, a u slučaju da se sporovi ne mogu rešiti na miran način, nadležan je Privredni sud Crne Gore.

Član 15.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih svakom učesniku pripadaju po 2 (dva) primjerka.

U G O V O R N E S T R A N E

EPCG a.d.

Osiguravač

SAGLASAN SA NACRTOM UGOVORA

Ovlašćeno lice ponuđača _____
(ime, prezime i funkcija)

UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

1. NAČIN PRIPREMANJA PONUDE U PISANOJ FORMI

Pripremanje ponude

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupan broj listova ponude označi rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti svojeručno potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača.

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom i zapečaćena čvrstim pečatnim voskom sa otiskom pečata, žiga ili sličnog znaka ponuđača na pečatnom vosku, tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude, jemstvenik ili pečatni vosak.

Pečaćenje ponude vrši se na način što se preko krajeva jemstvenika kojim je povezana ponuda nakapa čvrsti pečatni vosak, na koji se otisne pečat, žig ili slični znak ponuđača.

Ponuđač je dužan da ponudu sačini na obrascima iz tenderske dokumentacije uz mogućnost korišćenja svog memoranduma.

Način pripremanja ponude po partijama

Ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili više partija pod uslovom da se ponuda odnosi na najmanje jednu partiju.

Ako ponuđač podnosi ponudu za više ili sve partije, ponuda mora biti pripremljena kao jedna cjelina tako da se može ocjenjivati za svaku partiju posebno, na način što se dokazi koji se odnose na sve partije podnose zajedno u jednom primjerku u ponudi za prvu partiju za koju učestvuje, a dokazi koji se odnose samo na određenu/e partiju/e podnose se za svaku partiju posebno.

Način pripremanja zajedničke ponude

Ponudu može da podnese grupa ponuđača (zajednička ponuda), koji su neograničeno solidarno odgovorni za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci.

Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, odnosno podugovarač drugog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se mora dostaviti ugovor o zajedničkom nastupanju kojim se: određuje vodeći ponuđač - nosilac ponude; određuje dio predmeta nabavke koji će realizovati svaki od podnosilaca ponude i njihovo procentualno učešće u finansijskom dijelu ponude; prihvata neograničena solidarna odgovornost za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci i uređuju međusobna prava i obaveze podnosilaca zajedničke ponude (određuje podnosilac zajedničke ponude čije će ovlašteno lice potpisati finansijski dio ponude, nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma i čijim pečatom, žigom ili sličnim znakom će se ovjeriti ovi dokumenti i označiti svaka prva stranica svakog lista ponude; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će obezbijediti garanciju ponude i druga sredstva finansijskog obezbjeđenja; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će izdavati i podnositi naručiocu račune/fakture i druga dokumenta za plaćanje i na čiji račun će naručilac vršiti plaćanje i dr.). Ugovorom o zajedničkom nastupanju može se odrediti naziv ovog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se moraju navesti imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora o javnoj nabavci.

Način pripremanja ponude sa podugovaračem /podizvođačem

Ponuđač može da izvršenje određenih poslova iz ugovora o javnoj nabavci povjeri podugovaraču ili podizvođaču.

Učešće svih podugovarača ili podizvođača u izvršenju javne nabavke ne može da bude veće od 30% od ukupne vrijednosti ponude.

Ponuđač je dužan da, na zahtjev naručioca, omogući uvid u dokumentaciju podugovarača ili podizvođača, odnosno pruži druge dokaze radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje ugovorene javne nabavke, bez obzira na broj podugovarača ili podizvođača.

Sukob interesa kod pripremanja zajedničke ponude i ponude sa podugovaračem / podizvođačem

U smislu člana 17 stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama sukob interesa na strani ponuđača postoji ako lice u istom postupku javne nabavke učestvuje kao član više zajedničkih ponuda ili kao podugovarač, odnosno podizvođač učestvuje u više ponuda.

Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke i drugi dokazi traženi tenderskom dokumentacijom, mogu se dostaviti u originalu, ovjerenoj kopiji, neovjerenoj kopiji ili u elektronskoj formi.

Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ukoliko ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

U slučaju žalbenog postupka ponuđač čija se vjerodostojnost dokaza osporava dužan je da dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza, a ako ne dostavi

original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

Ponuđač može dostaviti dokaze o kvalitetu (sertifikate, odnosno licence i druge dokaze o ispunjavanju kvaliteta) izdate od ovlaštenih organa država članica Evropske unije ili drugih država, kao ekvivalentne dokaze u skladu sa zakonom i zahtjevom naručioca. Ponuđač može dostaviti dokaz o kvalitetu u drugom obliku, ako pruži dokaz o tome da nema mogućnost ili pravo na traženje tog dokaza.

Dokazi sačinjeni na jeziku koji nije jezik ponude, dostavljaju se na jeziku na kojem su sačinjeni i u prevodu na jezik ponude od strane ovlaštenog sudskog tumača, osim za djelove ponude za koje je tenderskom dokumentacijom predviđeno da se mogu dostaviti na jeziku koji nije jezik ponude.

Dokazivanje uslova od strane podnosilaca zajedničke ponude

Svaki podnosilac zajedničke ponude mora u ponudi dokazati da ispunjava obavezne uslove: da je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata; da je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište; da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

Obavezni uslov da ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke mora da dokaže da ispunjava podnosilac zajedničke ponude koji je ugovorom o zajedničkom nastupu određen za izvršenje dijela predmeta javne nabavke za koji je Tenderskom dokumentacijom predviđena obaveza dostavljanja licence, odobrenja ili drugog akta.

Fakultativne uslove predviđene Tenderskom dokumentacijom u pogledu ekonomsko – finansijske sposobnosti i stručno – tehničke osposobljenosti podnosioci zajedničke ponude su dužni da ispune zajednički i mogu da koriste kapacitete drugog podnosioca iz zajedničke ponude.

Dokazivanje uslova preko podugovarača/podizvođača i drugog pravnog i fizičkog lica

Ponuđač može ispunjenost uslova u pogledu posjedovanja dozvole, licence, odobrenja ili drugog akta za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke i u pogledu stručno – tehničke i kadrovske osposobljenosti dokazati preko podugovarača, odnosno podizvođača.

Ponuđač može stručno – tehničku i kadrovsku osposobljenost dokazati korišćenjem kapaciteta drugog pravnog i fizičkog lica ukoliko su mu stavljeni na raspolaganje, u skladu sa zakonom.

Sredstva finansijskog obezbjeđenja - garancije

Način dostavljanja garancije ponude

Ako garancija ponude sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana, označena rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača, označava se, dostavlja i povezuje u ponudi jemstvenikom kao i ostali dokumenti ponude. Na ovaj način se označava, dostavlja i povezuje garancija ponude uz koju je kao posebni dokument dostavljena navedena klauzula izdavaoca garancije.

Ako garancija ponude ne sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana, označena rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača ili ako uz garanciju nije dostavljen posebni dokument koji sadrži takvu klauzulu, garancija ponude se dostavlja u dvolisnoj providnoj plastičnoj foliji na način što se u istu uz list garancije ubaci papir na kojem se ispisuje redni broj kojim se označava prva stranica lista garancije i otiskuje pečat, žig ili slični znak ponuđača i plastična folija zatvara po svakoj strani tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati. Zatvaranje plastične folije može se vršiti i jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu na način što će se plastična folija perforirati po obodu svake strane sa najmanje po dvije perforacije kroz koje će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda ili pečatni vosak kojim je ponuda zapečaćena. Ako se garancija ponude sastoji iz više listova svaki list garancije se dostavlja na naprijed opisani način.

Zajednički uslovi za garanciju ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Garancija ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mogu biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.

U garanciji ponude i sredstvu finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mora biti naveden broj i datum tenderske dokumentacije na koji se odnosi ponuda, iznos na koji se garancija daje i da je bezuslovna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

U slučaju kada se ponuda podnosi za više partija ponuđač može u ponudi dostaviti jednu garanciju ponude za sve partije za koje podnosi ponudu uz navođenje partija na koje se odnosi i iznosa garancije za svaku partiju ili da za svaku partiju dostavi posebnu garanciju ponude.

Način iskazivanja ponuđene cijene

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim porezom na premiju osiguranja, na način predviđen obrascem "Finansijski dio ponude" koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim porezom na premiju osiguranja, u skladu sa zakonom.

Izbos PDV-a nije potrebno iskazivati obzirom da je stopa 0%.

Ponuđena cijena/e piše se brojkama, a ukupna ponuđena cijena brojkama i slovima. U slučaju nepodudarnosti ukupne cijene iskazane brojkama i slovima mjerodavna je cijena iskazana slovima.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet javne nabavke, a ukoliko je predmet javne nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.

Ako je cijena najpovoljnije ponude niža najmanje za 30% u odnosu na prosječno ponuđenu cijenu svih ispravnih ponuda ponuđač je dužan da na zahtjev naručioca dostavi obrazloženje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama ("Sl.list CG" broj 42/11 i 57/14.)

Blagovremenost ponude

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen Tenderskom dokumentacijom.

Period važenja ponude

Period važenja ponude ne može da bude kraći od roka definisanog u Pozivu.

Istekom važenja ponude naručilac može, u pisanoj formi, da zahtijeva od ponuđača da produži period važenja ponude do određenog datuma. Ukoliko ponuđač odbije zahtjev za produženje važenja ponude smatraće se da je odustao od ponude. Ponuđač koji prihvati zahtjev za produženje važenja ponude ne može da mijenja ponudu.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Zainteresovano lice ima pravo da zahtijeva od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije u roku od 22 dana¹⁶, od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije.

Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije podnosi se u pisanoj formi (poštom, faxom, e-mailom...) na adresu naručioca.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije predstavlja sastavni dio tenderske dokumentacije.

Naručilac je dužan da pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavi podnosiocu zahtjeva i da ga objavi na portalu javnih nabavki u roku od tri dana, od dana prijema zahtjeva.

Način dostavljanja ponude

Ponuda se dostavlja u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i sl). Na jednom dijelu omota ponude ispisuje se naziv i sjedište naručioca, broj poziva za javno nadmetanje, odnosno poziva za nadmetanje i tekst sa naznakom: "Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda", a na drugom dijelu omota ispisuje se naziv, sjedište, ime i adresa ponuđača.

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, na omotu je potrebno naznačiti da se radi o zajedničkoj ponudi i navesti puni naziv ponuđača i adresu na koju će ponuda biti vraćena u slučaju da je neblagovremena.

2. IZMJENE I DOPUNE PONUDE I ODUSTANAK OD PONUDE

Ponuđač može da, u roku za dostavljanje ponuda, mijenja ili dopunjava ponudu ili da od ponude odustane na način predviđen za pripremanje i dostavljanje ponude, pri čemu je dužan da jasno naznači koji dio ponude mijenja ili dopunjava.

¹⁶ u skladu sa članom 56 stav 2 Zakona o javnim nabavkama

SADRŽAJ PONUDE

1. Naslovna strana ponude
2. Sadržaj ponude
3. Popunjeni podaci o ponudi i ponuđaču
4. Ugovor o zajedničkom nastupanju u slučaju zajedničke ponude
5. Popunjen obrazac finansijskog dijela ponude
6. Izjava/e o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača
7. Dokazi za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javnog nadmetanja
8. Dokazi za ispunjavanje uslova ekonomsko-finansijske sposobnosti
9. Dokazi za ispunjavanje uslova stručno-tehničke i kadrovske osposobljenosti
10. Potpisan Nacrt ugovora o javnoj nabavci
11. Sredstva finansijskog obezbjeđenja

**OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG
OTVARANJA PONUDA**

Ovlašćuje se (ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave)
da, u ime

(naziv ponuđača), kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po
Tenderskoj dokumentaciji (naziv naručioca) broj _____ od _____. godine, za
nabavku (opis predmeta nabavke) i da zastupa interese ovog ponuđača u
postupku javnog otvaranja ponuda.

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

M.P.

*Napomena: Ovlašćenje se predaje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda
naručioca neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.*

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Zainteresovano lice (lice koje je tražilo pojašnjenje tenderske dokumentacije, lice koje u žalbi dokaže ili učini vjerovatnim da je zbog pobijanog akta ili radnje naručioca pretrpjelo ili moglo pretrpjeti štetu kao ponuđač u postupku javne nabavke) može izjaviti žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki od dana objavljivanja tenderske dokumentacije do dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom ili elektronskim putem sa naprednim elektronskim potpisom, s tim što žalba mora biti uručena naručiocu najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Žalbom se može pobijati sadržina, način objavljivanja (dostavljanja), izmjene, dopune, pojašnjenje i/ili propuštanje davanja pojašnjenja tenderske dokumentacije.

Uz žalbu se dostavlja dokaz da je plaćena naknada za vođenje postupka po žalbi u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 8.000,00 eura, na žiro račun Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za zainteresovana lica iz inostranstva nalaze se na internet stranici Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki.

Ukoliko se uz žalbu ne dostavi dokaz da je uplaćena naknada za vođenje postupka u propisanom iznosu žalba će biti odbačena kao neuredna.